



Crna Gora  
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Adresa: Rimski trg 46,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 482 828  
fax: +382 20 482 926  
www.mpr.gov.me

Broj: *Oh-312/26-3930/12*  
Datum: 10.03.2026.godine

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| SKUPŠTINA CRNE GORE     |                   |
| PRIMLJENO:              | 10.03. 2026. GOD. |
| KLASIFIKACIONI<br>BROJ: | 12-2/26-1/2       |
| VEZA:                   |                   |
| EPA:                    | 903 XXVIII        |
| PROSTOR ZA<br>PISME:    |                   |

**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**Gospodin Andrija Mandić, predsjednik**

**Predmet:** Dopuna Predloga Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo dopunu za Predlog Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla.

S poštovanjem,



**Vladimir Joković,**  
ministar

Dostavljeno: Skupština Crne Gore

## OBRAZLOŽENJE

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u odredbama člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakon o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla sadržan je u potrebi usklađivanja i preciziranja odredbi sa novim evropskim propisima nakon 2015. godine. Dodatno oblast je u evropskom zakonodavstvu obuhvaćena je novom Regulativom o službenim kontrolama te je bilo potrebno i usklađivanje i u ovom dijelu.

Dodatno, izvršene su izmjene i dopune na osnovu dosadašnjeg iskustava.

Predloženim Zakonom, obezbijediće se doslednija primjena standarda EU u ovoj oblasti i preciznije se uređuje oblast.

### III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predloženim zakonom nijesu se u principu mijenjala institucionalna rješenja, već su precizirane i detaljima dopunjene odredbe iz potrebe detaljnog usaglašavanja sa novim EU propisima nakon 2015. godine.

Predlog Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla usklađen je sa:

- Regulativa (EZ) br. 1069/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća od 21. oktobra 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i dobijene proizvode koji nisu namijenjeni ishrani ljudi i o stavljanju van snage Regulative (EZ) br. 1774/2002 (Regulativa o nusproizvodima životinjskog porijekla);
- Regulativa (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. marta 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima sprovedenim radi osiguranja primjene zakonodavstva o hrani i stočnoj hrani, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i proizvodima za zaštitu bilja.

### IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predloženim zakonom raspoređene su nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Ovim predlogom je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove centralni organ za oblast nusproizvoda životinjskog porijekla i kontakt tačka sa Evropskom komisijom za istu oblast.

#### Sadržaj zakona:

I. OSNOVNE ODREDBE

II. NADLEŽNI ORGANI

III. NUSPROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA KAO OTPAD NA CIJELOM PODRUČJU CRNE GORE I OBAVEZE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

IV. OPŠTA NAČELA

V. KATEGORIZACIJA NUSPROIZVODA I DOBIJENIH PROIZVODA

VI. POSTUPANJE SA NUSPROIZVODIMA I DOBIJENIM PROIZVODIMA

VII. ALTERNATIVNE METODE

- VIII. OBAVEZE SUBJEKTA
- IX. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE
- X. UVOZ, PROVOZ I IZVOZ
- XI. SLUŽBENE KONTROLE
- XII. NADZOR
- XIII. KAZENE ODREDBE
- XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### I. OSNOVNE ODREDBE

**Članom 1.** Predloga Zakona propisuju se pravila za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijene proizvode, u pogledu javnog zdravlja i zdravlja životinja, kako bi se spriječili i smanjili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja povezani sa tim proizvodima radi zaštite bezbjednosti lanca hrane i lanca hrane za životinje.

**Članom 2.** definisana je primjena zakona na nusproizvode životinjskog porijekla, kao i na one nusproizvode životinjskog porijekla na koji se ovaj zakon ne primjenjuje.

**Članom 3.** propisane su jasne definicije nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi, proizvodi životinjskog porijekla, stavljanje u promet, uvoz, izvoz, provoz, specifični rizični material i dr.

#### II. NADLEŽNI ORGANI

**Članom 4.** definisani su nadležni organi u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i nadležni organ u oblasti zaštite životne sredine.

#### III. NUSPROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA KAO OTPAD NA CIJELOM PODRUČJU CRNE GORE I OBAVEZE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

**Članom 5.** utvrđene su djelatnosti sakupljanja, prerade i odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla kao otpada na cijelom području Crne Gore su od javnog interesa, osnivanjem državnog preduzeća ili davanjem koncesije pravnom ili fizičkom licu ako ispunjava uslove u skladu sa zakonom.

**Članom 6.** definisane su obaveze lokalne samouprave u obezbjeđivanju sakupljanja životinjskih leševa sa javnih površina, kao i sakupljanja, prevoza, prerade ili odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla na stočnom groblju ili jami grobnici koja ispunjava propisane uslove.

#### IV. OPŠTA NAČELA

**Članom 7.** definisana je početna tačka prilikom sakupljanja, prevoza, rukovanja, obrade, transformacije, prerade, skladištenja, stavljanja u promet, distribucije, upotrebe i odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla.

**Članom 8.** definisana je krajnja tačka za određene dobijene proizvode na koje se primenjuju drugi propisi koji su dostigli krajnju tačku proizvodnog lanca i više ne predstavljaju rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja.

**Članom 9.** propisuju se ograničenja u pogledu zdravlja životinja odnosno ograničenja u skladu sa veterinarskim propisima gdje nusproizvodi životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi prijemčivih vrsta životinja ne smiju da budu otpremljeni sa gazdinstva, iz objekata, ili područja na koja se primenjuju ograničenja.

#### V. KATEGORIZACIJA NUSPROIZVODA I DOBIJENIH PROIZVODA

**Članom 10.** propisuju se posebne kategorije nusproizvoda životinjskog porijekla, u zavisnosti od nivoa rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja povezanih sa tim nusproizvodima životinjskog porijekla.

**Član 11.** definišu se nusproizvodi životinjskog porijekla materijala Kategorije 1: čitava tijela ili sve djelove tijela, uključujući kožu životinja za koje postoji sumnja ili službena potvrda da su zaražene uzročnikom TSE,

životinja koje nijesu životinje iz uzgoja i nijesu divlje životinje, uključujući kućne ljubimce, životinje iz zoološkog vrta i cirkuske životinje, divljih životinja kada postoji sumnja ili službena potvrda da su zaražene bolestima koje mogu da se prenose na ljude ili životinje, specifični rizični materijal i drugi materijal.

**Članom 12.** definišu se nusproizvodi životinjskog porijekla materijala Kategorije 2: stajnjak, nemineralizovani guano i sadržaj digestivnog trakta, nusproizvodi životinjskog porijekla, koji sadrže rezidue dozvoljenih supstanci ili kontaminanata koji prelaze dozvoljene granice, proizvode životinjskog porijekla koji su ocjenjeni kao neodgovarajući za ishranu ljudi zbog prisustva stranih tijela u tim proizvodima i drugi materijal.

**Članom 13.** definišu se nusproizvodi životinjskog porijekla materijala Kategorije 3: trup i djelovi zaklanih životinja, kože, čekinje, perje, krv, vuna, ugostiteljski otpad i drugi materijal.

#### **VI. POSTUPANJE SA NUSPROIZVODIMA I DOBIJENIM PROIZVODIMA**

**Članom 14.** propisuju se opšta ograničenja odnosno zabrana stavljanja u promet i upotreba nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, i širi osnov za Ministarstvu za donošenje uslova u cilju kontrole rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u pogledu opštih ograničenja kod stavljanja u promet i upotrebe nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda.

**Članom 15.** propisuje se postupanje sa materijalom Kategorije 1: spaljivanje, ponovna prerada, odlaganje preradom primjenom sterilizacije pod pritiskom, zakopavanjem na odobrenoj deponiji, upotreba kao gorivo za sagorijevanje i proizvodnja dobijenih proizvoda i dr.

**Članom 16.** propisuje se postupanje sa materijalom Kategorije 2: odlaganje kao otpad spaljivanjem, ponovna prerada, odlaganje suspaljivanjem, odlaže se na odobrenoj deponiji, upotrebljava se za proizvodnju organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta, kompostira se ili transformiše u biogas, upotrebljava se kao gorivo za sagorijevanje i dr.

**Članom 17.** propisuje se postupanje sa materijalom Kategorije 3: odlaganje kao otpad spaljivanjem, ponovna prerada, odlaganje suspaljivanjem, odlaže se na odobrenoj deponiji, upotrebljava se za proizvodnju sirove hrane za kućne ljubimce, kompostira se ili transformiše u biogas, upotrebljava se za proizvodnju dobijenih proizvoda, u slučaju ugostiteljskog otpada prerađuje se primjenom standardnih metoda prerade i dr.

**Član 18.** propisuju se mjere za sprovođenje ovog odjeljka radi definisanja posebnih uslova za rukovanje i raspolaganje materijalom na brodu dobijenim od vađenja utrobe ribe koja pokazuje znake oboljenja, uključujući i parazite, koji su zarazni i prenosivi na ljude, metode prerade, osim sterilizacije pod pritiskom, a naročito u pogledu parametara koji se primjenjuju za predmetne metode obrade, konkretno vrijeme, temperaturu, pritisak i veličinu čestica, zatim parametara za transformaciju nusproizvoda životinjskog porijekla, uključujući i ugostiteljski otpad, u biogas ili kompost, uslova za spaljivanje i suspaljivanje nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda.

**Članom 19.** definišu se odstupanja za ovaj odjeljak kada nusproizvodi životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi mogu pod uslovima za kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u izuzetnim slučajevima da budu upotrebljeni za istraživanje i u druge posebne namjene, upotrebljeni u posebnoj ishrani životinja, na drugi način sakupljeni, prevoženi i uklonjeni, upotrebljeni za pripremu biodinamičkih preparata u organskoj proizvodnji i njihovu primenu na zemljištu, upotrebljeni za ishranu kućnih ljubimaca.

**Članom 20.** propisuju se uslovi za upotrebu nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda za izložbe, umjetničke aktivnosti ili u dijagnostičke, obrazovne ili istraživačke svrhe pod uslovima kojima se obezbjeđuje kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja.

**Članom 21.** propisuju se uslovi za odobravanje subjekata za sakupljanje i korištenje materijala Kategorije 2 u uslovima pod uslovom da vodi porijeklo od životinja koje nijesu ubijene ili koje nijesu uginule kao posljedica prisutnosti ili sumnje na prisutnost bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje, kao i

materijala Kategorije 3 za ishranu životinja u zoološkim vrtovima, cirkuskih životinja, gmizavaca i ptica grabljivica, osim životinja iz zooloških vrtova i cirkusa, krznašica, divljih životinja, pasa iz registrovanih odgajivačnica ili lovačkih pasa, pasa i mačaka u skloništima za napuštene životinje, arve i crvi za mamce za ribolov.

**Članom 22.** propisuju se uslovi za odobrenje odlaganja zakopavanjem uginulih kućnih ljubimaca i kopitara spaljivanjem ili zakopavanjem na licu mjesta, ili na druge načine pod službenim nadzorom kojima se spriječava prenos rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja i obaveze da Crna Gora Evropskoj Komisiji stavi na raspolaganje podatke o područjima koja smatraju udaljenim područjima.

#### **VII. ALTERNATIVNE METODE**

**Članom 23.** definiše se postupak odobravanja alternativne metode upotrebe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda, nakon podnošenja zahtjeva, jedne ili više zainteresovanih strana.

#### **VIII. OBAVEZE SUBJEKTA**

**Članom 24.** definišu se uslovi za sakupljanje, obilježavanje i prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, način i postupak za izdavanje komercijalnog dokumenta i zdravstvenog sertifikata i obrazac komercijalnog dokumenta i zdravstvenog sertifikata koji prate pošiljku.

**Članom 25.** propisuje se vođenje evidencije o pošiljkama, komercijalnim dokumentima ili zdravstvenim sertifikatima za subjekte koji otpremaju, prevoze ili primaju nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode.

**Članom 26.** definiše se postupak registracije, vrste objekata za koje je obavezna registracija, uslovi za registrovane objekte i dozvole za poslovanje nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda za djelatnosti propisane zakonom.

**Članom 27.** definiše se postupak odobravanja, vrste objekata za koje je obavezno odobravanje, uslovi za odobrene objekte i dozvole za poslovanje nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda za djelatnosti propisane zakonom.

**Članom 28.** definišu se opšti higijenski zahtjevi za subjekte koji je dužan da obezbjedi da objekti za poslovanje nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima pod njegovom kontrolom ispunjavaju uslove za objekte.

**Članom 29.** definiše se postupanje sa nusproizvodima životinjskog porijekla u objektima za hranu koji su odobreni ili registrovani u skladu sa propisima bezbjednosti hrane, obavlja pod uslovima koji sprečavaju unakrsnu kontaminaciju, za proizvodnju želatina i kolagena koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi, za štavljenje iz kojih potiče sirovina za proizvodnju želatina i kolagena.

**Članom 30.** Propisuju se mjere za sprovođenje ovog odjeljka u vezi sa zahtjevima povezanim sa infrastrukturuom i opremom, higijenskim zahtjevima, uslovima i tehničkim zahtjevima u vezi sa postupanjem, obradom, transformacijom, preradom i skladištenjem nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima.

**Članom 31.** se definiše uspostavljanje, primjena i održavanje sopstvene provjere u objektima koji su pod kontrolom subjekata u cilju praćenja ispunjenosti odredbi zakona.

**Članom 32.** se definiše analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka i uspostavljanje, primjena i održavanje stalne pisane procedure ili procedure zasnovane na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

**Članom 33.** podržava se izradu vodiča za dobru praksu i primjenu principa HACCP, i davanje saglasnosti na njih, i korišćenje dobrovoljno.

#### **IX. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE**

**Članom 34.** se definišu dobijeni proizvodi namijenjeni za ishranu životinja iz uzgoja, osim krznašica, koje subjekti mogu da stavljaju u promet i koji potiču iz odobrenih ili registrovanih objekata.

**Članom 35.** se definišu koja organska đubriva i oplemenjivače zemljišta subjekti mogu da stave u promet i upotrijebe, kao i primjenu jedne ili više hitnih zdravstvenih mjera u zavisnosti od vrste opasnosti.

**Članom 36.** se definišu dobijeni proizvodi na koje se primenjuju drugi propisi.

**Članom 37.** se definiše uvoz, sakupljanje i kretanje nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji su namijenjeni za objekte za proizvodnju dobijenih proizvoda i proizvodnja tih dobijenih proizvoda obavlja se u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuju uslovi za taj dobijeni proizvod.

**Članom 38.** se propisuju uslovi za proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za kućne ljubimce i uslove za plasiranje na tržište uvezene hrane za kućne ljubimce ili hrane za kućne ljubimce proizvedene od uvoznih materijala.

**Članom 39.** se propisuju uslovi za za stavljanje u promet hrane za kućne ljubimce, odnosno za stavljanje u promet i upotrebu ostalih dobijenih proizvoda kojima se kontroliše rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja.

**Članom 40.** se propisuje Obrazac zdravstvenih sertifikata za uvoz nusproizvoda i dobijenih proizvoda.

**Članom 41.** se propisuje bezbjedna obrada podrazumijeva primjenu proizvodnog procesa na materijale koji se koriste, kojim se na prihvatljiv nivo smanjuje rizik za zdravlje ljudi i životinja.

**Članom 42.** se definiše bezbjedna krajnja upotreba podrazumijeva upotrebu dobijenih proizvoda pod uslovima koji ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja ili koji mogu predstavljati rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, za posebne namjene, pod uslovom da je takva upotreba opravdana ciljevima definisanim u drugim propisima, naročito radi zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja.

**Članom 43.** se sprovode mjere u vezi uslova za stavljanje na tržište hrane za kućne ljubimce iz uvoza ili hrane za kućne ljubimce proizvedene od materijala iz uvoza, odabira bezbjednog izvora i prevoza materijala koji se mora upotrebljavati u uslovima kojima se sprečavaju rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja, zahtjevima za ispitivanje koji se primjenjuju na gotov proizvod.

#### **X. UVOZ, PROVOZ I IZVOZ**

**Članom 44.** se propisuju uslovi za dozvoljen uvoz ili tranzit kroz Crnu Goru nusproizvoda životinjskog porijekla i drugih dobijenih proizvoda pod određenim uslovima. Propisuju se i Liste drugih zemalja ili djelova drugih zemalja iz kojih se mogu uvoziti nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi ili biti u tranzitu kroz Crnu Goru.

**Članom 45.** se propisuju mjere za sprovođenje za uvoz, provoz i izvoz kroz Crnu Goru nusproizvoda životinjskog porijekla i drugih dobijenih proizvoda.

**Članom 46.** se definiše zabrana uvoza nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda koji su namenjeni za spaljivanje ili odlaganje na deponije.

#### **XI. SLUŽBENE KONTROLE**

**Članom 47.** se definišu službene kontrole za odobrene objekte, dodjela uslovnog odobrenja i dodjela trajnog odobrenja.

**Članom 48.** se definišu uslovi za ukidanje ili privremeno ukidanje registracije, odobrenja ili dozvole u postupku službene kontrole.

**Članom 49.** se definiše način vođenja registra objekata i subjekata, dodjela službenog broja.

**Članom 50.** se definišu uslovi za vraćanje pošiljke nusproizvoda životinjskog porekla i dobijeni proizvodi koji su porijeklom iz Crne Gore i koji se vraćaju u Crnu Goru uslijed zabrane ulaska pošiljke u zemlju izvoza.

#### **XII. NADZOR**

**Članom 51.** se definiše nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

**Članom 52.** se definišu upravne mjere i radnje utvrđene zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor i službene kontrole.

#### **XIII. KAZNENE ODREDBE**

**Članom 53.** se definišu kaznene odredbe za prekršaj.

#### **XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članom 54.** se definiše rok za donošenje podzakonskih akata.

**Članom 55.** se definiše nastavak poslovanja već registrovanih objekata za nusproizvode životinjskog porijekla u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

**Članom 56.** se definiše nastavak poslovanja u smislu uvoza iz zemalja Evropske unije i zemalja iz kojih je do stupanja na snagu ovog zakona vršen uvoz, do sastavljanja liste država ili djelova država iz kojih je dozvoljen uvoz ili prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda.

**Članom 57.** se definiše rok za uspostavljanje stočnih groblja.

**Članom 58.** se definiše primjena pojedinih odredbi.

**Članom 59.** se definiše rok za prestanak važenja pojedinih zakonskih akata.

**Članom 60.** se definiše rok za stupanje na snagu ovog zakona.

#### **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Sprovođenje ovog zakona ne zahtjeva dodatna finansijska sredstva.

#### **VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU**

U skladu sa članom 151. Poslovnika Skupštine Crne Gore neophodno je da se Zakon donese po hitnom postupku jer se istim trebaju urediti pitanja i odnosi nastali usled usaglašavanja sa evropskim pravom, a sve u cilju ispunjenja završnog mjerila za zatvaranje Poglavlja 12. Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, koje je kandidovano za zatvaranje u 2026 godini.

## MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

### IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O UPRAVLJANJU I POSTUPANJU SA NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 15. oktobra 2025. godine do 11. novembra 2025. godine  
Okrugli sto: 12. novembra 2025. godine

Javna rasprava u navedenom roku sprovedena je na način da je zainteresovanoj javnosti omogućeno dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u elektronskom i pisanom obliku.

Saglasno Uredbi, Ministarstvo je dana 14.10.2025. godine objavilo poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla koja je trajala 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla (<https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-zakona-o-upravljanju-i-postupanju-sa-nusproizvodima-zivotinjskog-porijekla>).

Takođe, Nacrt zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla bio je predmet javne rasprave organizovanjem okruglog stola na dan 12. novembra 2025. godine.

Na osnovu odluke o sprovođenju javne rasprave u vezi sa Nacrtom Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla 12. novembra 2025. godine održan je u okviru javne rasprave okrugli sto u prostorijama Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove.

Lica određena za vođenje javne rasprave: Biljana Blečić, pomoćnik direktora i Saša Lješević, načelnik Odsjeka za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog porijekla.

Na javnu raspravu nije pristupio nijedan zainteresovani učesnik, te tokom vremena predviđenog za diskusiju nije bilo prijavljenih pitanja, komentara niti primjedbi.

U okviru 20 dana ove javne rasprave nijesu dostavljene sugestije, prijedlozi ili primjedbe na Nacrt Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla, u elektronskom i pisanom obliku.

Shodno tome, konstatuje se da u okviru ove javne rasprave nisu dostavljene sugestije, prijedlozi ili primjedbe na Nacrt Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla.

Prilikom izrade nacrtu zakona učestvovali su svi predstavnici komisije za izradu zakona iz relevantnih institucija koji su direktno prilikom izrade zakona dali svoje viđenje predloženih zakonskih odredbi i sugestije za poboljšanje zakonskih rješenja, uz učešće predstavnika predlagača.

Donošenje Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla je jedna od prioritarnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja je utvrđena Srednjoročnim programom rada Vlade Crne Gore 2024-2027. i Programom rada Vlade za 2025. godinu i uslov je za zatvaranje pregovora u Poglavlju 12. Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika.

Tekst nacrtu Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla poslat je Evropskoj komisiji na mišljenje.



Crna Gora  
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 231-535  
fax: +382 20 231-592  
www.gov.me/szz

Broj: 05-040/26-362/2

18. februara 2026. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Gospodinu Vladimiru Jokoviću, ministru

Veza: Broj: 04-312/26-3940/1 od 18. februara 2026. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla**

Poštovani gospodine Jokoviću,

Na **PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU I POSTUPANJU SA NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 17 i 18. februara 2026. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

Ukazujemo da u odnosu na Predlog zakona treba pribaviti sljedeća mišljenja, i to u vezi odredaba:

- člana 6 kojim se uređuje naknada za sakupljanje, prevoz, preradu i uništavanje leševa životinja i nusproizvoda životinjskog porijekla, mišljenje Ministarstva finansija;
- čl. 51 i 52 kojim se uređuje nadzor, mišljenje Ministarstva javne uprave;
- člana 53 kojim se uređuju kazene odredbe, mišljenje Ministarstva pravde, kao nadležnih organa.

V.D. SEKRETARA  
Nikola Marković



Crna Gora  
Vlada Crne Gore  
Generalni sekretarijat

Crna Gora  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE  
PODGORICA

|                       |                    |             |        |            |
|-----------------------|--------------------|-------------|--------|------------|
| Primljeno: 26-02-2026 |                    |             |        |            |
| Org. jed.             | Šifra ministarstva | Šifra broja | Prilog | Vrijednost |
| 04-312/26             |                    | 3940/1      |        |            |

Adresa: Karađorđeva bb  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 482 814  
fax: +382 20 224 138  
www.gsv.gov.me

Broj: 02-312/26-274/2

24. februar 2026.

**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE**  
Gospodin Vladimir Joković, ministar

**Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životnijskog porijekla**

Uvaženi gospodine Jokoviću,

Dopisom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 04-312/26-3940/1 od 19.02.2026, dostavljen je *Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životnijskog porijekla*, sa popunjenim SPSS obrascem. Uvidom u predmetni dokument, konstatujemo da s aspekta nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade, **nemamo primjedbi na Predlog zakona.**

S poštovanjem,

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU  
I FITOSANITARNE POSLOVE

|                         |                    |             |        |            |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------|------------|
| Primljeno: 27. 02. 2026 |                    |             |        |            |
| Org. jed.               | Šifra ministarstva | Šifra broja | Prilog | Vrijednost |
| 002-310/26              |                    | 955/3       |        |            |





Crna Gora  
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 407 501  
fax: +382 20 407 515  
[www.gov.me/mpa](http://www.gov.me/mpa)

Broj: 01-040/26-1671/3

27. februar 2026. godine

**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE**  
G-din Vladimir Joković, ministar

**Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla**

**Veza: Vaš akt broj: 04-312/26-3940/1 od 18. februara 2026. godine**

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla, koji je dostavljen aktom broj 04-312/26-3940/1 od 18. februara 2026. godine, zaprimljen u ovom ministarstvu 20. februara 2026. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da u okviru nadležnosti ovog ministarstva, koje se odnose na uređenje postupka pred sudovima, kao i u pogledu odredaba Predloga zakona koje regulišu pitanje sankcija i prekršajnog postupka nemamo primjedbi na tekst Predlog zakona, budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima predlagača sugestije Ministarstva pravde uvrštene u inovirani tekst Predloga zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla dostavljenog dana 27. februara 2026. godine.

S poštovanjem,

MINISTAR  
mr Bojan Božović



**Dostavljeno:**

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a



Crna Gora  
Ministarstvo javne uprave

Adresa: Rimski Trg br 45  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 482 131  
fax: +382 241 790  
www.mju.gov.me

Crna Gora  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE  
PODGORICA

| Primljeno: 02-03-2026 |              |            |        |            |
|-----------------------|--------------|------------|--------|------------|
| Org. jst.             | Šifra odjela | Radni broj | Prilog | Vrijednost |
| 04-312                |              | 26-3940    |        | 7          |

Br: 01-040/26-808/2

27. 02. 2026. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  
gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: akt broj: 01-040/26-808 od 20.02.2026. godine

**Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla**

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Vašeg akta, broj 04-312/26-3940/1 od 19.02.2026. godine, kojim dostavljate na mišljenje Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave nemamo primjedbi i sugestija.

Takođe, u skladu sa članom 52 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br.78/18, 70/21 i 52/22), a na osnovu dostavljenog Izvještaja o sprovedenoj javnoj raspravi, utvrđeno je da je u pripremi Predloga zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovelo postupak javne rasprave.

S poštovanjem,  
MINISTAR

mr Marash Dukaj



Dostavljeno: - naslovu  
- arhivi  
- a/a

Kontakt osoba: Neđeljko Vuk  
Samostalni savjetnik II

tel: 068 863 934

e-mail: nedjeljko.vuk@mju.gov.me

| IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA   |   |
|--|---|
| PREDLAGAČ PROPISA  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede                      |
| NAZIV PROPISA  | Zakon o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla |
| <b>1. Definisanje problema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donošenje ovog zakona predlaže se u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla.</li> <li>- Donošenjem Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla vrši se dodatno usaglašavanje sa EU propisima donijetim u periodu od donošenja Pravilnika o klasifikaciji i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla, higijensko i veterinarsko-zdravstvenim uslovima za nusproizvode ("Službeni list CG", br. 8/2020) do danas, transpozicijom osnovne bazične Uredbe (EU) br. 1069/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nisu namijenjeni za ishranu ljudi i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog porijekla) i Uredba komisije (EU) br. 142/2011 od 25 februara 2011. o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nisu namijenjeni ishrani ljudi i o sprovođenju Direktive Savjeta 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na osnovu te Direktive. U cilju kontinuirane harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti, u ovu uredbu prenijete su odredbe 02009R1069..</li> <li>- Odsustvo normi ili razlikovanje normi za nusproizvode životinjskog porijekla u nacionalnim propisima sa normama utvrđenim EU predstavljalo bi problem za subjekte koji uvoze ili izvoze nusproizvode u zemlje EU (usaglašeni sa EU zahtjevima u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla).</li> <li>- Oštećeni bi bili subjekti u poslovanju nusproizvodima životinjskog porijekla koji uvoze ili izvoze nusproizvode u zemlje Evropske Unije jer se može desiti da se, nakon provjere pošiljki nusproizvoda životinjskog porijekla, ocijene da ne odgovaraju i proglase nebezbednim, jer se ocjena vrši na osnovu važećeg nacionalnog pravilnika koji je na snazi a pošiljka je u stvari potpuno usaglašena sa EU zahtjevima.</li> <li>- Nastao bi problem tj. vraćanje i zabrana uvoza ili izvoza pošiljki nusproizvoda životinjskog porijekla zbog razlike u zahtjevima utvrđenim propisom na snazi propisima EU kojima je uređena ova oblast.</li> </ul> |   |
| <b>2. Ciljevi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donošenje ovog zakona predlaže se radi obezbjeđenja usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla. Crna Gora nema uspostavljen sistem upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla, pa je donošenje zakona prvi korak ka uspostavljanju istog. Uspostavljanje sistema upravljanja nusproizvodima je mjerilo za zatvaranje Poglavlja 12.</li> <li>- Usklađenost sa obavezom kontinuiranog usaglašavanja sa EU legislativom utvrđenom Strategijom za transpoziciju i implementaciju EU propisa u Poglavlju 12 - bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Dodatno, obaveza kontinuiranog usaglašavanja je uslov i za zatvaranje pregovora u PP 12-Bezbednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi.</li> </ul>   |   |
| <b>3. Opcije</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</li> </ul>   |   |

|   |
|---|
| <p><b>- Obrazložiti preferiranu opciju?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedina opcija za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema je donošenje Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla. Zakon je osnovni pravni akt, nakon čijeg donošenja će biti donešena implementirajuća uredba koja će stvoriti uslove za registraciju i odobravanje objekata, izvoz i uvoz nusproizvoda i dr.</li> <li>- Vršiti se dodatno usaglašavanje sa EU propisima donijetim u periodu od donošenja Pravilnika o klasifikaciji i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla, higijensko i veterinarsko-zdravstvenim uslovima za nusproizvode 2020.godine, i na ovaj način će se spriječiti mogućnost da subjekti koji uvoze ili izvoze nusproizvode životinjskog porijekla u zemlje EU (usaglašeni sa EU zahtjevima u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla) budu oštećeni zbog razlika u nacionalnim i EU propisima u ovoj oblasti.</li> </ul>  |
| <p><b>4. Analiza uticaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.</li> <li>- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).</li> <li>- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.</li> <li>- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.</li> <li>- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.</li> </ul> <p>- Ovim zakonom se stvaraju uslovi za stavljanje na tržište nusproizvoda životinjskog porijekla i stvaranje uslova za fer i slobodnu trgovinu nusproizvodima. Ne postoji negativan uticaj direktan ili indirektan primjenom ovog propisa. Usaglašenost propisa sa EU legislativom može stvoriti samo pozitivne posledice u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla. Negativnih posledica nema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primjenom ovog propisa ne nastaju troškovi za građane i privredu.</li> <li>- Nema troškova ali su pozitivni efekti ogledaju u nesmetanom uvozi ili izvozu u skladu sa standardima EU. Na ovaj način će se stvoriti pravni osnov, tj propisani zahtjevi za upotrebu nusproizvoda životinjskog porijekla, tako da subjekti koji uvoze ili izvoze tj. stavljaju na tržište zemalja EU neće biti u situaciji da zbog neusaglašenosti propisa moraju vratiti robu jer bi se procijenilo da ista nije usaglašena sa zahtjevima iz ovog zakona.</li> <li>- Stvaraju se uslovi za fer i slobodnu trgovinu nusproizvodima životinjskog porijekla.</li> <li>- Podržava se tržišna konkurencija na način da se širi tržište za uvoz ili izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla koji ispunjavaju EU standarde a donošenjem ovog propisa i nacionalne standarde.</li> <li>- Neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera. Zapravo, ukloniće biznis barijere usaglašavanjem sa EU.</li> <li>- Lokalne samouprave su upoznate sa ovom obavezom (ranije Zakonom o veterinarstvu, zaključkom Vlade od 5.12.2025) i ovo nijesu dodatne obaveze već obaveze od ranije koje lok.samouprave nijesu ispunile.</li> <li>- Subjekti koji žele obavljati djelatnost u poslovanju nusproizvodima živ.porijekla moraju biti registrovani ili odobreni, ispunjavati higijenske i druge zahtjeve u skladu sa zakonom.</li> </ul> |
| <p><b>- 5. Procjena fiskalnog uticaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?</li> <li>- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.</li> <li>- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.</li> <li>- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?</li> <li>- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?</li> <li>- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?</li> <li>- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.</li> <li>- Da li su postojali problem u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda?</li> <li>- Obrazložiti.</li> <li>- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?</li> <li>- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.</li> </ul>  |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.</li> <li>- Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.</li> <li>- Implementacijom ovog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.</li> <li>- Implementacijom ovog zakona ostvariće se mali prihod za budžet Crne Gore od naknada za izdavanje rješenja za uvoz ili izvoz pošiljki nusproizvoda životinjskog porijekla.</li> <li>- Prihod zavisi od broja uvezenih ili izvezenih pošiljki tokom godine pa nije moguće predvidjeti broj pošiljki i količine nusproizvoda životinjskog porijekla koja će se izvesti tj. iznos prihoda.</li> <li>- Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa.</li> </ul>  |
| <p><b>6. Konsultacije zainteresovanih strana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza podrške i ako da, kako.</li> <li>- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).</li> <li>- Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. <b>Obrazloži.</b></li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nije korišćena eksterna ekspertiza podrške.</li> <li>- Ovim zakonom se mijenjaju zahtjevi za različite vrste nusproizvoda životinjskog porijekla i ne postoje opravdani stručni razlozi za sprovođenjem konsultacija (javnih ili ciljanih). Naučni odbori i druga stručna tijela Evropske agencije za procjenu rizika (EFSA) iniciraju prema EK, izmjene ranije utvrđenih zahtjeva za nusproizvode životinjskog porijekla ili se uvode novi zahtjevi.</li> <li>- Crna Gora je dužna da sve izmjene, u skladu sa obavezom u procesu pridruživanja i pomenutom strategijom pravovremeno, odmah po donošenju i stupanju na snagu na nivou Evropske Unije transponuje u nacionalni propis.</li> <li>- Javna rasprava je sprovedena. Ministarstvo je dana 14.10.2025. godine objavilo poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla koja je trajala 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla.</li> <li>- (<a href="https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-zakona-o-upravljanju-i-postupanju-sa-nusproizvodima-zivotinjskog-porijekla">https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-zakona-o-upravljanju-i-postupanju-sa-nusproizvodima-zivotinjskog-porijekla</a>).</li> <li>- Nacrt zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla bio je predmet javne rasprave organizovanjem okruglog stola na dan 12. novembra 2025. godine.</li> </ul> |
| <p><b>7. Monitoring i evalucija</b></p> <p>-Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?</p> <p>-Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa kako bi se isunili ciljevi?</p> <p>. Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoring i evalucije primjene propisa?</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema prepreka za implementaciju propisa.</li> <li>- Tokom primjene propisa organizovaće se, prema potrebi i zahtjevima subjekata edukativne radionice, sastanci i dr. od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Dodatno inspektori će tokom nadzora upoznavati subjekte, uvoznike i proizvođače nusproizvoda životinjskog porijekla o novim zahtjevima u odnosu na nusproizvode i njihovu primjenu.</li> <li>- Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove će vršiti monitoring i evaluaciju primjene ovog zakona.</li> </ul>  |
| <p><b>8. Glavni indikatori kojima će se mjeriti ispunjavanje ciljeva:</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nusproizvodi životinjskog porijekla će ispunjavati zahtjeve koji se stavljaju na tržište Crne Gore i EU.</li> <li>- Smanjen broj vraćenih pošiljki u kojima je potvrđena neusaglašenost sa zahtjevima utvrđenim ovim zakonom.</li> </ul>  |

Datum i mjesto:

Podgorica, 2.mart 2026.godine



MINISTAR

Vladimir Joković



Ministarstvo  
finansija

Crna Gora  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE  
PODGORICA

|                             |          |            |        |            |
|-----------------------------|----------|------------|--------|------------|
| Datum izdavanja: 26-02-2026 |          |            |        |            |
| Odg. broj                   | Područje | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| 04-312/26-3940/5            |          |            |        |            |

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
www.mif.gov.me

Br. 01-02-041/26-5299/2

Podgorica, 26.02.2026. godine

**Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Rimski trg br. 46, Podgorica**

**n/r: gospodina Vladimira Jokovića, ministra**

**Veza: Vaš akt br. 04-312/26-3940/1 od 18. 02. 2026. godine**

**PREDMET: Mišljenje na Predlog Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla**

Poštovani,

Ministarstvu finansija dostavili ste akt kojim se zahtijeva mišljenje na Predlog Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla.

Donošenje ovog zakona predlaže se radi obezbjeđenja usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla. Crna Gora nema uspostavljen sistem upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla, pa je donošenje zakona prvi korak ka uspostavljanju istog. Uspostavljanje sistema upravljanja nusproizvodima je mjerilo za zatvaranje Poglavlja 12.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe da se ovim zakonom stvaraju uslovi za stavljanje na tržište nusproizvoda životinjskog porijekla i stvaranje uslova za fer i slobodnu trgovinu nusproizvodima. Ne postoji negativan uticaj direktan ili indirektan primjenom ovog propisa. Usaglašenost propisa sa EU legislativom može stvoriti samo pozitivne posledice u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Nadalje, Izveštajem o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa navedeno je da za sprovođenje predmetnog zakona nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na Predlog Zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla.

S poštovanjem,

**MINISTAR**  
mr Novica Vuković  




Crna Gora  
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bul. Ivana Crnojevića br.167  
81 000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 481 301

Br: 04/4-907/26-818/2

02. mart 2026. godine

Za: **MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE**  
ministru Vladimiru Jokoviću

Veza: Dopis br: 04-312/26-3940/9

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o upravljanju i postupanju nusproizvodima životinjskog porijekla s pravnom tekovinom Evropske unije**

Poštovani,

Dopisom broj 04-312/26-3940/9 od 02. februara 2026. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o upravljanju i postupanju nusproizvodima životinjskog porijekla s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 03/12 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

**Maida Gorčević**

**MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA**



Prilog:



- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o upravljanju i postupanju nusproizvodima životinjskog porijekla s pravnom tekovinom Evropske unije

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S  
PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>Identifikacioni broj Izjave</b>   |  | <b>MPŠV-IU/PZ/26/02</b> |
| <b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>   |  |                         |
| na crnogorskom jeziku  | Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla   |                         |
| na engleskom jeziku  | Proposal for the Law on the management and handling of animal by-products  |                         |
| <b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>  |  |                         |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis:  |  |                         |
| Organ državne uprave   | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede   |                         |
| - Sektor/odsjek  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  |                         |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)   | Vladimir Đaković, mail: <a href="mailto:vladimir.djakovic@ubh.gov.me">vladimir.djakovic@ubh.gov.me</a><br>Tel. 020 201 945, 067 205 984  |                         |
| -kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)   | Saša Lješković, mail: <a href="mailto:sasa.ljeskovic@ubh.gov.me">sasa.ljeskovic@ubh.gov.me</a><br>Tel. 020 201 945, 067 304 574  |                         |
| b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa:  |  |                         |
| - Naziv pravnog lica   | /  |                         |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)   | /  |                         |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)  | /  |                         |
| <b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis:</b>  |  |                         |
| Organ državne uprave   | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede   |                         |
| <b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>                 |  |                         |
| a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis:  |  |                         |
| Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor  |  |                         |
| b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:   |  |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | ispunjava u potpunosti   |                         |
| <input type="checkbox"/>   | djelimično ispunjava   |                         |
| <input type="checkbox"/>   | ne ispunjava   |                         |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:   |  |                         |
| /  |  |                         |
| <b>5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore u Evropskoj uniji (PPCG)</b>  |  |                         |
| PPCG za period   | 2026-2027  |                         |
| Poglavlje, potpoglavlje  | Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, 1. Planovi i potrebe; 1.1. Zakonodavni okvir, A)Bezbjednost hrane, A.2) Stavljanje na tržište hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog porijekla A.2.4) Pravila kontrole za nusproizvode životinjskog porijekla |                         |
| Rok za donošenje propisa   | I kvartal 2026   |                         |
| Napomena   | /  |                         |
| <b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>  |  |                         |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije   |  |                         |
| UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and internal actions, Title III, Agriculture and Fisheries, articles 38 and 39 |  |                         |
| <b>Potpuno usklađeno / Fully harmonized</b>  |  |                         |

|  |   |
|--|---|
| <b>b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije</b>   |   |
| <b>32009R1069</b>  |   |
| Regulativa (EZ) br. 1069/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Regulative (EZ) br. 1774/2002 (Regulativa o nusproizvodima životinjskog porijekla) / Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation), OJ L 300, 14.11.2009 |   |
| <b>Djelimično usklađeno / Partly harmonized</b>  |   |
| <b>c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije</b>  |   |
| Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena usklađenosti.  |   |
| <b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>  |   |
| Potpuna usklađenost sa Regulativom 32009R1069 će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi.  |   |
| Rok za postizanje potpune usklađenosti je dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.   |   |
| <b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>   |   |
| /  |   |
| <b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b>  |   |
| Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.   | /   |
| <b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>   |   |
| Navedeni izvor prava Evropske unije nije preveden na crnogorski jezik.   |   |
| <b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>   |   |
| Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla nije preveden na engleski jezik.  |   |
| <b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>  |   |
| U izradi Predloga zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla učestvovao je konsultant Ivan Ambrožič iz Slovenije.  |   |
| <b>Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa</b>  | <b>Potpis / ministarka evropskih poslova</b>  |
| Datum:    | Datum:  |

Prilog obrazla:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

## TABELA USKLADENOSTI

| 1. Identifikacioni broj (IB) nacрта/predloga propisa  |  | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacрта/predloga propisa na Vladi |  |  |
|---|--|--|--|--|
| MPŠV-TU/PZ/26/02  |  | MPŠV-IU/PZ/26/02   |  |  |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka   |  |  |  |  |
| Regulativa (EZ) br. 1069/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Regulativa (EZ) br. 1774/2002 (Regulativa o nusproizvodima životinjskog porijekla) – 32009R1069   |  |  |  |  |
| 3. Naziv nacрта/predloga propisa Crne Gore  |  |  |  |  |
| Na crnogorskom jeziku   |  | Na engleskom jeziku  |  |  |
| Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla  |  | Proposal for the Law on the management and handling of animal by-products                            |  |  |
| 4. Usklađenost predloga/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije  |  |  |  |  |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)   | Odredba i tekst odredbe predloga/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)  | Usklađenost odredbe predloga/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije      | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| a)  | b)   | c)   | d)   | e)                                     |
| <b>Regulativa 1069/2009</b>   |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>GLAVA I.</b><br/><b>OPŠTE ODREDBE</b><br/><b>POGLAVLJE I.</b><br/><b>Zajedničke odredbe</b><br/><b>Odjeljak 1.</b><br/><b>Predmet, područje primjene i definicije</b><br/><b>Član 1.</b></p> <p>Ovom se Regulativom utvrđuju pravila u vezi s javnim zdravljem i zdravstvena pravila za životinje za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode kako bi se spriječili i smanjili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja povezani s tim proizvodima, a posebno s ciljem zaštite sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje.</p> | <p style="text-align: center;"><b>I. OSNOVNE ODREDBE</b><br/><b>Predmet</b><br/><b>Član 1</b></p> <p>Ovim zakonom propisuju se pravila za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijene proizvode, u pogledu javnog zdravlja i zdravlja životinja, kako bi se spriječili i smanjili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja povezani sa tim proizvodima radi zaštite bezbjednosti lanca hrane i lanca hrane za životinje, postupanje sa nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijenim proizvodima,</p> <p>kategorizacija nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, obaveze subjekta po pitanju kategorizacije, obilježavanja, praćenja, sakupljanja,</p> | Potpuno usklađeno  |  |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
|   | <p>transporta, obrade, prerade, transformacije, skladištenja, stavljanja u promet, distribucije, plasiranja na tržište, odlaganja, upotrebe i neškodljivog odlaganja, uvoza i izvoza nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda i druga pitanja od značaja za upravljanje i postupanje sa nusproizvodima životinjskog porijekla.</p>   |                          |  |  |
| <p><b>Član 2.</b><br/><b>Područje primjene</b></p> <p>1. Ova se Regulatorna primjenjuje na:</p> <p>(a) nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice; i</p> <p>(b) sljedeće proizvode koji su, sukladno nepromjenjivoj odluci subjekta, namijenjeni za svrhe različite od prehrane ljudi:</p> <p>i. proizvode životinjskog porijekla koji mogu biti namijenjeni prehrani ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice;</p> <p>ii. sirovine za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla.</p> <p>2. Ova se Regulatorna ne primjenjuje na sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:</p> <p>(a) čitava tijela ili dijelove tijela divljih životinja, osim divljači, za koje se ne sumnja da su zaražene bolešću koja se može prenijeti na ljude ili životinje, osim akvatičnih životinja ulovljenih u komercijalne svrhe.</p> <p>(b) čitava tijela ili dijelove tijela divljači koji nisu sakupljeni nakon usmrćivanja u skladu s dobrom lovačkom praksom, ne dovodeći u pitanje Regulatorne (EZ) br. 853/2004;</p> <p>(c) nusproizvode životinjskog porijekla dobijene od divljači i mesa divljači iz člana 1. stava 3. tačke (e) Regulatorne (EZ) br. 853/2004;</p> <p>(d) jajne stanice, zametke i sjeme koji su namijenjeni za rasplod;</p> <p>(e) sirovo mlijeko, kolostrum i od njih dobijene proizvode, koji su dobijeni, čuvaju se, odlažu ili</p> | <p><b>Primjena Član 2</b></p> <p>(1) Odredbe ovog zakona primjenjuje se na:</p> <p>1) nusproizvode životinjskog porijekla i dobijene proizvode koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, u skladu sa posebnim propisima;</p> <p>2) sljedeće proizvode koji su, prema odluci subjekta koja se ne smije izmjeniti, namijenjeni za različite svrhe, osim za ishranu ljudi i to:</p> <p>a) proizvodi životinjskog porijekla, koji mogu biti namijenjeni za ishranu ljudi u skladu sa propisima kojim se uređuje područje bezbjednosti hrane;</p> <p>b) sirovine za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla.</p> <p>(2) Ovaj zakon se ne primjenjuje na sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:</p> <p>1) čitava tijela ili djelove tijela divljih životinja, osim divljači, kod kojih ne postoji sumnja ili koje nisu zaražene bolešću koja se može prenijeti na ljude ili životinje, osim vodenih životinja ulovljenih u komercijalne svrhe;</p> <p>2) čitava tijela ili djelove tijela divljači, koji nisu sakupljeni, poslije odstrjela, u skladu sa dobrom lovačkom praksom, ne dovodeći u pitanje propise kojim je regulisana bezbjednost hrane;</p> <p>3) nusproizvode životinjskog porijekla od divljači i mesa divljači, kojim korisnik lovišta u malim količinama, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju male količine hrane životinjskog porijekla, snabdeva krajnje kupce ili lokalni maloprodajni objekat, koji tim mesom, direktno snabdeva krajnje</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>koriste na gospodarstvu porijekla;</p> <p>(f) oklope rakova s kojih su uklonjeni meko tkivo i meso;</p> <p>(g) ugostiteljski otpad, osim ako:</p> <p>i. potječe iz prevoznih sredstava u međunarodnom prometu;</p> <p>ii. je namijenjen prehrani životinja;</p> <p>iii. je namijenjen za preradu sterilizacijom pod pritiskom ili za preradu metodama iz tačke (b) prvoga podstava stava 1. člana 15., ili za pretvorbu u bioplin ili za kompostiranje;</p> <p>(h) ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo zajednice o zaštiti okoliša, materijal s plovila koja ispunjavaju odredbe uredbi (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004, koji je nastao tijekom njihovih ribolovnih aktivnosti i koji se odlaže na moru, osim materijala koji je nastao na brodu evisceracijom riba koje pokazuju znakove bolesti, uključujući nametnike, koje se mogu prenijeti na ljude;</p> <p>(i) sirovu hranu za kućne ljubimce iz maloprodajnih trgovina, u kojima se rasijecanje i skladištenje obavljaju isključivo za opskrbu krajnjeg potrošača na licu mjesta;</p> <p>(j) sirovu hranu za kućne ljubimce dobivenu od životinja koje su zaklane na gospodarstvu porijekla za privatnu potrošnju u domaćinstvu; i</p> <p>(k) izmet i mokraću, osim stajnskoga gnoja i nemineraliziranoga guana.</p> <p>3. Ovom se Regulativom ne dovodi u pitanje veterinarsko zakonodavstvo Zajednice čiji je cilj kontrola i iskorjenjivanje bolesti životinja.</p> | <p>potrošače;</p> <p>4) jajne ćelije, embrione i sjeme, koji su namenjeni za priplod;</p> <p>5) sirovo mlijeko, kolostrum i proizvodi od kolostruma, koji su dobijeni, čuvaju se, uklanjaju ili upotrebljavaju na gazdinstvu porijekla;</p> <p>6) ljuštore od rakova sa kojih je uklonjeno meko tkivo i meso;</p> <p>7) ugostiteljski otpad, osim ako:</p> <p>a) je porijeklom iz prevoznih sredstava u međunarodnom prometu;</p> <p>b) je namijenjen za ishranu životinja;</p> <p>c) je namijenjen za preradu primjenom sterilizacije pod pritiskom ili za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla, osim sterilizacije pod pritiskom, a naročito u pogledu parametara koji se primjenjuju za predmetne metode obrade, konkretno vrijeme, temperaturu, pritisak i veličinu čestica ili za pretvaranje u biogas ili za kompostiranje;</p> <p>8) materijal iz ribolovnih plovih objekata, koji su u skladu sa propisima o bezbjednosti hrane, koji nastaje tokom ribolova i odlaže se u more, osim materijala nastalog vađenjem utrobe riba koje pokazuju znake bolesti koje se mogu prenijeti na ljude, uključujući parazite;</p> <p>9) sirovu hranu za kućne ljubimce koja potiče iz maloprodajnih objekata, gde se rasjecanje i skladištenje mesa obavlja isključivo u svrhu snabdevanja potrošača direktno, na licu mesta;</p> <p>10) sirovu hranu za kućne ljubimce, koja potiče od životinja, koje su zaklane na gazdinstvu porijekla za potrebe sopstvenog gazdinstva;</p> <p>11) izmet i urin, osim stajnjaka i nemineralizovanog guana.</p> |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

| <p style="text-align: center;"><b>Član 3.</b><br/><b>Definicije</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Značenje izraza</b><br/><b>Član 3</b></p>   | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p>Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „nusproizvodi životinjskog porijekla” znači čitava tijela ili dijelovi tijela životinja, proizvodi životinjskog porijekla ili drugi proizvodi dobijeni od životinja, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, uključujući jajne stanice, zametke i sjeme;</p> <p>2. „dobijeni proizvodi” znači proizvodi dobijeni putem jedne ili više obrada, pretvorbi ili faza prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla;</p> <p>3. „proizvodi životinjskog porijekla” znači proizvodi životinjskog porijekla kako su određeni u tački 8.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004</p> <p>4. „trup” znači trup kako je određeno u tački 1.9. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;</p> <p>5. „životinja” znači životinja kralježnjak ili beskralježnjak;</p> <p>6. „životinja iz uzgoja” znači:</p> <p>(a) bilo koja životinja koju drži, tovi ili uzgaja čovjek te koja se koristi za proizvodnju hrane, vune, krzna, perja, kože ili bilo kojeg drugog proizvoda koji se dobiva od životinja, ili za druge poljoprivredne namjene;</p> <p>(b) kopitare;</p> <p>7. „divlja životinja” znači bilo koja životinja koju ne uzgaja čovjek;</p> <p>8. „kućni ljubimac” znači bilo koja životinja vrste o kojoj se obično brine i koju drži čovjek za namjene različite od prehrane i poljoprivrednih namjena;</p> <p>9. „akvatične životinje” znači akvatične životinje kako su određene u članu 3. stavu 1. tački (e) Direktive 2006/88/EZ;</p> <p>10. „nadležno tijelo” znači nadležna tijela kako su definirana u članu 3. tački 3. Regulative ► C1 (EU) 2017/625 ◀ Europskog parlamenta i Savjeta (1);</p> <p>11. „subjekt” znači fizička ili pravna osobe koja u stvarnosti postupa s nusproizvodom životinjskog</p> | <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) <b>nusproizvodi životinjskog porijekla</b> su cijela tijela ili djelovi životinja, proizvodi životinjskog porijekla ili drugi proizvodi dobijeni od životinja koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, uključujući jajne ćelije, embrione i sjeme;</p> <p>2) <b>dobijeni proizvodi</b> su proizvodi dobijeni postupkom obrade, odnosno prerade nusproizvoda životinjskog porijekla;</p> <p>3) <b>proizvodi životinjskog porijekla</b> su:</p> <p>a) hrana životinjskog porijekla, uključujući med i krv;</p> <p>b) žive školjke, živi bodljokošci, živi plaštaši i živi morski puževi namijenjeni za ishranu ljudi;</p> <p>c) druge žive životinje namijenjene za ishranu ljudi, koje se dostavljaju krajnjem potrošaču;</p> <p>4) <b>trup</b> je tijelo životinje nakon klanja i obrade;</p> <p>5) <b>životinja</b> je životinja kičmenjak ili beskičmenjak;</p> <p>6) <b>životinja za proizvodnju</b> je:</p> <p>a) životinja koju čovjek drži, tovi ili uzgaja i koristi za proizvodnju hrane, vune, krzna, perja, kože ili drugih proizvoda koji se dobijaju od životinja;</p> <p>b) kopitari (Equidae).</p> <p>7) <b>divlja životinja</b> je bilo koja životinja, koju čovjek ne drži ili ne uzgaja;</p> <p>8) <b>kućni ljubimci</b> su životinje koje ljudi drže i njeguju i nisu namijenjeni za ishranu ili uzgoj;</p> <p>9) <b>vodene životinje</b> su:</p> <p>a) ribe koje pripadaju nadklasi <i>Agnatha</i> i klasi <i>Chondrichthyes</i>, <i>Osteichthyes</i>, <i>Sarcopterygii</i> i <i>Actinopterygii</i>;</p> <p>b) glavonošci koji spadaju u rod <i>Mollusca</i>;</p> <p>c) rakovi koji pripadaju u podrodu <i>Crustacea</i>;</p> <p>10) <b>nadležni organ</b> u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;</p> <p>11) <b>subjekat</b> je fizičko ili pravno lice koje rukuje</p> |  |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p>porijekla ili prerađenim proizvodom, uključujući prevoznike, trgovce i korisnike;</p> <p>12. „korisnik” znači fizička ili pravna osoba koja koristi nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode za posebnu prehranu životinja, istraživanje ili za druge posebne namjene;</p> <p>13. „objekt” ili „pogon” znači bilo koje mjesto na kojemu se odvija bila koja radnja koja uključuje postupanje s nusproizvodima životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda, osim ribarskog plovila;</p> <p>14. „stavljanje na tržište” znači bilo koja radnja čija je svrha prodaja nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda trećoj stranci u Zajednici ili bilo koji drugi plaćeni ili besplatni oblik opskrbe treće stranke, ili skladištenje s ciljem opskrbe odnosne treće stranke;</p> <p>15. „provoz” znači provoz kako je definiran u članu 3. tački 44.</p> <p>Regulative ►C1 (EU) 2017/625 ◀;</p> <p>16. „izvoz” znači promet iz Zajednice u treću zemlju;</p> <p>17. „transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)” znači sve transmisivne spongiformne encefalopatije kako su određene u članu 3. stavu 1. tački (a) Regulative (EZ) br. 999/2001;</p> <p>18. „specificirani rizični materijal” znači specificirani rizični materijal kako je određeno u članu 3. stavu 1. tački (g) Regulative (EZ) br. 999/2001;</p> <p>19. „sterilizacija pod pritiskom” znači prerada nusproizvoda životinjskog porijekla nakon smanjenja čestica do veličine od 50 mm na temperaturu u središtu veću od 133 °C tijekom najmanje 20 minuta bez prekida pri apsolutnom tlaku od najmanje 3 bara;</p> <p>20. „stajski gnoj” znači izmet i/ili mokraća životinja iz uzgoja osim ribe iz uzgoja, sa steljom ili bez stelje;</p> <p>21. „odobreno odlagalište” znači odlagalište za koje je izdana dozvola u skladu s Direktivom 1999/31/EZ;</p> <p>22. „organsko gnojivo” i „poboljšivači tla” znači materijali životinjskog porijekla koji se koristi za održavanje ili unapređivanje hranjivosti, fizičkih i</p> | <p>nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima, uključujući prevoznike, trgovce i korisnike;</p> <p>12) <b>korisnik</b> je fizičko ili pravno lice koje koristi nusproizvode životinjskog porijekla i dobijene proizvode za posebne namjene u ishrani životinja, istraživanje ili druge posebne namjene;</p> <p>13) <b>objekat</b> je svako mesto gde se obavlja djelatnost koja obuhvata rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima, osim ribolovnog plovnog objekta (brod);</p> <p>14) <b>stavljanje u promet</b> je prodaja nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda trećem licu ili bilo koji oblik snabdevanja uz naknadu ili bez naknade takvom trećem licu ili skladištenje u svrhu snabdevanja tog trećeg lica;</p> <p>15) <b>provoz</b> je promet nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda između drugih zemalja koje se odvija preko teritorije Crne Gore i pod njenim carinskim nadzorom;</p> <p>16) <b>izvoz</b> je promet nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda iz Crne Gore u drugu zemlju;</p> <p>17) <b>transmisivne spongiformne encefalopatije</b> (u daljem tekstu: TSE) su sve prenosive spongiformne bolesti, osim onih koje se javljaju kod ljudi;</p> <p>18) <b>specifični rizični materijal</b> (u daljem tekstu: SRM) su tkiva koja su određena posebnim propisom kojim se uređuju TSE, i koja predstavljaju rizik za zdravlje životinja i ljudi na koja se primjenjuju mjere osim proizvoda koji sadrže ili potiču od tih tkiva;</p> <p>19) <b>sterilizacija pod pritiskom</b> je prerada nusproizvoda životinjskog porijekla nakon smanjenja čestica na veličinu od najviše 50 mm, pri temperaturi u središtu većoj od 133 °C tokom najmanje 20 minuta bez prekida i pri apsolutnim pritiskom od najmanje 3 bara;</p> <p>20) <b>stajnjak</b> je izmet i/ili mokraća životinja za proizvodnju, sa ili bez prostirke, osim ribe iz uzgoja;</p> <p>21) <b>odobrena deponija</b> je deponija, za koju je izdata dozvola, u skladu sa propisima zaštite životne sredine;</p> |  |  |  |
|---|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>kemijskih svojstava te biološke aktivnosti tala za bilje, samostalno ili zajedno; mogu uključivati stajski gnoj, nemineralizirani guano, sadržaj probavnog trakta, kompost i ostatke probave;</p> <p>23. „udaljeno područje” znači područje u kojemu je životinjska populacija toliko mala, a objekti ili pogoni za odlaganje toliko su udaljeni da bi organizacija potrebna za sakupljanje i prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla bila neprihvatljivo teška u odnosu na odlaganje na licu mjesta;</p> <p>24. „hrana” ili „prehrambeni proizvod” znači hrana ili prehrambeni proizvod kako je određeno u članu 2. Regulative (EZ) br. 178/2002;</p> <p>25. „hrana za životinje” ili „krma” znači hrana za životinje ili krma kako je određeno u članu 3. stavu 4. Regulative (EZ) br. 178/2002;</p> <p>26. „mulj iz centrifuge ili separatora” znači materijal sakupljen kao nusproizvod nakon pročišćavanja sirovog mlijeka i odvajanja obranog mlijeka i vrhnja iz sirovog mlijeka;</p> <p>27. „otpad” znači otpad kako je određeno u tački 1. člana 3. Direktive 2008/98/EZ.</p> | <p>22) <b>organska đubriva i oplemenjivači zemljišta</b> su materijali životinjskog porijekla koji se koriste pojedinačno ili zajedno i dodaju u cilju održavanja ili poboljšanja ishrane biljaka, i fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, a mogu da sadrže stajnjak, nemineralizovani guano, sadržaj digestivnog trakta, kompost i ostatke probave;</p> <p>23) <b>udaljeno područje</b> je područje u kome je populacija životinja mala a objekti za preradu ili uništavanje su tako udaljeni da bi sakupljanje i prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla bili neprihvatljivi u poređenju sa odlaganjem na licu mjesta;</p> <p>24) <b>hrana</b> je svaka supstanca ili proizvod, prerađen, djelimično prerađen ili neprerađen koji je namijenjen za ishranu ljudi ili se može očekivati da će se koristiti za ishranu ljudi;</p> <p>25) <b>hrana za životinje</b> je svaka supstanca ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, aditive, bilo da je prerađena, djelimično prerađena ili neprerađena, a namijenjena je za peroralnu ishranu životinja;</p> <p>26) <b>mulj iz centrifuge ili separatora</b> je materijal sakupljen kao nusproizvod nakon pročišćavanja sirovog mlijeka i odvajanja obranog mlijeka i pavlake od sirovog mlijeka;</p> <p>27) <b>otpad</b> je svaka materija ili predmet koji je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je dužan da odbaci.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Odjeljak 2.</b><br/><b>Obaveze</b><br/><b>član 4.</b></p> <p><b>Polazište u proizvodnom lancu i obaveze</b></p> <p>1. Odmah nakon što subjekti proizvedu nusproizvode životinjskog porijekla ili od njih dobijene proizvode u okviru ove Regulative, moraju ih označiti i osigurati da se s njima postupi u skladu s ovom Regulativom (polazište)</p> <p>2. Subjekt mora osigurati da u svim fazama sakupljanja, prevoza, postupanja, obrade, pretvorbe, prerade, skladištenja, stavljanja na tržište, distribucije, uporabe i odlaganja u objektima pod njihovom kontrolom nusproizvodi životinjskog porijekla i od njih dobijeni proizvodi ispunjavaju zahtjeve ove Regulative koji se odnose na njihove djelatnosti.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>IV. OPŠTA NAČELA</b><br/><b>Početna tačka</b><br/><b>Član 7</b></p> <p>(1) Subjekti su dužni da odmah po nastanku nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda obilježe iste i sa njima postupaju u skladu sa ovim zakonom (početna tačka).</p> <p>(2) Subjekti su dužni da obezbjede da nusproizvodi životinjskog porijekla prilikom sakupljanja, prevoza, rukovanja, obrade, transformacije, prerade, skladištenja, stavljanja u promet, distribucije, upotrebe i odlaganja treba da ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim zakonom.</p>   | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p>3. Države članice moraju nadzirati i provjeravati da subjekti ispunjavaju odnosne zahtjeve ove Regulative duž čitavoga lanca nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda, kako je navedeno u stavu 2. U tu su svrhu one dužne održavati sastav službenih kontrola u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>4. Države članice moraju osigurati uspostavu primjerenog sastava na vlastitom državnom području kojim se osiguravaju:</p> <p>(a) sakupljanje, označivanje i prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla bez nepotrebnih odlaganja; i</p> <p>(b) obrada, uporaba ili odlaganjem nusproizvoda životinjskog porijekla u skladu s ovom Regulativom.</p> <p>5. Države članice mogu ispuniti svoje obaveze iz stava 4. u saradnji s drugim državama članicama ili trećim zemljama.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Nusproizvodi životinjskog porijekla kao otpad na cijelom području Crne Gore</b><br/><b>Član 5</b></p> <p>(1) Djelatnosti sakupljanja, prerade i odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla kao otpada na cijelom području Crne Gore su od javnog interesa.</p> <p>(2) Vlada Crne Gore za obavljanje djelatnosti iz stava 1 ovog člana može osnovati javno preduzeće odnosno preradu nusproizvoda životinjskog porijekla primjenom standardnih metoda prerade vrše objekti u državnom vlasništvu.</p> <p>(3) Preradu nusproizvoda životinjskog porijekla primjenom standardnih metoda prerade može da vrši i pravno ili fizičko lice kome Vlada povjeri ove poslove odnosno dodijeli koncesiju ako ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(4) Uslove za poslove prerade nusproizvoda životinjskog porijekla primjenom standardnih metoda prerade odnosno dodjelu koncesije iz stava 3 ovog člana bliže propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Obaveze jedinica lokalne samouprave</b></p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |  |                          |  |  |
|---|--|--------------------------|--|--|
|   | <p style="text-align: center;"><b>Član 6</b></p> <p>(1) Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje sakupljanje životinjskih leševa sa javnih površina radi prerade i uništavanja organizovanjem higijeničarske službe.</p> <p>(2) Ako jedinica lokalne samouprave nije obezbijedila sakupljanje životinjskih leševa sa javnih površina iz stava 1 ovog člana, Vlada može za vršenje tih poslova da odredi pravno lice koje ispunjava uslove propisane zakonom.</p> <p>(3) Jedinica lokalne samouprave dužna je da pravnom licu iz stava 2 ovog člana plaća naknadu za sakupljanje, prevoz, preradu i uništavanje leševa životinja i nusproizvoda životinjskog porijekla.</p> <p>(4) Ako na području jedinice lokalne samouprave nije obezbijeđeno sakupljanje, prevoz, prerada ili odlaganje nusproizvoda životinjskog porijekla, jedinica lokalne samouprave je dužna da obezbijedi vršenje tih poslova na drugi način, odnosno leševi životinja i nusproizvodi životinjskog porijekla mogu se odlagati zakopavanjem ili spaljivanjem na stočnom groblju ili jami grobnici koja ispunjava propisane uslove.</p> <p>(5) Više jedinica lokalne samouprave može sporazumno obezbijediti vršenje poslova iz stava 4 ovog člana, u skladu sa svojim potrebama.</p> <p>(6) Uslove za stočna groblja i jame grobnice za zakopavanje i spaljivanje nusproizvoda životinjskog porijekla propisuje Ministarstvo.</p> |                          |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 5.</b><br/><b>Krajnja tačka u proizvodnom lancu</b></p> <p>1. Za dobijene proizvode iz člana 33. koji su dostigli fazu proizvodnje uređenu zakonodavstvom Zajednice iz tog člana, smatra se da su dostigli krajnju tačku proizvodnog lanca nakon koje se na njih više ne primjenjuju zahtjevi ove Regulative. Te je dobijene proizvode moguće naknadno staviti na tržište bez ograničenja na temelju ove Regulative te one više ne podliježu službenoj kontroli u skladu s ovom Regulativom.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Krajnja tačka</b><br/><b>Član 8</b></p> <p>(1) Na određene dobijene proizvode na koje se primenjuju drugi propisi koji su dostigli krajnju tačku proizvodnog lanca (krajnja tačka), i više ne predstavljaju rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, ovaj se zakon ne primenjuje, odnosno mogu da budu stavljeni u promet bez ograničenja i nijesu više predmet službenih kontrola u pogledu ispunjenosti uslova iz ovog zakona.</p>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |  |                             |   |  |
|---|--|-----------------------------|---|--|
| <p>Krajnju je točku proizvodnog lanca moguće izmijeniti:</p> <p>(a) za sljedeće proizvode kozmetički proizvodi; aktivna medicinska sredstva za ugradnju, medicinska sredstva i <i>in vitro</i> dijagnostička medicinska sredstva iz člana 33. tačaka (a) do (d) u slučaju rizika za zdravlje životinja.</p> <p>(b) za proizvode veterinarski medicinski proizvodi; medicinski proizvodi iz člana 33. tačaka (e) i (f) u slučaju rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja. Te mjere, kojima se izmjenjuju elementi koji nisu ključni ove Regulative, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 6.</p> <p>2. Za dobijene proizvode iz Članova 32., 35. i 36. koji više ne predstavljaju značajni rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja moguće je utvrditi krajnju točku u proizvodnom lancu nakon koje se na njih više ne primjenjuju zahtjevi ove Regulative. Te je dobijene proizvode moguće naknadno staviti na tržište bez ograničenja iz ove Regulative te oni više ne podliježu službenoj kontroli u skladu s ovom Regulativom. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 51.a kojima se ova Regulative dopunjuje utvrđivanjem krajnje tačke u proizvodnom lancu nakon koje se na dobijene proizvode iz ovog stava više ne primjenjuju zahtjevi ove Regulative.</p> <p>3. U slučaju rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja, na dobijene proizvode iz Članova 32., 33. i 36. ove Regulative primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i> članovi 53. i 54. Regulative (EZ) br. 178/2002 u pogledu hitnih zdravstvenih mjera</p> <p>4. U roku od šest mjeseci nakon 15. srpnja 2019. Komisija pokreće prvu procjenu dobijenih proizvoda iz člana 32. koji se već uvelike upotrebljavaju u Uniji kao organska gnojiva i poboljšivači tla. Tom se procjenom obuhvaćaju barem sljedeći proizvodi: mesno brašno, koštano brašno, mesno-koštano</p> | <p>(2) Dobijene proizvode koji su dostigli krajnju točku proizvodnog lanca propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rok za donošenje podzakonskih akata</b><br/><b>Član 54</b></p> <p>Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi</p> | <p>U roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona</p> |
|---|--|-----------------------------|---|--|

|   |  |                             |   |   |
|---|--|-----------------------------|---|---|
| <p>brašno, životinjska krv, hidrolizirane bjelančeve vine 3. kategorije materijala, prerađeno stajsko gnojivo, kompost, ostaci bioplina iz digestije, brašno od perja, glicerol i ostali proizvodi od materijala 2. ili 3. kategorije dobijeni proizvodnjom biodizela i goriva iz obnovljivih izvora, kao i hrana za kućne ljubimce i žvakalice za pse koji su odbijeni iz komercijalnih razloga ili zbog tehničkih nedostataka, koža, papci i rogovi, guano šišmiša i ptica, vuna i dlaka, perje i papirje te svinjske čekinje. Ako se u procjeni zaključi da ti dobijeni proizvodi više ne predstavljaju znatan rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja, Komisija bez odgode određuje krajnju točku u proizvodnom lancu na temelju stava 2. ovog člana te ni u kojem slučaju kasnije od šest mjeseci nakon dovršetka procjene.</p> |  |                             |   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Odjeljak 3.</b><br/><b>Ograničenja u pogledu zdravlja životinja</b><br/><b>Član 6.</b></p> <p><b>Opšta ograničenja u pogledu zdravlja životinja</b></p> <p>1. Nusproizvodi životinjskog porijekla i od njih dobijeni proizvodi dobijeni od prijemljivih vrsta ne smiju se otpremati s gospodarstava, iz objekata, pogona ili područja na koje se primjenjuju ograničenja:</p> <p>(a) u skladu s veterinarskim zakonodavstvom Zajednice; ili</p> <p>(b) zbog prisutnosti ozbiljne prenosive bolesti: i. navedene na popisu iz Priloga I. Direktivi 92/119/EZ; ili ii. utvrđene u skladu s drugim podstavom.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Ograničenja u pogledu zdravlja životinja</b><br/><b>Član 9</b></p> <p>(1) Nusproizvodi životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi prijemljivih vrsta životinja ne smiju da budu otpremljeni sa gazdinstva, iz objekata, ili područja na koja se primjenjuju ograničenja u skladu sa veterinarskim propisima.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nusproizvodi životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi prijemljivih vrsta životinja mogu da budu otpremljeni sa gazdinstva, iz objekata, ili područja na koja se primjenjuju ograničenja u skladu sa veterinarskim propisima pod uslovima sa ciljem sprječavanja širenje bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p>    |   |   |
| <p>Mjere iz tačke (b) podtačke ii. prvoga podstava, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>  | <p>(3) Mjere kojima se sprječava širenje bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje, odnosno uslove pod kojima nusproizvodi životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi prijemljivih vrsta životinja mogu da budu otpremljeni sa gazdinstva, iz objekata, ili područja na kojima se primjenjuju ograničenja, utvrđuju se propisom Ministarstva.</p>   | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju</p> | <p>U roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona</p> |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
|   | <p align="center"><b>Rok za donošenje podzakonskih akata</b><br/><b>Član 54</b></p> <p>Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>  |                          | <p>zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi</p> |  |
| <p>2.Stav 1. ne primjenjuje se ako se nusproizvodi životinjskog porijekla i od njih dobijeni proizvodi otpremaju u uvjetima čiji je cilj sprečavanje širenja bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje.</p>   | <p>(4) Stav 1 i 2 se ne primjenjuju ako se nusproizvodi životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi otpremaju u uslovima čiji je cilj sprečavanje širenja bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje.</p>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 5.</p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p align="center"><b>Odjeljak 4.</b><br/><b>Kategorizacija</b><br/><b>Član 7.</b></p> <p><b>Kategorizacija nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda</b></p> <p>1. Nusproizvodi životinjskog porijekla svrstavaju se u posebne kategorije koje odražavaju stupanj rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja povezan s tim nusproizvodima životinjskog porijekla, i to u skladu s popisima utvrđenih članovima 8., 9. i 10.</p> <p>2. Na dobijene proizvode primjenjuju se pravila za posebnu kategoriju nusproizvoda životinjskog porijekla od kojih su dobijene, osim ako je drukčije predviđeno ovom Regulativom ili mjerama za provedbu ove Regulative u kojima mogu biti navedeni uvjeti u kojima se na dobijene proizvode ne primjenjuju pravila koje donosi Komisija.</p> | <p align="center"><b>V. KATEGORIZACIJA NUSPROIZVODA I DOBIJENIH PROIZVODA</b><br/><b>Kategorizacija</b><br/><b>Član 10</b></p> <p>(1) Nusproizvodi životinjskog porijekla svrstavaju se u posebne kategorije, u zavisnosti od nivoa rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja povezanih sa tim nusproizvodima životinjskog porijekla.</p> <p>(2) Posebne kategorije iz stava 1 ovog člana su Kategorija 1, Kategorija 2 i Kategorija 3.</p> <p>(3) Na dobijene proizvode primenjuju se pravila koja se primenjuju na određenu kategoriju nusproizvoda životinjskog porijekla iz stava 2 ovog člana od kojih su ti proizvodi dobijeni, osim ako ovim zakonom to nije drugačije određeno.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>3. Članke 8., 9. i 10. moguće je izmijeniti kako bi se uzeo u obzir znanstveni napredak u pogledu ocjenjivanja stupnja rizika, pod uvjetom da je taj napredak moguće utvrditi na temelju ocjene rizika koju je izvršila odgovarajuća znanstvena ustanova. Međutim, nijedan nusproizvod životinjskog porijekla iz tih članova nije moguće ukloniti s tih popisa, nego je moguće samo unijeti promjene kategorizacije ili dopuniti popise.</p> <p>4. Mjere iz stava 2. i 3., namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative, između ostalog njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4</p>  | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 8.</b><br/><b>Materijal kategorije 1.</b></p> <p>Materijal kategorije 1. uključuje sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:</p> <p>(a) čitava tijela ili sve dijelove tijela, uključujući kožu, sljedećih životinja:</p> <p>i. životinja za koje se sumnja da su zaražene TSE-om u skladu s Regulativom (EZ) br. 999/2001 ili kod kojih je prisutnost TSE-a službeno potvrđena;</p> <p>ii. životinja ubijenih u okviru mjera iskorjenjivanja TSE-a;</p> <p>iii. životinja različitih od životinja iz uzgoja i divljih životinja, uključujući kućne ljubimce, životinje u zoološkim vrtovima i cirkuske životinje;</p> <p>iv. životinja koje se koriste u postupku ili postupcima utvrđenima u članu 3. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Savjeta od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (1), u slučajevima kada nadležno tijelo odluči da takve životinje ili bilo koji dio njihova tijela zbog navedenog postupka ili navedenih postupaka predstavljaju opasan rizik po zdravlje ljudi ili drugih životinja, ne dovodeći u pitanje Član 3. stav 2. Regulative (EZ) br. 1831/2003;</p> <p>v. divljih životinja ako se sumnja da su zaražene</p> | <p style="text-align: center;"><b>Materijal Kategorije 1</b><br/><b>Član 11</b></p> <p>Materijal Kategorije 1 obuhvata sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:</p> <p>1) čitava tijela ili sve dijelove tijela, uključujući kožu:</p> <p>a) životinja za koje postoji sumnja ili službena potvrda da su zaražene uzročnikom TSE u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju TSE;</p> <p>b) životinja koje su usmrćene u okviru mjera iskorjenjivanja TSE;</p> <p>c) životinja koje nijesu životinje iz uzgoja i nijesu divlje životinje, uključujući kućne ljubimce, životinje iz zoološkog vrta i cirkuske životinje;</p> <p>d) životinja koje se koriste u proceduri ili procedurama kako je definisano posebnim propisom kojim se uređuje zaštita dobrobiti životinja koje se koriste za naučne svrhe, u slučaju kada Uprava odluči da takve životinje ili dijelovi tijela tih životinja mogu predstavljati visok zdravstveni rizik za ljude ili druge životinje, kao rezultat te procedure ili tih procedura;</p> <p>e) divljih životinja, kada postoji sumnja ili službena potvrda da su zaražene bolestima koje mogu da se prenose na ljude ili životinje;</p> <p>2) sljedeći materijal:</p> <p>a) specifični rizični materijal;</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |  |                          |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>bolestima koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;</p> <p>(b) sljedeći materijal:</p> <p>i. specificirani rizični materijal;</p> <p>ii. čitava tijela ili dijelove tijela uginulih životinja koji u trenutku odlaganja sadrže specificirani rizični materijal;</p> <p>(c) nusproizvode životinjskog porijekla dobijene od životinja koje su bile predmet nezakonite uporabe tvari, kako je određeno u članu 1. stavu 2. tački (d) Direktive 96/22/EZ ili članu 2. tački (b) Direktive 96/23/EZ;</p> <p>(d) nusproizvode životinjskog porijekla koji sadrže ostatke drugih tvari i onečišćivača okoliša navedene u skupini B(3) Priloga I. Direktivi 96/23/EZ, ako količine tih ostataka premašuju dopuštene količine utvrđene zakonodavstvom Zajednice ili, ako ono ne postoji, nacio nainim zakonodavstvom;</p> <p>(e) nusproizvode životinjskog porijekla sakupljene tijekom pročišći vanja otpadnih voda, što je propisano provedbenim pravilima donesenima u tački (c) prvog stava člana 27.:</p> <p>i. iz objekata ili pogona u kojima se prerađuje materijal kategorije 1.; ili</p> <p>ii. iz drugih objekata ili pogona u kojima se odlaže specificirani rizični materijal;</p> <p>(f) ugostiteljski otpad s prevoznih sredstava u međunarodnom prometu;</p> <p>(g) mješavine materijala kategorije 1. s materijalom kategorije 2. ili kategorije 3., ili s objema kategorijama.</p> | <p>b) čitava tijela ili djelove uginulih životinja, koji u vrijeme uklanjanja, sadrže specifični rizični materijal;</p> <p>3) nusproizvodi životinjskog porijekla dobijeni od životinja, koje su podvrgnute nedozvoljenom liječenju;</p> <p>4) nusproizvodi životinjskog porijekla koji sadrže rezidue iz drugih supstanci i kontaminenata životne sredine u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sistematsko praćenje rezidua, ako te rezidue prelaze dozvoljene granice;</p> <p>5) nusproizvodi životinjskog porijekla, sakupljeni tokom prečišćavanja otpadnih voda, u skladu sa ovim zakonom:</p> <p>a) iz objekata koji prerađuju materijal Kategorije 1;</p> <p>b) iz drugih objekata u kojima se specifični rizični materijal izdvaja radi uklanjanja;</p> <p>6) ugostiteljski otpad iz prevoznih sredstava u međunarodnom prometu;</p> <p>7) mješavine materijala Kategorije 1 sa materijalom Kategorije 2 ili Kategorije 3 ili sa obe kategorije.</p> |                          |  |  |
| <p><b>Član 9.</b></p> <p><b>Materijal kategorije 2.</b></p> <p>Materijal kategorije 2. uključuje sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:</p> <p>(a) stajski gnoj, nemineralizirani guano i sadržaj probavnog trakta;</p> <p>(b) nusproizvode životinjskog porijekla sakupljene tijekom pročišćavanja otpadnih voda, što je propisano provedbenim pravilima donesenima u tački</p>  | <p><b>Materijal Kategorije 2</b></p> <p><b>Član 12</b></p> <p>Materijal Kategorije 2 obuhvata sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:</p> <p>1) stajnjak, nemineralizovani guano i sadržaj digestivnog trakta;</p> <p>2) nusproizvode životinjskog porijekla, sakupljene tokom prečišćavanja otpadnih voda, u skladu sa ovim zakonom:</p>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p>(c) prvog stava člana 27.:</p> <p>i. iz objekata ili pogona u kojima se prerađuje materijal kategorije 2.; ili</p> <p>ii. iz klaonica, osim onih iz člana 8. tačke (e);</p> <p>(c) nusproizvode životinjskog porijekla koji sadrže ostatke odobrenih tvari ili onečišćivača u količinama koje premašuju dopuštene količine iz člana 15. stava 3. Direktive 96/23/EZ;</p> <p>(d) proizvode životinjskog porijekla koji su ocijenjeni kao neprimjereni za prehranu ljudi zbog prisutnosti stranih tijela u tim proizvodima;</p> <p>(e) proizvode životinjskog porijekla, osim materijala kategorije 1., koji su: i. uvezeni ili uneseni iz treće zemlje i nisu u skladu s veterinarskim zakonodavstvom Zajednice za uvoz ili unošenje u Zajednicu, osim ako je zakonodavstvom Zajednice dopušten njihov uvoz ili unošenje uz posebna ograničenja ili uz uvjet povrata tih proizvoda u treću zemlju; ili ii. otpremljeni u drugu državu članicu i nisu sukladni sa zahtjevima koji su utvrđeni ili odobreni zakonodavstvom Zajednice, osim ako se vrate uz odobrenje nadležnog tijela države članice porijekla;</p> <p>(f) životinje i dijelove životinja, osim onih iz člana 8. ili člana 10., i. koje su uginule i nisu bile zaklane ili ubijene prehrani ljudi, uključujući životinje ubijene radi kontrole bolesti;</p> <p>ii. fetuse;</p> <p>iii. jajne stanice, zametke i sjeme koji nisu predodređeni za rasplod; i</p> <p>iv. uginulu perad u jajetu;</p> <p>(g) mješavine materijala kategorije 2. s materijalom kategorije 3.;</p> <p>(h) nusproizvode životinjskog porijekla, osim materijala kategorije 1. ili materijala kategorije 3.</p> | <p>a) iz objekata koji prerađuju materijal Kategorije 2;</p> <p>b) iz objekata za klanje, osim objekata za klanje iz člana 11. stav 5. tačka 2 ovog zakona;</p> <p>3) nusproizvode životinjskog porijekla, koji sadrže rezidue dozvoljenih supstanci ili kontaminenata, koji prelaze dozvoljene granice u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sistematsko praćenje rezidua;</p> <p>4) proizvode životinjskog porijekla koji su ocjenjeni kao neodgovarajući za ishranu ljudi zbog prisustva stranih tijela u tim proizvodima;</p> <p>5) proizvode životinjskog porijekla, osim materijala Kategorije 1, koji su uvezeni ili uneseni iz druge zemlje i nijesu u skladu sa veterinarskim propisima za njihov uvoz ili unos, osim ako je na osnovu propisa dozvoljen njihov uvoz ili unos pod posebnim ograničenjima ili uz uslov njihovog povrata u zemlju izvoza;</p> <p>6) životinje i dijelove životinja, osim iz člana 11. i člana 13. ovog zakona:</p> <p>a) koje su uginule, osim klanjem ili ubijanjem za ishranu ljudi, uključujući životinje ubijene u cilju kontrole bolesti;</p> <p>b) fetuse;</p> <p>c) jajne ćelije, embrione i sjeme koji nijesu namjenjeni za priplod;</p> <p>d) jedinke živine uginule u ljusci jaja.</p> <p>7) mješavina materijala Kategorije 2 sa materijalom Kategorije 3;</p> <p>8) nusproizvode životinjskog porijekla osim materijala Kategorije 1 ili materijala Kategorije 3.</p> |  |  |  |
|---|---|--|--|--|

**Član 10.****Materijal kategorije 3.**

Materijal kategorije 3. uključuje sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:

(a) trupove i dijelove zaklanih životinja ili, u slučaju divljači, trupove ili dijelove trupa ubijenih životinja, a koji su primjereni prehrani ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, ali nisu namijenjeni prehrani ljudi iz komercijalnih razloga;

(b) trupove i sljedeće dijelove koji potječu od životinja koje su zaklane u klaonici i na temelju ante-mortem pregleda ocijenjene su prikladnima za klanje za prehranu ljudi, ili tijela i sljedeće dijelove divljači ubijene za prehranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice:

i. trupove i dijelove životinja koji su ocijenjeni neprimjerenima za prehranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, ali koji nisu pokazivali nikakve znakove bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;

ii. glave peradi;

iii. kože, uključujući obreske i slične otpatke, rogove i papke, uključujući članke prstiju, karpalne i metakarpalne kosti, tarzalne i metatarzalne kosti:

— životinja osim preživača za koje je potrebno testiranje na TSE, i — preživača koji su testirani s negativnim rezultatom u skladu s članom 6. stavom 1. Regulative (EZ) br. 999/2001; iv. svinjske čekinje;

v. perje;

(c) nusproizvode životinjskog porijekla dobijene od peradi i lagomorfa koji su zaklani na gospodarstvu, kako je navedeno u članu 1. stavu 3. tački (d) Regulative (EZ) br. 853/2004, a koji nisu pokazivali nikakve znakove bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;

(d) krv životinja koje nisu pokazivale nikakve znakove bolesti koje se putem krvi mogu prenijeti na ljude ili životinje, dobivena od slje dećih životinja koje su zaklane u klaonici nakon što su na temelju ante-

**Materijal Kategorije 3****Član 13**

Materijal Kategorije 3 obuhvata sljedeće nusproizvode životinjskog porijekla:

1) trup i djelove zaklanih životinja ili, u slučaju divljači, tijela ili djelove odstrjeljenih životinja, koji su odgovarajući za ishranu ljudi u skladu sa veterinarskim propisima i propisima bezbjednosti hrane, ali nijesu namenjeni za ishranu ljudi iz komercijalnih razloga;

2) trup i sljedeće djelove trupa koji potiču od životinja zaklanih u objektu za klanje za koje je na osnovu *ante-mortem* pregleda dozvoljeno klanje za ishranu ljudi, ili tijela i sljedeće djelove divljači odstreljena za ishranu ljudi, a koja je u skladu sa veterinarskim propisima i propisima bezbjednosti hrane:

a) trup ili tijelo i djelovi životinja koji nijesu odgovarajući za ishranu ljudi u skladu sa veterinarskim propisima i propisima bezbjednosti hrane, i koji nijesu pokazali znake zarazne bolesti koje se prenose na ljude i životinje;

b) glave živine;

c) kože, uključujući ostatke od završne obrade i slične otpatke, rogove, papke i kopita, uključujući falange i karpalne i metakarpalne kosti, tarzalne i metatarzalne kosti:

- životinja, osim preživara za koje je u skladu sa posebnim propisom propisano ispitivanje na TSE; i

- preživara, koji su laboratorijski ispitani na prisustvo TSE sa negativnim rezultatom laboratorijskog ispitivanja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju TSE;

d) čekinje svinja;

e) perje.

3) nusproizvode životinjskog porijekla od živine i lagomorfa koji su zaklani na gazdinstvu, u skladu sa propisima o bezbjednosti hrane koje direktno snabdeva malim količinama mesa živine i lagomorfa, krajnjeg potrošača ili lokalni

Potpuno usklađeno

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p>mortem pregleda ocijenjene prikladnima za klanje za prehranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice:</p> <p>i. životinja osim preživača za koje je potrebno testiranje na TSE, i</p> <p>ii. preživača koji su testirani s negativnim rezultatom u skladu s članom 6. stavom 1. Regulative (EZ) br. 999/2001;</p> <p>(e) nusproizvode životinjskog porijekla dobijene proizvodnjom proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, uključujući odmašćene kosti, čvarke i mulj iz centrifuge ili separatora prilikom prerade mlijeka;</p> <p>(f) proizvode životinjskog porijekla ili hranu koja sadrži proizvode životinjskog porijekla koji više nisu namijenjeni prehrani ljudi iz komercijalnih razloga ili zbog poteškoća tijekom proizvodnje ili pogreške na ambalaži, ili zbog prisutnosti drugih nedostataka koji ne predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja;</p> <p>(g) hranu za kućne ljubimce i hranu za životinje životinjskog porijekla, ili hranu za životinje koja sadrži nusproizvode životinjskog porijekla, koja više nije namijenjena prehrani životinja iz komercijalnih razloga ili zbog poteškoća tijekom proizvodnje ili pogreške na ambalaži, ili zbog prisutnosti drugih nedostataka koji ne predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja;</p> <p>(h) krv, placentu, vunu, perje, dlaku, rogove, obreske kopita i sirovo mlijeko koje potječe od živih životinja koje nisu pokazivale nikakve znakove bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;</p> <p>(i) akvatične životinje i dijelove tih životinja, osim morskih sisavaca, koje nisu pokazivale nikakve znakove bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;</p> <p>(j) nusproizvode životinjskog porijekla dobijene od akvatičnih životinja koje potječu iz objekata ili pogona koji proizvode za prehranu ljudi;</p> <p>(k) sljedeći materijal dobiven od životinja koje nisu pokazivale nikakve znakove bolesti koje se mogu</p> | <p>maloprodajni objekat koji direktno snabdjeva takvim mesom, kao svježim mesom, krajnjeg korisnika ako životinje, od kojih potiče to meso, a koji nijesu pokazali znake zarazne bolesti koje se prenose na ljude i životinje;</p> <p>4) krv životinja, koje nijesu pokazale znake bolesti koje se putem krvi mogu prenijeti na ljude i životinje, koja je dobijena od sljedećih životinja koje su zaklane u objektu za klanje i koje su u skladu sa veterinarskim propisima i propisima bezbjednosti hrane bile ocijenjene kao pogodne za klanje za ishranu ljudi posle <i>ante-mortem</i> pregleda:</p> <p>a) životinja, osim preživara za koje je u skladu sa posebnim propisom propisano ispitivanje na TSE; i</p> <p>b) preživara, koji su laboratorijski ispitani na prisustvo TSE sa negativnim rezultatom laboratorijskog ispitivanja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju TSE;</p> <p>5) nusproizvode životinjskog porijekla koji nastaju u proizvodnji proizvoda namijenjenih za ishranu ljudi, uključujući odmašćene kosti, čvarke i mulj iz separatora i centrifuga u postupku prerade mlijeka;</p> <p>6) proizvode životinjskog porijekla ili hranu koja sadrže proizvode životinjskog porijekla, koji više nijesu namijenjeni za ishranu ljudi iz komercijalnih razloga ili zbog problema u proizvodnji ili nedostataka u pakovanjima ili drugih nedostataka od kojih ne može da nastane rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>7) hranu za kućne ljubimce i hranu za životinje životinjskog porijekla ili hranu za životinje koja sadrži nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode, koji više nijesu namenjeni za ishranu životinja iz komercijalnih razloga ili zbog problema u proizvodnji ili nedostataka u pakovanjima ili drugih nedostataka od kojih ne može da nastane rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>8) krv, placenta, vuna, perje, dlaka, rogovi, djelovi</p> |  |  |  |
|---|---|--|--|--|

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <p>prenijeti na ljude ili životinje:</p> <p>i. oklope rakova s mekim tkivom ili mesom;</p> <p>ii. sljedeći materijal dobiven od kopnenih životinja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nusproizvode iz valionica,</li> <li>— jaja,</li> <li>— nusproizvode jaja, uključujući ljuske,</li> </ul> <p>iii. jednodnevne piliće ubijene zbog komercijalnih razloga;</p> <p>(l) akvatične i kopnene beskralježnjake, osim vrsta patogenih za ljude ili životinje;</p> <p>(m) životinje i dijelove životinja iz reda <i>Rodentia</i> i <i>Lagomorpha</i>, osim materijala kategorije 1. iz člana 8. tačke (a) podtačka iii., iv. i v. i materijala kategorije 2. iz člana 9. tačka (a) do (g);</p> <p>(n) kože, kopita, perje, vunu, rogove, dlaku i krzno koje potječe od uginulih životinja koje nisu pokazivale nikakve znakove bolesti koje se mogu putem tih proizvoda prenijeti na ljude ili životinje, osim onih iz tačke (b) ovog člana;</p> <p>(o) adipozno tkivo životinja koje nisu pokazivale nikakve znakove bolesti koje se mogu putem toga materijala prenijeti na ljude ili životinje, a koje su zaklane u klaonici nakon što su na temelju ante-mortem pregleda ocijenjene prikladnima za klanje za prehranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice;</p> <p>(p) ugostiteljski otpad, osim onoga iz člana 8. tačke (f).</p> | <p>papaka i kopita i sirovo mlijeko i kolostrum porijeklom od živih životinja koje nijesu pokazale znake zarazne bolesti, koja se putem tog proizvoda može prenijeti na ljude i životinje;</p> <p>9) vodene životinje i djelove tih životinja, osim morskih sisara, koje nijesu pokazale nikakva znake zarazne bolesti, koja se može prenijeti na ljude i životinje;</p> <p>10) nusproizvode životinjskog porijekla od vodenih životinja koji potiču iz objekata za proizvodnju proizvoda za ishranu ljudi;</p> <p>11) sljedeće materijale koji potiču od životinja koje nijesu pokazale znake zarazne bolesti, koja se putem tog materijala može prenijeti na ljude ili životinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) oklope rakova sa mekim tkivom ili mesom;</li> <li>b) sljedeće materijale porijeklom od kopnenih životinja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nusproizvodi životinjskog porijekla iz inkubatora;</li> <li>- jaja;</li> <li>- nusproizvodi životinjskog porijekla od jaja, uključujući ljusku jaja;</li> </ul> </li> <li>c) jednodnevne piliće ubijene iz komercijalnih razloga.</li> </ul> <p>12) tijela i djelovi vodenih i kopnenih beskičmenjaka, osim vrsta koje su patogene za ljude ili životinje;</p> <p>13) tijela i djelovi životinje koje pripadaju zoološkom redovima <i>Rodentia</i> i <i>Lagomorpha</i>, osim materijala Kategorije 1 iz člana 11 stav 1 tačka 3, 4 i 5 ovog zakona i materijala Kategorije 2 iz člana 10 stavovi 1-7 ovog zakona;</p> <p>14) kože, kopita, papci, perje, vuna, rogovi, dlake i krzno koje potiču od uginulih životinja koje nijesu pokazivale znake zarazne bolesti, koja se putem tog materijala može prenijeti na ljude i životinje, osim onih iz tačke 2 ovog člana;</p> <p>15) masno tkivo životinja, koje nijesu pokazale znake zarazne bolesti, koja se putem tog materijala može prenijeti na ljude i životinje, koje su zaklane u</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|   |  |                          |  |  |
|---|--|--------------------------|--|--|
|   | <p>klanici i koje su posle <i>ante-mortem</i> pregleda bile ocjenjene kao pogodne za klanje za ishranu ljudi u skladu sa veterinarskim propisima i propisima bezbjednosti hrane;</p> <p>16) ugostiteljski otpad, osim otpada iz člana 11 stav 6 ovog zakona.</p>   |                          |  |  |
| <p align="center"><b>POGLAVLJE II</b><br/><b>Odlaganje i uporaba nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda</b><br/><b>Odjeljak 1</b><br/><b>Ograničenje uporabe</b><br/><b>Član 11.</b><br/><b>Ograničenja uporabe</b></p> <p>1. Sljedeće su uporabe nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda zabranjene:</p> <p>(a) prehrana kopnenih životinja određene vrste, osim krznaša, prerađenim životinjskim bjelančevinama dobijenima od tijela ili dijelova tijela životinja iste vrste;</p> <p>(b) prehrana životinja iz uzgoja, osim krznaša, ugostiteljskim otpadom ili krmivom koje sadrži ugostiteljski otpad ili je dobiveno od njega;</p> <p>(c) prehrana životinja iz uzgoja travom, izravno putem ispaše ili košenom travom koja potječe s površina na kojima su upotrijebljena organska gnojiva ili poboljšivači tla, osim stajskog gnoja, osim ako se kosidba ili ispaša obavljaju nakon isteka karence, kojime se osigurava kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja i koje traje barem 21 dan; i</p> <p>(d) prehrana ribe iz uzgoja prerađenim životinjskim bjelančevinama dobijenima od tijela ili dijelova tijela ribe iz uzgoja iste vrste.</p> <p>2. Moguće je donijeti mjere u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) pregledima i kontrolama koje je potrebno obaviti kako bi se osigurala provedba zabrana iz stava 1., uključujući metode otkrivanja i ispitivanja kojima se utvrđuje prisutnost materijala podrijetlom od određenih vrsta i graničnih vrijednosti za zanemarive količine prerađenih životinjskih bjelančevina iz tačaka</p> | <p align="center"><b>VI. POSTUPANJE SA NUSPROIZVODIMA I DOBIJENIM PROIZVODIMA</b><br/><b>Opšta ograničenja</b><br/><b>Član 14</b></p> <p>(1) Zabranjeno je stavljanje u promet i upotreba nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) za ishranu kopnenih životinja određene vrste, osim krznašica, prerađenim proteinima životinjskog porijekla dobijenim od tijela ili dijelova tijela životinja iste vrste;</li> <li>2) za ishranu životinja iz uzgoja, osim krznašica, ugostiteljskim otpadom ili hranivom koje sadrži ili je dobijeno od ugostiteljskog otpada;</li> <li>3) za ishranu domaćih životinja travnatim biljkama, bilo direktno na ispaši ili nakon košenja trave, koja potiče sa zemlje pođubrene organskim đubrivima ili poboljšivačima zemljišta, osim stajnjaka, osim ako se kosidba ili ispaša odvija nakon isteka karence kojom se obezbjeđuje adekvatna kontrola rizika po javno zdravlje i zdravlje životinja, a najmanje 21 dan;</li> <li>4) za ishranu ribe iz uzgoja prerađenim proteinima životinjskog porijekla dobijenim od tijela ili dijelova tijela ribe iz uzgoja iste vrste;</li> <li>5) Kategorije 1 iz člana 11 stav 1, 2, 4 i 5 ovog zakona za proizvodnju dobijenih proizvoda namijenjenih za unošenje u organizam ljudi ili životinje ili primjenu na ljudima ili životinjama, osim za dobijene proizvode na koje se primenjuju drugi propisi u skladu sa ovim zakonom.</li> </ol> <p>(2) Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana ishrana krznašica prerađenim proteinima životinjskog porijekla</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>(a) i (d) stava 1., čija je prisutnost uzrokovana slučajnim i tehnološki neizbježnim onečišćenjem;</p> <p>(b) uvjetima prehrane krznaša prerađenim životinjskim bjelančevinama dobijenima od tijela ili dijelova tijela životinja iste vrste; i</p> <p>(c) uvjetima prehrane životinja iz uzgoja travom s površina na kojima su upotrijebljena organska gnojiva ili poboljšivači tla, a posebno izmjenom razdoblja počeka iz stava 1. tačke (c).</p>  | <p>dobijenim od tijela ili dijelova tijela životinja iste vrste, dozvoljena je pod uslovima kojim se obezbeđuje kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja.</p> <p>(3) Uslove u cilju kontrole rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u pogledu opštih ograničenja kod stavljanja u promet i upotrebe nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda propisuje Ministarstvo.</p>  |                          |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>  | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Odjeljak 2</b><br/><b>Odlaganje i uporaba</b><br/><b>Član 12.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Odlaganje i uporaba materijala kategorije 1.</b></p> <p>Materijal kategorije 1.:</p> <p>(a) odlaže se kao otpad spaljivanjem:</p> <p>i. izravno bez prethodne prerade; ili</p> <p>ii. nakon prerade sterilizacijom pod pritiskom, ako to zahtijeva nadležno tijelo, i trajnim označivanjem dobivenog materijala;</p> <p>(b) prerađuje se ili odlaže suspaljivanjem ako je materijal kategorije 1. otpad:</p> <p>i. izravno bez prethodne prerade; ili</p> <p>ii. nakon prerade sterilizacijom pod pritiskom, ako to zahtijeva nadležno tijelo, i trajnim označivanjem dobivenog materijala;</p> <p>(c) u slučaju materijala kategorije 1. različitog od materijala iz člana 8. tačke (a) podtačaka i. i ii., odlaže se preradom sterilizacijom pod pritiskom, trajnim označivanjem dobivenog materijala i zakapanjem na odobrenom odlagalištu;</p> <p>(d) u slučaju materijala kategorije 1. iz člana 8. tačke (f), odlaže se zakapanjem na odobrenom odlagalištu;</p> <p>(e) koristi se kao gorivo za izgaranje uz prethodnu preradu ili bez nje; ili</p> <p>(f) koristi se za proizvodnju dobijenih proizvoda iz</p> | <p style="text-align: center;"><b>Postupanje sa materijalom Kategorije 1</b><br/><b>Član 15</b></p> <p>(1) Materijal Kategorije 1:</p> <p>1) odlaže se kao otpad spaljivanjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direktno, bez prethodne prerade; ili</li> <li>- poslije prerade, sterilizacijom pod pritiskom i trajnog obilježavanja dobijenog materijala;</li> </ul> <p>2) ponovo se prerađuje ili odlaže suspaljivanjem ako je materijal Kategorije 1 otpad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direktno, bez prethodne prerade; ili</li> <li>- posle prerade, sterilizacijom pod pritiskom i trajnog obilježavanja dobijenog materijala;</li> </ul> <p>3) odlaže se preradom primjenom sterilizacije pod pritiskom, trajnog obilježavanja dobijenog materijala u skladu sa ovim zakonom i zakopava na odobrenoj deponiji osim materijala iz člana 11 stav 1 tačka 1 i 2 ovog zakona;</p> <p>4) odlaže se zakopavanjem na odobrenoj deponiji u slučaju materijala iz člana 11 stav 6 ovog zakona;</p> <p>5) upotrebljava se kao gorivo za sagorijevanje uz prethodnu preradu ili bez prethodne prerade;</p> <p>6) upotrebljava se za proizvodnju dobijenih proizvoda na koje se primenjuju drugi propisi i ostalih dobijenih proizvoda u skladu sa ovim zakonom.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <p>članova 33., 34. i 36. i stavlja se na tržište u skladu s tim članovima.</p>   |  |   |  |  |
| <p align="center"><b>Član 13.</b></p> <p><b>Odlaganje i uporaba materijala kategorije 2.</b></p> <p>Materijal kategorije 2.:</p> <p>(a) odlaže se kao otpad spaljivanjem:</p> <p>i. izravno bez prethodne prerade; ili</p> <p>ii. nakon prerade sterilizacijom pod pritiskom, ako to zahtijeva nadležno tijelo, i trajnim označivanjem dobivenog materijala;</p> <p>(b) prerađuje se ili odlaže suspaljivanjem ako je materijal kategorije 2. otpad:</p> <p>i. izravno bez prethodne prerade; ili</p> <p>ii. nakon prerade sterilizacijom pod pritiskom, ako to zahtijeva nadležno tijelo, i trajnim označivanjem dobivenog materijala;</p> <p>(c) odlaže se na odobreno odlagalište nakon prerade sterilizacijom pod pritiskom i trajnim označivanjem dobivenog materijala;</p> <p>(d) koristi se za proizvodnju organskih gnojiva ili poboljšivača tla koji se stavljaju na tržište u skladu s članom 32. nakon prerade sterilizacijom pod pritiskom, prema potrebi, i trajnim označivanjem dobi venog materijala;</p> <p>(e) kompostira se ili pretvara u bioplin:</p> <p>i. nakon prerade sterilizacijom pod pritiskom i trajnim označivanjem dobivenog materijala; ili</p> <p>ii. u slučaju stajnskoga gnoja, probavnog trakta i njegova sadržaja, mlijeka, proizvoda na temelju mlijeka, kolostruma, jaja i proiz voda od jaja za koje nadležno tijelo smatra da ne predstavljaju opasnost od širenja bilo koje ozbiljne prenosive bolesti, uz pret hodnu obradu ili bez nje;</p> <p>(f) nanosi se na tlo bez prerade ako se radi o stajskom gnoju, sadržaju probavnoga trakta odvojenog od probavnoga trakta, mlijeku, proiz vodima na temelju mlijeka i kolostrumu za koji nadležno tijelo smatra da ne predstavlja opasnost od širenja bilo koje ozbiljne prenosive bolesti;</p> | <p align="center"><b>Postupanje sa materijalom Kategorije 2</b></p> <p align="center"><b>Član 16</b></p> <p>(1) Materijal Kategorije 2:</p> <p>1) odlaže se kao otpad spaljivanjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direktno, bez prethodne prerade; ili</li> <li>- poslije prerade sterilizacijom pod pritiskom i trajnog obilježavanja dobijenog materijala;</li> </ul> <p>2) ponovo se prerađuje ili odlaže suspaljivanjem ako je materijal Kategorije 2 otpad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direktno, bez prethodne prerade; ili</li> <li>- poslije prerade sterilizacijom pod pritiskom i trajnog obilježavanja dobijenog materijala;</li> </ul> <p>3) odlaže se na odobrenoj deponiji, poslije prerade primjenom sterilizacije pod pritiskom i trajnog obilježavanja dobijenog materijala;</p> <p>4) upotrebljava se za proizvodnju organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta, koji se stavljaju u promet u skladu sa ovim zakonom, posle primjene sterilizacije pod pritiskom, kada je to primjenjivo, i trajnog obilježavanja dobijenog materijala;</p> <p>5) kompostira se ili transformiše u biogas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poslije prerade primenom sterilizacije pod pritiskom i trajnog obilježavanja dobijenog materijala; ili</li> <li>- u slučaju stajnjaka, digestivnog trakta i sadržaja digestivnog trakta, mlijeka, proizvoda od mlijeka, proizvoda na bazi mlijeka, kolostruma, proizvoda od kolostruma, jaja i proizvoda od jaja, pod uslovom da ne predstavljaju rizik za širenje opasnih prenosivih zaraznih bolesti, uz prethodnu preradu ili bez prethodne prerade;</li> </ul> <p>6) nanosi se na zemlju bez prethodne prerade, u slučaju stajnjaka, sadržaja digestivnog trakta odvojenog od digestivnog trakta, mlijeka, proizvoda od mlijeka proizvoda na bazi mlijeka, kolostruma, proizvoda od kolostruma ako ne</p> | <p align="center">Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |  |                          |  |  |
|---|--|--------------------------|--|--|
| <p>(g) u slučaju materijala dobivenog od akvatičnih životinja, silira se, kompostira ili pretvara u bioplin;</p> <p>(h) koristi se kao gorivo za izgaranje uz prethodnu preradu ili bez nje; ili</p> <p>(i) koristi se za proizvodnju dobijenih proizvoda iz članova 33., 34. i 36. i stavlja se na tržište u skladu s tim članovima.</p>   | <p>predstavljaju rizik za širenje opasnih prenosivih zaraznih bolesti;</p> <p>7) u slučaju materijala koji potiče od vodenih životinja, silira se, kompostira ili transformiše u biogas;</p> <p>8) upotrebljava se kao gorivo za sagorijevanje uz prethodnu preradu ili bez prethodne prerade;</p> <p>9) upotrebljava se za proizvodnju dobijenih proizvoda na koje se primenjuju drugi propisi i ostalih dobijenih proizvoda u skladu sa ovim zakonom.</p>  |                          |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 14.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Odlaganje i uporaba materijala kategorije 3.</b></p> <p>Materijal kategorije 3.:</p> <p>(a) odlaže se kao otpad spaljivanjem, uz prethodnu preradu ili bez nje;</p> <p>(b) prerađuje se ili odlaže suspaljivanjem, uz prethodnu preradu ili bez nje, ako je materijal kategorije 3. otpad;</p> <p>(c) odlaže se na odobreno odlagalište nakon prerade;</p> <p>(d) prerađuje se, osim ako je riječ o materijalu kategorije 3. koji se zbog razgradnje ili kvarenja toliko promijenio da predstavlja neprihvatljiv rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja, i koristi se:</p> <p>i. za proizvodnju hrane za životinje iz uzgoja, osim krznaša, koja se stavlja na tržište u skladu s članom 31., osim u slučaju materijala iz člana 10. tačka (n), (o) i (p);</p> <p>ii. za proizvodnju hrane za krznaše koja se stavlja na tržište u skladu s članom 36.;</p> <p>iii. za proizvodnju hrane za kućne ljubimce koja se stavlja na tržište u skladu s članom 35.; ili</p> <p>iv. za proizvodnju organskih gnojiva ili poboljšivača tla koji se stavljaju na tržište u skladu s članom 32.;</p> <p>(e) koristi se za proizvodnju sirove hrane za kućne ljubimce koja se stavlja na tržište u skladu s članom 35.;</p> <p>(f) kompostira se ili pretvara u bioplin;</p> <p>(g) u slučaju materijala dobivenog od akvatičnih</p> | <p style="text-align: center;"><b>Postupanje sa materijalom Kategorije 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 17</b></p> <p>(1) Materijal Kategorije 3:</p> <p>1) odlaže se kao otpad spaljivanjem, sa ili bez prethodne prerade;</p> <p>2) ponovo se prerađuje ili odlaže suspaljivanjem, prethodno prerađen ili bez prethodne prerade, ako je materijal Kategorije 3 otpad;</p> <p>3) odlaže se na odobrenoj deponiji, poslije prerade;</p> <p>4) prerađuje se, osim materijala Kategorije 3 koji je usled razgradnje ili kvarenja promijenjen u tolikoj mjeri da predstavlja neprihvatljiv rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja putem tog proizvoda, i upotrebljava za proizvodnju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hrane za životinje iz uzgoja, osim krznašica, osim materijala iz člana 13 stav 14,15 i 16 ovog zakona;</li> <li>- hrane za krznašice;</li> <li>- hrane za kućne ljubimce i poboljšivače ukusa;</li> <li>- organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta;</li> </ul> <p>5) upotrebljava se za proizvodnju sirove hrane za kućne ljubimce;</p> <p>6) kompostira se ili transformiše u biogas;</p> <p>7) materijal od vodenih životinja se silira pod uslovom kojim se obezbjeđuje kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>8) u slučaju oklopa od rakova i ljuski jaja</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <p>životinja, silira se, kompostira ili pretvara u bioplin;</p> <p>(h) u slučaju oklopa od rakova, osim onih iz člana 2. stava 2. tačke (f), i ljuski od jaja, koristi se pod uvjetima koje utvrđuje nadležno tijelo kako bi se spriječila pojava rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>(i) koristi se kao gorivo za izgaranje uz prethodnu preradu ili bez nje;</p> <p>(j) koristi se za proizvodnju dobijenih proizvoda iz članova 33., 34. i 36. i stavlja se na tržište u skladu s tim članovima;</p> <p>(k) u slučaju ugostiteljskog otpada iz člana 10. tačke (p), prerađuje se sterilizacijom pod pritiskom ili metodama prerade iz tačke (b) prvoga podstava stava 1. člana 15. ili se kompostira ili pretvara u bioplin; ili</p> <p>(l) nanosi se na tlo bez prerade ako je riječ o sirovome mlijeku, kolostrumu i od njih dobijenim proizvodima za koje nadležno tijelo smatra da ne predstavljaju opasnost od širenja bilo koje bolesti koja se putem tih proizvoda može prenijeti na ljude ili životinje.</p> | <p>upotrebljava se pod uslovom kojim se obezbjeđuje kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>9) upotrebljava se kao gorivo za sagorijevanje uz prethodnu preradu ili bez prethodne prerade;</p> <p>10) upotrebljava se za proizvodnju dobijenih proizvoda na koje se primenjuju drugi propisi i ostalih dobijenih proizvoda u skladu sa ovim zakonom;</p> <p>11) u slučaju ugostiteljskog otpada iz člana 13 stav 16. ovog zakona prerađuje se primjenom standardnih metoda prerade u skladu sa ovim zakonom ili kompostira ili transformiše u biogas;</p> <p>12) nanosi se na zemljište bez prethodne prerade, u slučaju sirovog mlijeka, kolostruma i proizvoda od sirovog mlijeka i kolostruma, pod uslovom da ne predstavljaju rizik za širenje zarazne bolesti, koja se putem tog materijala, može prenijeti na ljude i životinje.</p> |   |  |  |
| <p align="center"><b>Član 15.</b><br/><b>Provedbene mjere</b></p> <p>Mjere za provedbu ovog odjeljka mogu se donijeti u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) posebnim uvjetima za postupanje i odlaganje (na brodu) materijala koji je nastao na brodu evisceracijom riba koje pokazuju znakove bolesti, uključujući nametnike, koje se mogu prenijeti na ljude;</p> <p>(b) metodama prerade nusproizvoda životinjskog porijekla, osim sterilizacije pod pritiskom, a posebno u vezi s parametrima koji se koriste za te metode prerade, posebno vremenom, temperaturom, pritiskom i veličinom čestica;</p> <p>(c) parametrima za pretvorbu nusproizvoda životinjskog porijekla, uključujući ugostiteljski otpad, u bioplin ili kompost;</p> <p>(d) uvjetima za spaljivanje i suspaljivanje nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih</p>  | <p align="center"><b>Sprovođenje mjera</b><br/><b>Član 18</b></p> <p>Uprava može propisati mjere za sprovođenje ovog odjeljka radi definisanja:</p> <p>1) posebnih uslova za rukovanje i raspolaganje materijalom na brodu dobijenim od vađenja utrobe ribe koja pokazuje znake oboljenja, uključujući i parazite, koji su zarazni i prenosivi na ljude;</p> <p>2) metode prerade nusproizvoda životinjskog porijekla, osim sterilizacije pod pritiskom, a naročito u pogledu parametara koji se primjenjuju za predmetne metode obrade, konkretno vrijeme, temperaturu, pritisak i veličinu čestica;</p> <p>3) parametara za transformaciju nusproizvoda životinjskog porijekla, uključujući i ugostiteljski otpad, u biogas ili kompost;</p> <p>4) uslova za spaljivanje i suspaljivanje</p>  | <p align="center">Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <p>proizvoda;</p> <p>(e) uvjetima za izgaranje nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda;</p> <p>(f) uvjetima za stvaranje nusproizvoda životinjskog porijekla i postu panje s njima iz člana 10. tačke (c);</p> <p>(g) siliranjem materijala koji potječe od akvatičnih životinja;</p> <p>(h) trajnim označivanjem nusproizvoda životinjskog porijekla;</p> <p>(i) nanošenjem na tlo određenih nusproizvoda životinjskog porijekla, organskih gnojiva i poboljšivača tla;</p> <p>(j) uporabom određenih nusproizvoda životinjskog porijekla u prehrani životinja iz uzgoja; i</p> <p>(k) stupnjem rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja povezanim s određenim materijalom koji se smatra neprihvatljivim u smislu člana 14. tačke (d).</p>                               | <p>nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda;</p> <p>5) uslova za sagorijevanje nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda;</p> <p>6) uslova za proizvodnju i rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla navedenim u članu 13 stav 3 ovog zakona;</p> <p>7) siliranja materijala koji potiče od vodenih životinja;</p> <p>8) trajnog obilježavanja nusproizvoda životinjskog porijekla;</p> <p>9) zahtjeva za upotrebu na zemlji nusproizvoda životinjskog porijekla, organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta;</p> <p>10) upotrebe određenih nusproizvoda životinjskog porijekla za ishranu domaćih životinja; i</p> <p>11) nivoa rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja po pitanju određenog materijala koji se smatra neprihvatljivim, kao što je navedeno u članu 17stav 4 ovog zakona.</p> |                          |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4. 2.</p> <p>Do donošenja pravila iz: (a) tačaka (c), (f) i (g) prvoga podstava stava 1. države članice mogu donijeti ili nastaviti primjenjivati nacionalna pravila o:</p> <p>i. stvaranju nusproizvoda životinjskog porijekla i postupanju s njima iz člana 10. tačke (c);</p> <p>ii. pretvorbi nusproizvoda životinjskog porijekla iz člana 10. tačke (p); i</p> <p>iii. siliranju materijala koji potječe od akvatičnih životinja; (b) tačke (a) prvoga podstava stava 1. nusproizvodi životinjskog porijekla iz te tačke mogu se odlagati na moru, ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo Zajednice o zaštiti okoliša.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p><b>Odjeljak 3</b><br/><b>Odstupanja</b><br/><b>Član 16.</b></p>  | <p><b>Odstupanja</b><br/><b>Član 19</b></p> <p>(1) Izuzetno od članova 15, 16 i 17 nusproizvodi</p>   | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

### Odstupanja

Odstupajući od članova 12., 13. i 14., nusproizvodi životinjskog porijekla:

(a) u slučaju nusproizvoda životinjskog porijekla iz tačke (a) prvoga podstava stava 1. člana 15., s njima se može postupati i može ih se odlagati u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u skladu s tom tačkom;

(b) mogu se upotrebljavati za istraživanje i druge posebne namjene u skladu s članom 17.;

(c) u slučaju nusproizvoda životinjskog porijekla iz člana 18., mogu se upotrebljavati za posebnu prehranu životinja u skladu s tim članom;

(d) u slučaju nusproizvoda životinjskog porijekla iz člana 19., mogu se odlagati u skladu s tim članom;

(e) mogu se odlagati ili upotrijebiti u skladu s alternativnim metodama koje su odobrene u skladu s članom 20. na temelju parametara koji mogu uključivati sterilizaciju pod pritiskom ili druge zahtjeve iz ove Regulative ili njezinih provedbenih mjera;

(f) u slučaju materijala kategorije 2. i kategorije 3. te ako to odobri nadležno tijelo, mogu se koristiti za pripremu i nanošenje na tlo biodinamičkih pripravaka iz člana 12. stava 1. tačke (c) Regulative (E) br. 834/2007;

(g) u slučaju materijala kategorije 3. i ako to odobri nadležno tijelo, mogu se koristiti za prehranu kućnih ljubimaca;

(h) u slučaju nusproizvoda životinjskog porijekla, osim materijala kategorije 1., koji nastaju kao posljedica kirurških zahvata na živim životinjama ili tijekom rođenja životinja na gospodarstvu te ako to odobri nadležno tijelo, mogu se odložiti na dotičnom gospodarstvu.

životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi mogu pod uslovima za kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u izuzetnim slučajevima da budu:

- 1) upotrebljeni za istraživanje i u druge posebne namjene;
- 2) upotrebljeni u posebnoj ishrani životinja;
- 3) na drugi način sakupljeni, prevoženi i uklonjeni;
- 4) upotrebljeni za pripremu biodinamičkih preparata u organskoj proizvodnji i njihovu primenu na zemljištu;
- 5) upotrebljeni za ishranu kućnih ljubimaca;
- 6) odloženi na istom gazdinstvu, osim materijala Kategorije 1, u slučaju materijala koji nastane tokom hirurške intervencije na živim životinjama ili rađanja životinja na gazdinstvu;
- 7) odloženi na odobrenoj deponiji, stočnom groblju ili jami grobnici.

(2) Uslovi za kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u pogledu postupanja sa nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijenim proizvodim u izuzetnim slučajevima utvrđuju se propisom Ministarstva.

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <p align="center"><b>Član 17.</b></p> <p align="center"><b>Istraživanje i druge posebne namjene</b></p> <p>1. Odstupajući od članova 12., 13. i 14., nadležno tijelo može odobriti uporabu nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobi venih proizvoda za izložbe, umjetničke aktivnosti te u dijagnostičke, obrazovne ili istraživačke svrhe pod uvjetima kojima se osigurava kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja. Ti uvjeti uključuju:</p> <p>(a) zabranu svake daljnje uporabe nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda u druge svrhe; i</p> <p>(b) obvezu odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda ili, prema potrebi, obvezu njihove otpreme na mjesto porijekla.</p> <p>2. U slučaju pojave rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji nalažu donošenje mjera za čitavo područje Zajednice, a posebno u slučaju novonastalih rizika, moguće je utvrditi usklađene uvjete za uvoz i uporabu nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda iz stava 1. Ti uvjeti mogu uključivati zahtjeve u pogledu skladištenja, pakiranja, označivanja, prevoza i odlaganja.</p> | <p align="center"><b>Istraživanje i druge posebne namjene</b></p> <p align="center"><b>Član 20</b></p> <p>(1) Izuzetno od članova 15, 16 i 17 Uprava može odobriti upotrebu nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda za izložbe, umjetničke aktivnosti ili u dijagnostičke, obrazovne ili istraživačke svrhe pod uslovima kojima se obezbjeđuje kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja.</p> <p>(2) Uslovi iz stava 1 ovog člana odnose se na:</p> <p>1) zabranu svake dalje upotrebe nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda u druge svrhe; i</p> <p>2) obavezu odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda ili, prema potrebi, obavezu njihovog otpremanja na mjesto porijekla.</p> <p>(3) U slučaju pojave rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja Uprava može da utvrdi usklađene uslove uvoza i upotrebu nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, koji uključuju zahtjeve u pogledu skladištenja, pakovanja, obilježavanja, prevoza i odlaganja, u skladu sa veterinarskim propisima i propisima bezbjednosti hrane.</p> | <p align="center">Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>   | <p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>   | <p align="center">Neprenosivo</p>       |  |  |

|   |  |                          |  |  |
|---|--|--------------------------|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Član 18.</b><br/><b>Posebna prehrana životinja</b></p> <p>1. Odstupajući od članova 13. i 14., nadležno tijelo može u uvjetima kojima se osigurava kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja odobriti sakupljanje i uporabu materijala kategorije 2., pod uvjetom da potječe od životinja koje nisu ubijene ili koje nisu uginule kao posljedica prisutnosti ili sumnje na prisutnost bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje, te materijala kategorije 3. za prehranu sljedećih životinja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) životinja u zoološkim vrtovima;</li> <li>(b) cirkuskih životinja;</li> <li>(c) gmazova i ptica grabljivica, osim životinja iz zooloških vrtova i cirkusa;</li> <li>(d) krznaša;</li> <li>(e) divljih životinja;</li> <li>(f) pasa iz priznatih uzgajališta ili lovačkih pasa;</li> <li>(g) pasa i mačaka u skloništima za napuštene životinje;</li> <li>(h) ličinki i crva za ribičke mamce.</li> </ul> <p>2. Odstupajući od člana 12. i u skladu s uvjetima koji se utvrđuju na temelju stava 3. ovog člana, nadležno tijelo može odobriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) prehranu životinja u zoološkim vrtovima materijalom kategorije 1. iz člana 8. tačke (b) podtačke ii. i materijalom koji potječe od životinja iz zooloških vrtova; i</li> <li>(b) prehranu ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Posebna ishrana životinja</b><br/><b>Član 21</b></p> <p>(1) Izuzetno od člana 16 i 17 ovog zakona Uprava može odobriti subjektu za sakupljanje i korištenje materijala kategorije 2., u uvjetima u kojima se obezbjeđuje kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja, pod uslovom da vodi porijeklo od životinja koje nijesu ubijene ili koje nijesu uginule kao posljedica prisutnosti ili sumnje na prisutnost bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje, kao i materijala kategorije 3. za ishranu sljedećih životinja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- životinja u zoološkim vrtovima;</li> <li>- cirkuskih životinja;</li> <li>- gmizavaca i ptica grabljivica, osim životinja iz zooloških vrtova i cirkusa;</li> <li>- krznašica;</li> <li>- divljih životinja;</li> <li>- pasa iz registrovanih odgajivačnica ili lovačkih pasa;</li> <li>- pasa i mačaka u skloništima za napuštene životinje;</li> <li>- larve i crvi za mamce za ribolov.</li> </ul> <p>(2) Izuzetno od člana 15 ovog zakona i u skladu sa uslovima kojima se utvrđuju na temelju stava 3 ovog člana, Uprava može odobriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ishranu životinja u zoološkim vrtovima materijalom kategorije 1. iz člana 11 stav 2 tačke 2 i materijalom koji potiče od životinja iz zooloških vrtova; i</li> <li>2) ishranu ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica lešinara i drugih vrsta koje žive u svojem prirodnom staništu materijalom kategorije 1. iz člana 11 stav 2 tačke 2 sa</li> </ul> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
|---|--|--------------------------|--|--|

|  |  |                          |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>lešinara i drugih vrsta koje žive u svojem prirodnom staništu materijalom kategorije 1. iz člana 8. tačke (b) podtačke ii. s ciljem promicanja biološke raznolikosti.</p> <p>3. Mjere za provedbu ovog člana mogu se donijeti u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) uvjetima u kojima se mogu dopustiti sakupljanje i uporaba iz stava 1. u vezi s prometom, skladištenjem i uporabom materijala kategorije 2. i materijala kategorije 3. namijenjenim prehrani životinja, također i u slučaju pojave novih rizika; i</p> <p>(b) uvjetima u kojima se u određenim slučajevima, odstupajući od obaveze iz člana 21. stava 1., može dopustiti prehrana životinja materijalom kategorije 1. iz stava 2. ovog člana, uključujući:</p> <p>i. ugrožene ili zaštićene vrste ptica lešinara i druge vrste u određenim državama članicama koje se mogu hraniti takvim materijalom;</p> <p>ii. mjere za sprečavanje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja</p> | <p>ciljem promovisanja biološke raznolikosti.</p> <p>(3) Mjere za sprovođenje ovog člana mogu se donijeti u vezi sa sljedećim:</p> <p>1) uslovima u kojima se može dopustiti sakupljanje i upotreba iz stava 1 u vezi sa prometom, skladištenjem i upotrebom materijala kategorije 2. i materijala kategorije 3. namijenjenim ishrani životinja, a takođe i u slučaju pojave novih rizika; i</p> <p>2) uslovima u kojima se u određenim slučajevima, odstupajući od obaveze iz člana 23 stav 1, može dopustiti ishrana životinja materijalom kategorije 1. iz stava 2 ovog člana, uključujući:</p> <p>- ugrožene ili zaštićene vrste ptica lešinara i druge vrste u državama koje se mogu hraniti takvim materijalom;</p> <p>- mjere za sprečavanje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja.</p> |                          |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>  | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>   | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p><b>Član 19.</b><br/><b>Sakupljanje, prevoz i odlaganje</b></p> <p>1. Odstupajući od članova 12., 13., 14. i 21., nadležno tijelo može odobriti odlaganje:</p> <p>(a) zakopavanjem uginulih kućnih ljubimaca i kopitara;</p> <p>(b) spaljivanjem ili zakapanjem na licu mjesta, ili na druge načine pod službenim nadzorom kojima se sprečava prijenos rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja od materijala kategorije 1. iz člana 8. tačke (a) podtačke v. i tačke (b) podtačke ii. te materijala kategorije 2. i kategorije 3. u udaljenim područjima;</p> <p>(c) spaljivanjem ili zakapanjem na licu mjesta, ili na druge načine pod službenim nadzorom kojima se sprečava prenošenje rizika za javno zdravlje i zdravlje</p>  | <p><b>Sakupljanje, prevoz i odlaganje</b><br/><b>Član 22</b></p> <p>(1) Izuzetno od članova 15, 16, 17 i 23 ovog zakona Uprava može odobriti odlaganje:</p> <p>1) zakopavanjem uginulih kućnih ljubimaca i kopitara;</p> <p>2) spaljivanjem ili zakopavanjem na licu mjesta, ili na druge načine pod službenim nadzorom kojima se sprečava prenos rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja od materijala kategorije 1. iz člana 11 stav 1, tačke 5 i stav 2 tačke 2 i materijala kategorije 2. i kategorije 3. u udaljenim područjima;</p> <p>3) spaljivanjem ili zakopavanjem na licu mjesta, ili na druge načine pod službenim nadzorom kojim se sprečava prenošenje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja od materijala kategorije 1. iz člana 11 stav 2</p>                           | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

životinja od materijala kategorije 1. iz člana 8. tačke (b) podtačke ii. te materijala kategorije 2. i kategorije 3. u područjima gdje je pristup gotovo nemoguć ili gdje bi pristup bio moguć u okolnostima povezanim sa zemljopisnim ili klimatskim razlozima ili s prirodnom nepogodom, koje bi predstavljale rizik za zdravlje i sigurnost osoblja zaduženog za sakupljanje, ili gdje bi radi pristupa tim područjima bili potrebni nerazmjerni načini sakupljanja;

(d) na načine različite od spaljivanja ili zakapanja na licu mjesta, pod službenim nadzorom, ako je riječ o materijalu kategorije 2. i kategorije 3. koji ne predstavlja rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja i ako količine tog materijala ne premašuju određene tjedne količine, s tim da se te količine utvrđuju u odnosu na prirodu obavljanih djelatnosti i životinjske vrste od koje potječu dotični nusproizvodi životinjskog porijekla;

(e) spaljivanjem ili zakapanjem na licu mjesta, u uvjetima kojima se sprečava prenošenje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja, nusproizvoda životinjskog porijekla koji nisu materijal kategorije 1. iz člana 8. tačke (a) podtačke i. u slučaju pojave bolesti koju je potrebno obavezno prijaviti, ako bi prevoz do najbližeg objekta odobrenog za preradu ili odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla mogao povećati opasnost od širenja opasnosti za zdravlje ili ako bi se time u slučaju vrlo raširene pojave epizootske bolesti premašili kapaciteti tih objekata; i

(f) spaljivanjem ili zakapanjem na licu mjesta, u uvjetima kojima se sprečava prenošenje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja, pčela i nusproizvoda pčelarstva.

2. Životinjska populacija određene vrste u udaljenim područjima iz stava 1. tačke (b) ne smije prijeći najveći postotak životinjske populacije te vrste u odnosnoj državi članici.

3. Države članice moraju Komisiji staviti na

tačka 2 i materijala kategorije 2. i kategorije 3. u područjima gdje je pristup gotovo nemoguć ili gdje bi pristup bio moguć u okolnostima povezanim sa geografskim ili klimatskim razlozima ili s prirodnom nepogodom, koje bi predstavljale rizik za zdravlje i bezbjednost lica zaduženih za sakupljanje, ili gdje bi radi pristupa tim područjima bili potrebni neizmjenjeni načini sakupljanja;

4) na druge načine različite od spaljivanja ili zakopavanja na licu mjesta, pod službenim nadzorom, ako je riječ o materijalu kategorije 2. i kategorije 3. koji ne predstavlja rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja i ako količine tog materijala ne premašuju određene nedeljne količine, s tim da se te količine utvrđuju u odnosu na prirodu obavljanih djelatnosti i životinjske vrste od koje potiču dotični nusproizvodi životinjskog porijekla;

5) spaljivanjem ili zakopavanjem na licu mjesta, u uslovima kojima se sprečava prenošenje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja, nusproizvoda životinjskog porijekla koji nisu materijal kategorije 1. iz člana 11. stava 1 tačke 1 u slučaju pojave bolesti koju je potrebno obavezno prijaviti, ako bi prevoz do najbližeg objekta odobrenog za preradu ili odlaganje nusproizvoda životinjskog porijekla mogao povećati rizik od širenja opasnosti za zdravlje ili ako bi se time u slučaju vrlo raširene pojave epizootske bolesti premašili kapaciteti tih objekata; i

6) spaljivanjem ili zakopavanjem na licu mjesta, u uslovima kojima se sprečava prenošenje rizika po javno zdravlje i zdravlje životinja, pčela i nusproizvoda pčelarstva.

(2) Populacija životinja određene vrste u udaljenim područjima iz stava 1 tačke 2 ne smije preći najveći postotak populacije životinja te vrste.

(3) Crna Gora je dužna da Evropskoj Komisiji stavi na raspolaganje podatke o :

1) područjima koja smatraju udaljenim područjima za potrebe primjene stava 1. tačke 2 i razloge takve

|  |  |                             |  |   |
|--|--|-----------------------------|--|---|
| <p>raspolaganje podatke o:</p> <p>(a) područjima koja smatraju udaljenim područjima za potrebe primjene stava 1. tačke (b) i razloge takve kategorizacije, te ažurirane podatke o svakoj promjeni dotične kategorizacije; i</p> <p>(b) način korištenja odobrenja iz tačaka (c) i (d) stava 1. za materijal kategorije 1. i kategorije 2. 4.</p> <p>Mjere za provedbu ovog člana utvrđuju se u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) uvjetima čiji je cilj osigurati kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u slučaju spaljivanja i zakapanja na licu mjesta;</p> <p>(b) najvećim postotkom životinjske populacije iz stava 2.;</p> <p>(c) količinama nusproizvoda životinjskog porijekla s obzirom na prirodu djelatnosti i životinjsku vrstu porijekla, kako je navedeno u stavu 1. tački (d); i</p> <p>(d) popisom bolesti iz stava 1. tačke (e).</p> | <p>kategorizacije, i ažurirane podatke o svakoj promjeni dotične kategorizacije; i</p> <p>2) način korištenja odobrenja iz tačaka 3 i 4 stava 1 za materijal kategorije 1. i kategorije 2.</p> <p>(4) Mjere za sprovođenje ovog člana utvrđuju se u vezi sa sljedećim:</p> <p>1) uslovima čiji je cilj obezbjediti kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja u slučaju spaljivanja i zakopavanja na licu mjesta;</p> <p>2) najvećim procentom populacije životinja iz stava 2.;</p> <p>3) količinama nusproizvoda životinjskog porijekla sa obzirom na prirodu djelatnosti i životinjsku vrstu porijekla, kako je navedeno u stavu 1. tački 4; i</p> <p>4) popisom bolesti iz stava 1. tačke 5.</p> |                             |  |   |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>  | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>   | <p>Neprenosivo</p>          |  |   |
| <p><b>Odjeljak 4.</b></p> <p><b>Alternativne metode</b></p> <p><b>Član 20.</b></p> <p><b>Odobrovanje alternativnih metoda</b></p> <p>1. Postupak odobrovanja alternativne metode uporabe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda može pokrenuti Komisija ili, nakon podnošenja zahtjeva, država članica ili zainteresirana stranka koja može predstavljati nekoliko zainteresiranih stranaka.</p> <p>2. Zainteresirane stranke dostavljaju zahtjeve nadležnom tijelu države članice u kojoj namjeravaju primjenjivati alternativnu metodu. U roku od dva mjeseca od primitka potpunoga zahtjeva, nadležno tijelo mora ocijeniti sukladnost zahtjeva sa standardnim obrascem za zahtjeve iz stava 10.</p> <p>3. Nadležno tijelo dostavlja zahtjeve država članica i</p>   | <p><b>Alternativne metode</b></p> <p><b>Član 23</b></p> <p>Postupak odobrovanja alternativne metode upotrebe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda, nakon podnošenja zahtjeva, jedne ili više zainteresiranih strana može pokrenuti Ministarstvo.</p> <p><b>Rok za donošenje podzakonskih akata</b></p> <p><b>Član 54</b></p> <p>Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>   | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi.</p> | <p>U roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona</p> |

zainteresiranih stranki zajedno s izvješćem o svojoj ocjeni Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) te o tome obavještava Komisiju.

4. Kada Komisija pokrene postupak odobravanja zahtjeva, mora poslati EFSA-i izvješće o svojoj ocjeni

5. U roku od šest mjeseci od primitka potpunoga zahtjeva EFSA mora ocijeniti osigurava li se predloženom metodom:

(a) kontrolu rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja kojime se sprečava njihovo širenje prije odlaganja u skladu s ovom Regulativom ili njezinim provedbenim mjerama; ili

(b) smanjenje rizika za javno zdravlje ili zdravlje životinja na razinu koja je za odnosnu kategoriju nusproizvoda životinjskog porijekla barem istovrijedna razini koja se postiže metodama prerade iz člana 15. stava 1. podstava prvog tačke (b). EFSA izdaje mišljenje o podnesenom zahtjevu.

6. U opravdanim slučajevima u kojima je EFSA zatražila dodatne podatke od podnositelja zahtjeva moguće je produljiti rok iz stava 5. Nakon savjetovanja s Komisijom ili s podnositeljem zahtjeva, EFSA odlučuje o roku unutar kojega joj je potrebno dostaviti te podatke te obavještava Komisiju i podnositelja zahtjeva, prema potrebi, o potrebnom dodatnom roku.

7. Ako podnositelji zahtjeva žele dostaviti dodatne podatke na vlastitu inicijativu, šalju ih izravno EFSA-i. U tom se slučaju rok iz stava 5. ne produljuje za dodatni rok.

8. EFSA dostavlja svoje mišljenje Komisiji, podnositelju zahtjeva i nadležnom tijelu dotične države članice.

9. U roku od tri mjeseca od primitka mišljenja EFSA-e te uzimajući to mišljenje u obzir, Komisija obavještava podnositelja zahtjeva o predloženoj mjeri koja će se donijeti u skladu sa stavom 11.

10. Standardni obrazac zahtjeva za alternativne metode donosi se u skladu sa savjetodavnim

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| <p>postupkom iz člana 52. stava 2.</p> <p>11. Po primitku mišljenja EFSA-e, donosi se sljedeće:</p> <p>(a) mjera kojom se odobrava alternativna metoda uporabe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda; ili</p> <p>(b) mjera kojom se odbija dodjela odobrenja za tu alternativnu mjeru. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>   |  |                          |  |
| <p style="text-align: center;"><b>GLAVA II</b><br/><b>OBAVEZE SUBJEKTA</b><br/><b>POGLAVLJE I</b><br/><b>Opšte obaveze</b><br/><b>Odjeljak 1</b><br/><b>Sakupljanje, prijevoz i sljedivost</b><br/><b>Član 21.</b><br/><b>Sakupljanje i označavanje s obzirom na kategoriju te prevoz</b></p> <p>1. Subjekti moraju sakupiti, označiti i prevoziti nusproizvode životinjskog porijekla bez nepotrebnog odlaganja u uvjetima u kojima se sprečava pojava rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja.</p> <p>2. Subjekti moraju osigurati da nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijeni proizvodi tijekom prevoza prati komercijalna isprava ili, ako to nalaže ova Regulativa ili mjera donesena u skladu sa stavom 6., zdravstveni certifikat. Odstupajući od prvoga podstava, nadležno tijelo može odobriti prevoz stajnskoga gnoja između dviju tačaka koje se nalaze na istom gospodarstvu ili između gospodarstava i korisnika stajnskoga gnoja u istoj državi članici bez komercijalne isprave ili zdravstvenog certifikata.</p> <p>3. Komercijalne isprave i zdravstveni certifikati koji prate nusproizvode životinjskog porijekla ili od njih dobijene proizvode tijekom prevoza moraju sadržavati barem podatke o podrijetlu, odredištu i količini tih proizvoda te opis nusproizvoda</p> | <p style="text-align: center;"><b>VII. OBAVEZE SUBJEKTA</b><br/><b>Sakupljanje, obilježavanje i prevoz</b><br/><b>Član 24</b></p> <p>(1) Subjekti su dužni da bez nepotrebnog odlaganja sakupe, obilježe i prevoze nusproizvode životinjskog porijekla i dobijene proizvode pod uslovima koji sprečavaju pojavu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja.</p> <p>(2) Pošiljku nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda iz stava 1 ovog člana tokom prevoza mora da prati</p> <p>1) komercijalni dokument ili zdravstveni certifikat koji najmanje sadrže podatke o porijeklu, mjestu isporuke, količini, opisu proizvoda i njihovom obilježavanju, osim</p> <p>2) u slučaju kada Uprava može odobriti prevoz stajnjaka između dvije tačke koje se nalaze na istom gazdinstvu ili između gazdinstva i korisnika stajnjaka na teritoriji Crne Gore bez komercijalnog dokumenta ili zdravstvenog certifikata.</p> <p>(3) Komercijalni dokument i zdravstveni certifikat koji prate nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode tokom prevoza moraju sadržati barem podatke o porijeklu, odredištu i količini tih proizvoda i opis nusproizvoda ili dobijenih proizvoda i njihovih oznaka ako se ovim zakonom zahtijevaju takve oznake,</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda i njihovih oznaka, ako se ovom Regulativom zahtijevaju takve oznake. Međutim, za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode koji se prevoze unutar državnog područja države članice, nadležno tijelo dotične države članice može dopustiti prijenos podataka iz prvog podstava na neki drugi način.</p> <p>4. Subjekti moraju sakupiti, prevoziti i odlagati ugostiteljski otpad kategorije 3. u skladu s nacionalnim mjerama predviđenima u članu 13. Direktive 2008/98/EZ.</p> <p>5. U skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3. donose se:</p> <p>(a) obrasci komercijalnih isprava koje moraju pratiti nusproizvode životinjskog porijekla tijekom prevoza; i</p> <p>(b) obrasci zdravstvenih certifikata i uvjeti kojima se uređuje način na koji oni moraju pratiti nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobijene proizvode tijekom prevoza.</p> <p>6. Mjere za provedbu ovog člana mogu se donijeti u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) slučajevima u kojima je potreban zdravstveni certifikat, s obzirom na stupanj rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja povezan s određenim dobijenim proizvodima;</p> <p>(b) slučajevima u kojima se, odstupajući od prvoga podstava stava 2. i s obzirom na niski stupanj rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja povezan s određenim nusproizvodima životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda, prevoz dobijenih proizvoda može obavljati bez isprava ili certifikata iz toga stava;</p> <p>(c) zahtjevima za identifikaciju, uključujući označavanje, i odvajanje različitih kategorija nusproizvoda životinjskog porijekla tijekom prevoza; i</p> <p>(d) uvjetima za sprečavanje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji nastaju sakupljanjem i prevozom nusproizvoda životinjskog porijekla, uključujući uvjete za siguran prevoz tih proizvoda u</p> | <p>a ako se nusproizvodi i dobijeni proizvodi prevoze unutar teritorije države, Uprava može dopustiti prenos podataka na neki drugi način.</p> <p>(4) Subjekti mogu skupljati, transportovati i odložiti ugostiteljski otpad Kategorije 3, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom.</p> <p>(5) Uprava donosi mjere za sprovođenje ovog člana u vezi sa sljedećim:</p> <p>1) slučajevima u kojima je potreban zdravstveni certifikat, s obzirom na stepen rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja povezan sa određenim dobijenim proizvodima;</p> <p>2) slučajevima u kojima se, odstupajući od tačke 1 stava 2 i s obzirom na niski stepen rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja povezan sa određenim nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda, prevoz dobijenih proizvoda može se obavljati bez isprava ili certifikata iz tog stava;</p> <p>3) zahtjevima za identifikaciju, uključujući obilježavanje, i odvajanje različitih kategorija nusproizvoda životinjskog porijekla tokom prevoza; i</p> <p>4) uslovima za sprečavanje rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji nastaju sakupljanjem i prevozom nusproizvoda životinjskog porijekla, uključujući uslove za bezbjedan prevoz tih proizvoda u pogledu rezervoara, vozila i ambalaže.</p> <p>(6) Komercijalni dokument i zdravstveni certifikat iz stava 2 ovog člana dostupni su Upravi dvije godine.</p> <p>(7) Uslove za sakupljanje, obilježavanje i prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, način i postupak za izdavanje komercijalnog dokumenta i zdravstvenog certifikata i obrazac komercijalnog dokumenta i zdravstvenog certifikata koji prate pošiljku, kao i izuzete slučajeve za prevoz</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|   |  |                   |  |  |
|---|--|-------------------|--|--|
| pogledu spremnika, vozila i ambalaže.   | nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji može da se obavlja bez komercijalnog dokumenta ili zdravstvenog sertifikata propisuje Ministarstvo.   |                   |  |  |
| Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.  | Nema odgovarajuće odredbe  | Neprenosivo       |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 22.</b><br/><b>Sljedivost</b></p> <p>1. Subjekti koji otpremaju, prevoze ili primaju nusproizvode životinjskog porijekla ili od njih dobijene proizvode moraju voditi evidenciju o pošiljkama i s njima povezanim komercijalnim ispravama ili zdravstvenim certifikatima. Međutim, prvi se podstav ne primjenjuje ako je odobren prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda bez komercijalnih isprava ili zdravstvenog sertifikata u skladu s drugim podstavom člana 21. stava 2. ili u skladu s provedbenim mjerama koje se donose na temelju člana 21. stava 6. tačke (b).</p> <p>2. Subjekti iz stava 1. moraju uvesti sastave i postupke za identifikaciju:</p> <p>(a) drugih subjekata kojima su dostavljeni njihovi nusproizvodi životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proizvodi; i</p> <p>(b) subjekata od kojih su oni nabavili te proizvode.</p> <p>Te je podatke potrebno staviti na raspolaganje nadležnim tijelima na zahtjev.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Sljedljivost</b><br/><b>Član 25</b></p> <p>(1) Subjekti koji otpremaju, prevoze ili primaju nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode dužni su da vode evidenciju o pošiljkama, komercijalnim dokumentima ili zdravstvenim certifikatima, osim ako je odobren prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda bez komercijalnih dokumenata ili zdravstvenog sertifikata u skladu sa članom 24 stav 2 tačka 2.</p> <p>(2) Subjekti, iz stava 1 ovog člana, dužni su da uspostave sisteme i procedure za identifikovanje drugih subjekata:</p> <p>1) kojima su, njihovi nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi, isporučeni;</p> <p>2) od kojih su oni bili snabdjeveni nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima.</p> <p>(3) Podaci iz stavova 1 i 2 ovog člana dostupni su Upravi dvije godine.</p> <p>(4) Način vođenja evidencije u pogledu sledljivosti za subjekte koji otpremaju, prevoze ili primaju nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode propisuje Ministarstvo.</p> | Potpuno usklađeno |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>3. Mjere za provedbu ovog člana mogu se donijeti u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3., a posebno u pogledu:</p> <p>(a) podataka koje je potrebno staviti na raspolaganje nadležnim tijelima;</p> <p>b) razdoblja u kojem je potrebno čuvati te podatke.</p>  | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Odjeljak 2.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Registracija i odobrenje</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 23.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Registracija subjekata, objekata ili pogona</b></p> <p>1. Za potrebe registracije subjekti moraju:</p> <p>(a) prije početka poslovanja obavijestiti nadležno tijelo o svim objektima ili pogonima pod njihovom kontrolom koji su djelatni u bilo kojoj fazi stvaranja, prevoza, postupanja, prerade, skladištenja, stavljanja na tržište, distribucije, uporabe ili odlaganja nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda;</p> <p>(b) dostaviti nadležnom tijelu podatke o:</p> <p>i. kategoriji nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda pod njihovom kontrolom;</p> <p>ii. prirodi djelatnosti koje se obavljaju uz uporabu nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda kao sirovina.</p> <p>2. Subjekti moraju dostaviti nadležnom tijelu ažurirane podatke o svim objektima ili pogonima pod njihovom kontrolom, kako je utvrđeno u stavu 1. tački (a), uključujući sve značajnije promjene djelatnosti, kao što je zatvaranje postojećeg objekta ili pogona.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Registracija objekta</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 26</b></p> <p>(1) Subjekti koji obavljaju djelatnosti u poslovanju sa nusproizvodima dužni su da prije početka obavljanja djelatnosti, podnesu zahtev za registraciju objekta ili djelatnosti za koje je ovim zakonom propisana registracija.</p> <p>(2) Subjekt može da započne poslovanje ako je registrovan i upisan u Registar, odnosno ako je objekat pod njegovom kontrolom registrovan u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(3) Pored registracije subjekat iz stava 1. ovog člana u svom poslovanju mora da ima i dozvolu odnosno subjekat, za koga je ovim zakonom propisano da ima dozvolu prije početka obavljanja poslovanja, dužan je da podnese zahtjev za dobijanje te dozvole.</p> <p>(4) Subjekt iz stava 1. ovog člana je dužan da Upravi dostavi ažurirane podatke, uključujući i sve značajne promjene u poslovanju, kao što je zatvaranje bilo kog postojećeg objekta ili prestanak obavljanja poslovanja.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p>3. Detaljna pravila u vezi s registracijom iz stava 1. mogu se donijeti u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3.</p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |

|  |  |                          |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>4. Odstupajući od stava 1., obavješćivanje radi registracije nije potrebno za djelatnosti za koje su objekti koji stvaraju nusproizvode životinjskog porijekla već osigurali odobrenje ili registraciju u skladu s Regulativom (EZ) br. 852/2004 ili Regulativom (EZ) br. 853/2004, te za djelatnosti za koje su objekti ili pogoni već osigurali odobrenje u skladu s članom 24. ove Regulative.</p> <p>Isto se odstupanje primjenjuje i na djelatnosti u okviru kojih se nusproizvodi životinjskog porijekla stvaraju samo na licu mjesta, a koje se obavljaju na gospodarstvima ili drugim mjestima na kojima se životinje drže ili uzgajaju.</p>  | <p>(5) Registracija ili odobravanje nije potrebna ako su objekti koji stvaraju nusproizvode životinjskog porijekla i dobijene proizvode, već registrovani ili odobreni u skladu sa propisima bezbjednosti hrane.</p> <p>(6) Registracija nije potrebna za djelatnosti za koje su objekti koji stvaraju nusproizvode životinjskog porijekla već obezbjedili odobrenje u skladu sa članom 27 ovog zakona.</p> <p>(7) Registracija ili odobravanje nije potrebna za djelatnosti u okviru kojih se nusproizvodi životinjskog porijekla stvaraju samo na licu mjesta, a koje se obavljaju na gazdinstvima ili drugim mjestima na kojima se životinje drže ili uzgajaju.</p> <p>(8) Postupak registracije, vrste objekata za koje je obavezna registracija, uslovi za registrovane objekte i dozvole za poslovanje nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda propisuje Ministarstvo.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 24.</b><br/><b>Odobrenje objekata ili pogona</b></p> <p>1. Subjekti moraju osigurati da objekti ili pogoni pod njihovom kontrolom dobiju odobrenje nadležnog tijela ako se u takvim objektima ili pogonima obavljaju jedna ili više sljedećih djelatnosti:</p> <p>(a) prerada nusproizvoda životinjskog porijekla sterilizacijom pod pritiskom, metodama prerade iz člana 15. stava 1. podstava prvog tačke (b) ili alternativnim metodama odobrenima u skladu s članom 20.</p> <p>(b) odlaganje nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda kao otpad spaljivanjem, uz iznimku objekata ili pogona koji imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti u skladu s Direktivom 2000/76/EZ;</p> <p>(c) odlaganje ili prerada nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda ako je riječ o otpadu, i to suspaljivanjem, uz iznimku objekata ili</p> | <p style="text-align: center;"><b>Odobravanje objekta</b><br/><b>Član 27</b></p> <p>(1) Subjekti su dužni da objekti pod njihovom kontrolom budu odobreni od strane Uprave, gde takvi objekti obavljaju jednu ili više sljedećih djelatnosti:</p> <p>1) preradu nusproizvoda životinjskog porijekla putem sterilizacije pod pritiskom, putem metoda prerade iz člana 18 stav 1 tačke 2 ili alternativnim metodama odobrenim u skladu s članom 23;</p> <p>2) odlaganja (disposal), u smislu otpada, spaljivanjem nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, isključujući objekte koji imaju dozvolu za rad u skladu sa propisima zaštite životne sredine;</p> <p>3) odlaganja (disposal) ili prerade životinjskih nusproizvoda i dobijenih proizvoda, ukoliko predstavljaju otpad, suspaljivanjem, isključujući objekte koja imaju dozvolu za rad u skladu sa</p>                     | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p>pogona koji imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti u skladu s Direktivom 2000/76/EZ;</p> <p>(d) uporaba nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda kao gorivo za izgaranje;</p> <p>(e) proizvodnja hrane za kućne ljubimce;</p> <p>(f) proizvodnja organskih gnojiva i poboljšivača tla;</p> <p>(g) pretvorba nusproizvoda životinjskog porijekla i/ili od njih dobi venih proizvoda u bioplin ili kompost;</p> <p>(h) postupanje s nusproizvodima životinjskog porijekla nakon sakupljanja, i to poslovi kao što su razvrstavanje, rezanje, rashlađivanje, smrzavanje, soljenje, odlaganje kože ili specifičanog rizičnog materijala;</p> <p>(i) skladištenje nusproizvoda životinjskog porijekla;</p> <p>(j) skladištenje dobijenih proizvoda koji su namijenjeni:</p> <p>i. odlaganju na odlagalište ili spaljivanje, ili koje su namijenjene preradi ili odlaganju suspaljivanjem;</p> <p>ii. uporabi kao gorivo za izgaranje;</p> <p>iii. uporabi kao hrana za životinje, uz iznimku objekata ili pogona koji su odobreni ili registrirani u skladu s Regulativom (EZ) br. 183/2005;</p> <p>iv. uporabi kao organska gnojiva i poboljšivači tla, uz iznimku skladištenja na mjestu izravne uporabe.</p> <p>2. U odobrenju iz stava 1. potrebno je navesti je li objekt ili pogon odobren za obavljanje djelatnosti s nusproizvodima životinjskog porijekla i/ili od njih dobijenim proizvodima:</p> <p>(a) određene kategorije iz članova 8., 9. ili 10.; ili</p> <p>(b) više od jedne kategorije iz članova 8., 9. ili 10., pri čemu je potrebno navesti obavljaju li se te djelatnosti:</p> <p>i. stalno u uvjetima strogog odvajanja kojima se sprečava pojava rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja; ili</p> <p>ii. privremeno u uvjetima kojima se sprečava kontaminacija, i to zbog pomanjkanja kapaciteta za takve proizvode uslijed:</p> <p>— raširene pojave epizootske bolesti, ili</p> | <p>propisima zaštite životne sredine.</p> <p>4) korišćenja nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda kao gorivo za sagorijevanje;</p> <p>5) proizvodnje hrane za kućne ljubimce;</p> <p>6) proizvodnje organskih đubriva i poboljšivača zemljišta;</p> <p>7) transformacije nusproizvoda životinjskog porijekla i/ili dobijenih proizvoda u biogas i kompost;</p> <p>8) rukovanja sa nusproizvodima životinjskog porijekla nakon njihovog sakupljanja, putem razvrstavanja, rezanja, hlađenja, zamrzavanja, soljenja, uklanjanja krupne i sitne kože ili specifičnog rizičnog materijala;</p> <p>9) skladištenja nusproizvoda životinjskog porijekla;</p> <p>10) skladištenja dobijenih proizvoda koji su namijenjeni za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odlaganje na deponiju ili spaljivanje ili namjenjenih za preradu ili odlaganje suspaljivanjem;</li> <li>- upotrebu kao gorivo za sagorijevanje;</li> <li>- upotreba kao hrana za životinje, isključujući objekte odobrene ili registrovane a u skladu sa propisima o higijeni hrane za životinje;</li> <li>- upotreba u smislu organskih đubriva i poboljšivača zemljišta, isključujući skladištenje na mestu direktne primjene.</li> </ul> <p>(2) Odobrenjem iz stava 1 ovog člana potrebno je naznačiti da li je objekat odobren za rukovanje nusproizvoda životinjskog porijekla i/ili dobijenim proizvodima:</p> <p>1) određene kategorija iz članova 11, 12 ili 13; ili</p> <p>2) više od jedne kategorije iz članova 11, 12 ili 13, ukazujući na to da li se takvo rukovanje sprovodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-trajno pod uslovima strogog razdvajanja koji sprječavaju pojavu bilo kakvog rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja; ili</li> </ul> |  |  |  |
|---|---|--|--|--|

|  |  |                          |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>— drugih izvanrednih i nepredviđenih okolnosti</p>  | <p>-privremeno pod uslovima koji sprečavaju kontaminaciju, kao odgovor na manjak kapaciteta za takve proizvode uslijed:<br/>-široko rasprostranjene pojave epizootične bolesti, ili<br/>-drugih vanrednih ili nepredviđenih okolnosti.</p>   |                          |  |  |
| <p><b>Član 25.</b><br/><b>Opći higijenski zahtjevi</b></p> <p>1. Subjekti za objekte ili pogone pod svojom kontrolom koji obavljaju aktivnosti iz člana 24. stava 1. tačaka (a) i (h) moraju osigurati:</p> <p>(a) da su izgrađeni na način kojime se omogućava njihovo učinkovito čišćenje i dezinfekcija te da, kada je to potrebno, izrada podova omogućava otjecanje tekućina;</p> <p>(b) da imaju uređen pristup odgovarajućim prostorijama za osobnu higijenu, kao što su nužnici, garderobe i umivaonici za osoblje;</p> <p>(c) da imaju odgovarajuća sredstva zaštite od štetočina, kao što su kukci, glodavci i ptice;</p> <p>(d) da se uređaji i oprema čuvaju u dobrom stanju te da se oprema za mjerenje redovito umjerava; i</p> <p>(e) da postoje primjereni načini čišćenja i dezinfekcije spremnika i vozila na licu mjesta kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije.</p> <p>2. Sve osobe koje rade u objektu ili pogonu iz stava 1. dužne su nositi primjerenu, čistu i, prema potrebi, zaštitnu odjeću. Prema potrebi u određenom objektu ili pogonu:</p> <p>(a) osobe koje rade u nečistom sektoru ne smiju ulaziti u čisti sektor a da prethodno ne promijene radnu odjeću i obuću ili ih ne dezinficiraju;</p> <p>(b) oprema i strojevi ne smiju se premještati iz nečistoga u čisti sektor a da se prethodno ne očiste i dezinficiraju; i</p> <p>(c) subjekt je dužan uvesti postupak u vezi s kretanjem osoba kako bi mogao nadzirati njihovo kretanje te opisati propisnu uporabu opreme za čišćenje obuće i kotača vozila.</p> <p>3. U objektima ili pogonima koji obavljaju djelatnosti</p> | <p><b>Opšti higijenski zahtjevi</b><br/><b>Član 28</b></p> <p>(1) Subjektat je dužan da obezbjedi da objekti za poslovanje nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima pod njegovom kontrolom ispunjavaju uslove za objekte.</p> <p>(2) Subjekti za objekte pod svojom kontrolom koji obavljaju aktivnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1 i 8 moraju da obezbijede:</p> <p>1) da su izgrađeni na način kojim se omogućava njihovo efikasno čišćenje i dezinfekcija, i da, kada je to potrebno, podovi omogućavaju oticanje tečnosti;</p> <p>2) da imaju uređen pristup odgovarajućim prostorijama za ličnu higijenu, kao što su toaleti, garderobe i umivaonici za zaposlene;</p> <p>3) da imaju odgovarajuća sredstva zaštite od štetočina, kao što su insekti, glodari i ptice;</p> <p>4) da se uređaji i oprema čuvaju u dobrom stanju i da se oprema za mjerenje redovno kalibriše; i</p> <p>5) da postoje primjereni načini čišćenja i dezinfekcije kontejnera i vozila na licu mjesta kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije.</p> <p>(3) Sva lica koja rade u objektu iz stava 1. dužni su da nose primjerenu, čistu i, prema potrebi, zaštitnu odjeću.</p> <p>(4) Prema potrebi u određenom objektu:</p> <p>1) lica koja rade u nečistom dijelu ne smiju ulaziti u čisti dio a da prethodno ne promijene radnu odjeću i obuću ili ih ne dezinficiraju;</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>iz člana 24. stava 1. tačke (a):</p> <p>(a) s nusproizvodima životinjskog porijekla postupa se na način kako bi se izbjegli rizici od onečišćenja;</p> <p>(b) nusproizvode životinjskog porijekla potrebno je čim prije preraditi. Nakon prerade, s dobijenim se proizvodima postupa i skladišti ih se na način kako bi se izbjegli rizici od onečišćenja;</p> <p>(c) kada je to potrebno, tijekom prerade nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda svaki je dio nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda potrebno obraditi na određenoj temperaturi u određenom vremenu te je potrebno izbjeći rizike od ponovnog onečišćenja;</p> <p>(d) subjekti moraju redovito provjeravati primjenjive parametre, posebno temperaturu, tlak, vrijeme, veličinu čestica, i to prema potrebi automatskim uređajima;</p> <p>(e) potrebno je utvrditi i dokumentirati postupke čišćenja za sve dijelove objekta ili pogona.</p> | <p>2) oprema i mašine ne smiju se premještati iz nečistog u čisti dio a da se prethodno ne očiste i dezinfikuju;</p> <p>3) subjekat je dužan uvesti proceduru u vezi sa kretanjem lica kako bi mogao nadzirati njihovo kretanje i opisati propisnu upotrebu opreme za čišćenje obuće i točkova vozila.</p> <p>(5) U objektima koji obavljaju djelatnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1:</p> <p>1) sa nusproizvodima životinjskog porijekla postupa se na način kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije;</p> <p>2) nusproizvode životinjskog porijekla potrebno je što prije preraditi. Nakon prerade, dobijeni proizvodi se skladište na način kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije;</p> <p>3) kada je to potrebno, tokom prerade nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, svaki dio nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda potrebno je obraditi na određenoj temperaturi u određenom trajanju uz spriječavanja rizika od ponovne kontaminacije;</p> <p>4) subjekti su dužni da redovno provjeravaju primjenjive parametre, posebno temperaturu, pritisak, vrijeme, veličinu čestica, i to prema potrebi baždarenim uređajima;</p> <p>5) potrebno je utvrditi i dokumentovati postupke čišćenja za sve dijelove objekta ili pogona.</p> <p>(6) Bliže uslove za objekte u kojima se posluje nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima propisuje Ministarstvo.</p> |                          |  |  |
| <p><b>Član 26.</b></p> <p><b>Postupanje s nusproizvodima životinjskog porijekla od strane subjekta u poslovanju s hranom</b></p> <p>1. Obrada, prerada ili skladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla u objektima ili pogonima koji</p>   | <p><b>Postupanje sa nusproizvodima životinjskog porijekla u objektima za hranu</b></p> <p><b>Član 29</b></p> <p>(1) Subjekt u poslovanju hranom je obavezan da</p>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <p>su odobreni ili registrirani u skladu s članom 4. Regulative (EZ) br. 853/2004 ili u skladu s članom 6. Regulative (EZ) br. 852/2004 obavljaju se u uvjetima kojima se sprečava unakrsno onečišćenje, a prema potrebi u za to namijenjenom dijelu objekta ili pogona.</p> <p>2. Skladištenje, obrada ili prerada sirovina za proizvodnju želatine i kolagena koji nisu namijenjeni prehrani ljudi mogu se obavljati u objektima koji su posebno odobreni u skladu s odjeljkom XIV. poglavljem I. tačkom 5. i odjeljkom XV. poglavljem I. tačkom 5. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004, pod uvjetom da je spriječen rizik od prijenosa bolesti odvajanjem tih sirovina od sirovina za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla.</p> <p>3. Stavovi 1. i 2. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje detaljnije zahtjeve utvrđene u veterinarskom zakonodavstvu Zajednice.</p> | <p>obradu, preradu ili skladištenje nusproizvoda životinjskog porijekla u objektima koji su odobreni ili registrovani u skladu sa propisima bezbjednosti hrane, obavlja pod uslovima koji sprečavaju unakrsnu kontaminaciju i ako je potrebno, u za to određenom dijelu objekta.</p> <p>(2) Skladištenje, obrada ili prerada sirovina za proizvodnju želatina i kolagena koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi mogu se obavljati u objektima koji su posebno odobreni u skladu sa propisima o bezbjednosti hrane, pod uslovom da je spriječen rizik od prenosa bolesti odvajanjem tih sirovina od sirovina za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla.</p> <p>(3) Objekti za štavljenje iz kojih potiče sirovina za proizvodnju želatina i kolagena koji su namenjeni za ishranu ljudi, a koji imaju posebnu dozvolu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje hrana životinjskog porijekla, može sirovinu za proizvodnju želatina i kolagena koji nijesu namenjeni za ishranu ljudi, skladištiti, obrađivati ili prerađivati u istom objektu, uz uslov da je prenošenje rizika od zaraznih bolesti spriječen odvajanjem te sirovine od sirovine za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla.</p> |                          |  |  |
| <p><b>Član 27.</b><br/><b>Provedbene mjere</b></p> <p>Mjere za provedbu ovog odjeljka i odjeljka 1. ovog poglavlja utvrđuju se u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) zahtjevima povezanim sa infrastrukturom i opremom koja se primjenjuje u sklopu objekata ili pogona;</p> <p>(b) higijenskim zahtjevima koji se primjenjuju na sve vrste postupanja s nusproizvodima životinjskog porijekla i od njih dobijenim proizvodima, uključujući mjere namijenjene izmjeni higijenskih zahtjeva za objekte i pogone iz člana 25. stava 1.;</p>   | <p><b>Sprovođenje mjera</b><br/><b>Član 30</b></p> <p>Uprava može propisati mjere za sprovođenje ovog odjeljka u vezi sa sljedećim:</p> <p>1) zahtjevima povezanim sa infrastrukturom i opremom koja se primjenjuje u sklopu objekata;</p> <p>2) higijenskim zahtjevima koji se primjenjuju na sve vrste postupanja sa nusproizvodima životinjskog porijekla i dobijenim proizvodima, uključujući mjere namijenjene izmjeni higijenskih zahtjeva za objekte iz člana 28. stav 1.;</p>   | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <p>(c) uvjetima i tehničkim zahtjevima u vezi s postupanjem, obradom, pretvorbom, preradom i skladištenjem nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda te uvjetima za pročišćavanje otpadnih voda;</p> <p>(d) dokazima koje je subjekt dužan pružiti radi vrednovanja obrade, pretvorbe i prerade nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda, u vezi s njegovom sposobnošću sprečavanja rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>(e) uvjetima za postupanje u istome objektu ili pogonu s nusproizvodima životinjskog porijekla ili od njih dobijenim proizvodima iz više od jedne kategorije iz članova 8., 9. i 10.:</p> <p>i. ako se te radnje obavljaju odvojeno;</p> <p>ii. ako se te radnje obavljaju privremeno u određenim okolnostima;</p> <p>(f) uvjetima za sprečavanje unakrsnog onečišćenja ako se nusproizvodi životinjskog porijekla skladište, obrađuju ili prerađuju u za to namijenjenom dijelu objekta ili pogona iz člana 26.;</p> <p>(g) standardnim parametrima pretvorbe za pogone za proizvodnju bioplina i kompostane;</p> <p>(h) zahtjevima koji se primjenjuju na spaljivanje ili suspaljivanje u objektima s visokim i niskim kapacitetom iz člana 24. stava 1. tačaka (b) i (c); i</p> <p>(i) zahtjevima koji se primjenjuju na izgaranje nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda iz člana 24. stava 1. tačke (d).</p> | <p>3) uslovima i tehničkim zahtjevima u vezi sa postupanjem, obradom, transformacijom, preradom i skladištenjem nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima i uslovima za prečišćavanje otpadnih voda;</p> <p>4) dokazima koje je subjekt dužan pružiti radi vrednovanja obrade, transformacije i prerade nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima, u vezi sa njegovom sposobnošću sprečavanja rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>5) uslovima za postupanje u istom objektu sa nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima iz više od jedne kategorije iz članova 11, 12 i 13 ovog zakona:</p> <p>- ako se te radnje obavljaju odvojeno;</p> <p>- ako se te radnje obavljaju privremeno u određenim okolnostima;</p> <p>6) uslovima za spriječavanje unakrsne kontaminacije ako se nusproizvodi životinjskog porijekla skladište, obrađuju ili prerađuju u za to namijenjenom dijelu objekta iz člana 29.;</p> <p>7) standardnim parametrima prerade za pogone za proizvodnju biogasa i komposta;</p> <p>8) zahtjevima koji se primjenjuju na spaljivanje ili suspaljivanje u objektima sa visokim i niskim kapacitetom iz člana 27 stav 1 tačka 2 i 3; i</p> <p>9) zahtjevima koji se primjenjuju na sagorijevanje nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenim proizvodima iz člana 27 stav 1 tačka 4.</p> |                          |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p><b>Odjeljak 3.</b><br/><b>Vlastite provjere te analiza opasnosti i nadzora kritičnih kontrolnih točaka</b><br/><b>član 28.</b></p>   | <p><b>Sopstvene provjere</b><br/><b>Član 31</b></p> <p>(1) Subjeki su dužni da uspostave, primenjuju i održavaju sopstvene provjere u objektima koji su pod njihovom kontrolom u cilju praćenja ispunjenosti</p>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p align="center"><b>Vlastite provjere</b></p> <p>Subjekti moraju uvesti, provoditi i održavati vlastite provjere u svojim objektima ili pogonima radi nadzora sukladnosti s ovom Regulativom. Moraju osigurati da ni jedan nusproizvod životinjskog porijekla ili od njega dobiven proizvod za koji se sumnja ili za koji je otkriveno da nisu u skladu s ovom Regulativom ne napuste objekt ili pogon, osim ako nisu namijenjeni odlaganju.</p>  | <p align="center">odredbi ovog zakona.</p> <p>(2) Subjekti su dužni da obezbjede da, nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi, za koje postoji sumnja ili je utvrđeno da nijesu u skladu sa ovim zakonom, budu uklonjeni u skladu sa ovim zakonom.</p>  |                          |  |  |
| <p align="center"><b>Član 29.</b></p> <p align="center"><b>Analiza opasnosti i nadzora kritičnih kontrolnih tačaka</b></p> <p>1. Subjekti koji obavljaju jednu od sljedećih djelatnosti moraju uvesti, provoditi i održavati stalni pisani postupak ili postupke temeljene na načelima Analize opasnosti i određivanja kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) za:</p> <p>(a) preradu nusproizvoda životinjskog porijekla;</p> <p>(b) pretvorbu nusproizvoda životinjskog porijekla u bioplin i kompost; (c) rukovanje i skladištenje više od jedne kategorije nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda u istome objektu ili pogonu;</p> <p>(d) proizvodnju hrane za kućne ljubimce.</p> <p>2. Subjekti iz stava 1. moraju posebno:</p> <p>(a) utvrditi sve opasnosti koje je potrebno spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu razinu;</p> <p>(b) utvrditi kritične kontrolne tačke na koraku ili koracima na kojima je nužna kontrola za sprečavanje, odlaganje ili smanjenje rizika na prihvatljivu razinu;</p> <p>(c) odrediti kritična ograničenja na kritičnim kontrolnim tačkama kojima se prihvatljivo odvađa od neprihvatljivoga, s ciljem sprečavanja, odlaganja ili smanjenja utvrđenih rizika;</p> <p>(d) odrediti i provoditi učinkovite postupke praćenja na kritičnim kontrolnim tačkama;</p> <p>(e) odrediti popravne radnje ako praćenje upućuje na to da određena kritična kontrolna tačka nije pod kontrolom;</p> | <p align="center"><b>Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka</b></p> <p align="center"><b>Član 32</b></p> <p>(1) Subjekti su dužni da uspostave, primenjuju i održavaju stalnu pisanu proceduru ili procedure zasnovane na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) ako obavljaju sljedeće poslovanje:</p> <p>1) prerada nusproizvoda životinjskog porijekla;</p> <p>2) transformacija nusproizvoda životinjskog porijekla u biogas i kompost;</p> <p>3) rukovanje i skladištenje više od jedne kategorije nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda u istom objektu;</p> <p>4) proizvodnja hrane za kućne ljubimce.</p> <p>(2) Subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su naročito da:</p> <p>1) identifikuju bilo kakvu opasnost, koja mora da bude spriječena, eliminisana ili smanjena na prihvatljiv nivo;</p> <p>2) identifikuju kritične kontrolne tačke u koraku ili koracima na kojima je kontrola od suštinskog značaja radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti ili njenog smanjenja na prihvatljiv nivo;</p> <p>3) uspostave granične vrednosti na kontrolnim tačkama, koje odvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog, radi sprečavanja, ili smanjenja identifikovanih opasnosti;</p> <p>4) uspostave i primjene efikasnu proceduru za praćenje</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>(f) odrediti postupke kako bi se provjerilo da su mjere iz tačaka od (a) do (e) potpune i da učinkovito djeluju. Postupci provjere moraju se redovito provoditi;</p> <p>(g) odrediti dokumente i evidenciju razmjerne prirodi i opsegu poslo vanja kako bi se dokazala učinkovita primjena mjera iz tačaka (a) do (f).</p> <p>3. Pri svakoj promjeni proizvoda, postupka ili bilo koje faze proizvo dnje, prerade, skladištenja ili distribucije, subjekti moraju pregledati svoje postupke i izvršiti potrebne promjene.</p>   | <p>kritičnih kontrolnih tačaka;</p> <p>5) uspostave korektivne mjere kada praćenje pokazuje da kritična kontrolna tačka nije pod kontrolom;</p> <p>6) uspostave procedure, koje se vrše redovno, za proveru da li su mjere navedene u tačkama 1 - 5 ovog stava potpune i efikasne;</p> <p>7) uspostave dokumentaciju i evidencije, srazmerne prirodi i veličini objekta, kojim se dokazuje efikasnost primene mjera iz tačaka od 1 do 6 ovog stava.</p> <p>(3) Kada se izvrši bilo kakva promjena proizvoda, procesa ili faze proizvodnje, prerade, skladištenja ili distribucije, subjekti su dužni da preispitaju svoje procedure i izvrše potrebne promene.</p>                  |                          |  |  |
| <p>4. Mjere za lakšu provedbu ovog člana mogu se donijeti u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3</p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p><b>Član30.</b></p> <p><b>Nacionalne smjernice za dobru praksu</b></p> <p>1. Nadležna tijela prema potrebi potiču izradu, distribuciju i dobro voljnu uporabu nacionalnih smjernica za dobru praksu, a posebno u vezi s primjenom načela HACCP-a iz člana 29. Subjekti mogu dobrovoljno koristiti te smjernice.</p> <p>2. Nadležno tijelo ocjenjuje nacionalne smjernice kako bi osiguralo:</p> <p>(a) da su one izrađene u saradnji s predstavnicima stranaka na čije interese mogu značajno utjecati, te da su ih širili sektori subjekata; i</p> <p>(b) da je njihov sadržaj izvediv za sektore na koje se odnose</p> | <p><b>Vodiči za dobru praksu</b></p> <p><b>Član 33</b></p> <p>(1) Uprava podržava izradu vodiča za dobru praksu i primjenu principa HACCP, i daje saglasnost na njih.</p> <p>(2) Vodiče izrađuju i distribuiraju odgovarajuća udruženja subjekata uz konsultacije sa predstavnicima zainteresovanih strana na čije interese mogu da imaju uticaj.</p> <p>(3) Uprava daje saglasnost na vodiče ako:</p> <p>1) su izrađeni u skladu sa stavom 2 ovog člana;</p> <p>2) se njihov sadržaj može sprovesti u sektorima na koje se odnose;</p> <p>3) su odgovarajući kao vodiči za primjenu odredbi ovog zakona.</p> <p>(4) Subjekti vodiče iz stava 1 ovog člana koriste dobrovoljno.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>POGLAVLJE II.</b><br/><b>Stavljanje na tržište</b><br/><b>Odjeljak 1.</b><br/><b>Nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi namijenjeni prehrani životinja iz uzgoja osim krznaša</b><br/><b>Član 31.</b><br/><b>Stavljanje na tržište</b></p> <p>1. Nusproizvodi životinjskog porijekla i od njih dobijeni proizvodi namijenjeni prehrani životinja iz uzgoja, osim krznaša, mogu se staviti na tržište samo:</p> <p>(a) ako je riječ o materijalu kategorije 3. ili ako su dobijeni od materijala kategorije 3., osim materijala iz člana 10. tačaka (n), (o) i (p);</p> <p>(b) ako su sakupljeni ili prerađeni, ovisno o slučaju, u skladu s uvjetima za sterilizaciju pod pritiskom ili drugim uvjetima kojima se sprečava pojava rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja, u skladu s mjerama donesenima na temelju člana 15. te svim mjerama donesenima na temelju stava 2. ovog člana; i</p> <p>(c) ako potječu iz odobrenih ili registriranih objekata ili pogona, ovisno o slučaju, za odnosne nusproizvode životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proizvodi.</p> <p>2. Mjere za provedbu ovog člana mogu se donijeti u vezi s uvjetima javnog zdravlja i zdravlja životinja koji se primjenjuju na sakupljanje, preradu i obradu nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda iz stava 1.</p> | <p style="text-align: center;"><b>IX. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE</b><br/><b>Dobijeni proizvodi za ishranu životinja iz uzgoja, osim krznašica</b><br/><b>Član 34</b></p> <p>(1) Subjekti mogu da dobijene proizvode namijenjene za ishranu životinja iz uzgoja, osim krznašica, stave u promet i upotrijebe ako:</p> <p>1) su dobijeni od materijala Kategorije 3, osim materijala iz člana 13. stavovi 14, 15 i 16 ovog zakona;</p> <p>2) su sakupljeni ili prerađeni primjenom sterilizacije pod pritiskom ili pod uslovima za kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>3) potiču iz odobrenih ili registrovanih objekata.</p> <p>(2) Uslove za kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja prilikom stavljanja u promet i upotrebe dobijenih proizvoda za ishranu životinja iz uzgoja, osim krznašica, bliže propisuje Ministarstvo.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Odjeljak 2.</b><br/><b>Organska gnojiva i poboljšivači tla</b><br/><b>Član 32.</b><br/><b>Stavljanje na tržište i uporaba</b></p> <p>1. Organska gnojiva i poboljšivači tla mogu se staviti na tržište i koristiti:</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Organska đubriva i oplemenjivači zemljišta</b><br/><b>Član 35</b></p> <p>(1) Subjekti mogu da organska đubriva i oplemenjivače zemljišta stave u promet i upotrijebe ako:</p> <p>1) su dobijena od materijala Kategorije 2 ili Kategorije</p>   | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>(a) ako su dobijeni od materijala kategorije 2. ili kategorije 3.;</p> <p>(b) ako su proizvedeni u skladu s uvjetima za sterilizaciju pod pritiskom ili drugim uvjetima kojima se sprečava pojava rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja, u skladu sa zahtjevima utvrđenima na temelju člana 15. te svim mjerama utvrđenima u skladu sa stavom 3. ovog člana;</p> <p>(c) ako potječu iz odobrenih ili registriranih objekata ili pogona, ovisno o slučaju; i</p> <p>(d) u slučaju mesno-koštanog brašna dobivenog od materijala kategorije 2. i prerađenih životinjskih bjelančevina namijenjenih za uporabu kao organska gnojiva ili poboljšivači tla ili za uporabu u njima, ako su pomiješani s određenom tvari kako bi se isključila naknadna uporaba smjese u prehrani životinja te označeni ako je to pred viđeno mjerama donesenima u skladu sa stavom 3.</p> <p>Nadalje, probavni ostaci od pretvorbe u bioplin ili kompost mogu se staviti na tržište i upotrebljavati kao organska gnojiva ili poboljšivači tla.</p> <p>Države članice mogu donijeti nacionalna pravila ili nastaviti s primjenom onih kojima se propisuju dodatni uvjeti ili ograničava uporaba organskih gnojiva i poboljšivača tla, pod uvjetom da su ta pravila opravdana razlozima zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja.</p> <p>2. Odstupajući od stava 1. tačke (d), miješanje nije potrebno za materijale čija je uporaba u prehrani životinja isključena zbog njihova sastava ili ambalaže.</p> <p>3. Mjere za provedbu ovog člana mogu se utvrditi u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) uvjetima javnog zdravlja i zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju i uporabu organskih gnojiva i poboljšivača tla;</p> <p>(b) sastavnim dijelovima ili tvarima za označivanje organskih gnojiva ili poboljšivača tla;</p> <p>(c) sastavnim dijelovima za miješanje s organskim gnojivima ili poboljšivačima tla;</p> | <p>3;</p> <p>2) su sakupljeni ili prerađeni primenom sterilizacije pod pritiskom ili pod posebnim uslovima za stavljanje u promet i upotrebu kojima se kontroliše rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>3) potiču iz odobrenih ili registrovanih objekata;</p> <p>4) su u slučaju mesno-koštanog brašna od materijala Kategorije 2 i prerađenog proteina životinjskog porekla, koji su ili organska đubriva i oplemenjivači zemljišta ili su u sastavu organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta, pomiješani sa određenom supstancom u cilju isključenja kasnijeg korišćenja te mešavine za ishranu životinja i označeni u skladu sa ovim zakonom. (2)</p> <p>Izuzetno od stava 1 tačka 4 ovog člana, miješanje sa određenim supstancom nije obavezno za materijale koji zbog njihovog sastava ili pakovanja nijesu namijenjeni za ishranu životinja.</p> <p>(3) Uprava može da naredi, u zavisnosti od težine situacija, primjenu jedne ili više sljedećih hitnih zdravstvenih mjera u zavisnosti od vrste opasnosti:</p> <p>1) ako je dobijeni proizvod domaćeg porijekla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zabrana stavljanja u promet ili upotrebe dobijenog proizvoda;</li> <li>-određivanje posebnih uslova za postupanje sa navedenim dobijenim proizvodom;</li> <li>-druge odgovarajuće privremene mjere;</li> </ul> <p>2) ako dobijeni proizvod potiče iz uvoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zabrana uvoza dobijenog proizvoda iz države ili dijela države izvoza, ili ako je primjenjivo države provoza;</li> <li>-određivanje posebnih uslova za postupanje sa navedenim dobijenim proizvodom iz države ili dela države izvoza;</li> <li>-druge odgovarajuće privremene mjere.</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>(d) dodatnim uvjetima, kao što su metode označavanja i najmanji omjeri koje je potrebno poštovati prilikom pripreme smjese, kako bi se isključila uporaba tih gnojiva ili poboljšivača tla u prehrani životinja; i</p> <p>(e) slučajevima u kojima se zbog sastava ili ambalaže na materijale ne primjenjuju zahtjevi u vezi s miješanjem.</p>  | <p>(4) Mjere iz stava 3 ovog člana primjenjivaće se dok se ne otkloni sumnja, odnosno ukloni rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili životnu sredinu.</p> <p>(5) U zavisnosti od procjene rizika u najkraćem roku, Uprava može da, preduzete mjere iz ovog člana, da potvrdi, mijenja, ukine ili produži i učini ih javno dostupnim.</p> <p>(6) Posebne uslove za stavljanje u promet i upotrebu organskih đubriva i oplemenjivače zemljišta kojima se kontroliše rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja i supstance koje se miješaju sa organskim đubrivima i oplemenjivačima zemljišta u cilju isključenja kasnijeg korišćenja te mešavine za ishranu životinja propisuje Ministarstvo.</p> |                          |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>  | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>  | <p>Neprenosivo</p>       |  |  |
| <p><b>Odjeljak 3.</b><br/> <b>Dobiveni proizvodi na koje se primjenjuje drugo zakonodavstvo Zajednice</b><br/> <b>Član 33.</b><br/> <b>Stavljanje na tržište</b><br/> Subjekti mogu stavljati na tržište sljedeće dobijene proizvode:<br/> (a) kozmetičke proizvode iz člana 1. stava 1. Direktive 76/768/EEZ;<br/> (b) aktivne medicinske proizvode za usađivanje iz člana 1. stava 2. tačke (c) Direktive 90/385/EEZ;<br/> (c) medicinske proizvode iz člana 1. stava 2. tačke (a) Direktive 93/42/EEZ;<br/> (d) in vitro dijagnostička medicinska pomagala iz člana 1. stava 2. tačke (b) Direktive 98/79/EZ;<br/> (e) veterinarsko-medicinske proizvode iz člana 1. stava 2. Direktive 2001/82/EZ;</p> | <p><b>Dobijeni proizvodi na koje se primjenjuju drugi propisi</b><br/> <b>Član 36</b><br/> (1) Subjekti mogu stavljati u promet sljedeće dobijene proizvode u skladu sa posebnim propisima kojima se bliže uređuju:<br/> 1) kozmetički proizvodi;<br/> 2) aktivna medicinska sredstva za ugradnju;<br/> 3) medicinska sredstva;<br/> 4) <i>in vitro</i> dijagnostička medicinska sredstva;<br/> 5) veterinarski medicinski proizvodi;<br/> 6) medicinski proizvodi.<br/> (2) Da bi subjekti iz stava 1 primili nusproizvode moraju da budu registrovani. Subjekti mogu da dobijene proizvode iz stava 1. ovog člana stave u promet i upotrebe ako potiču iz registrovanih ili</p>                           | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |  |                          |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>(f) medicinske proizvode iz člana 1. stava 2. Direktive 2001/83/EZ.</p>   | <p>odobrenih objekata.</p>   |                          |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 34.</b><br/><b>Proizvodnja</b></p> <p>1. Uvoz, sakupljanje i prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda koji su predodređeni za objekte ili pogone za proizvodnju dobijenih proizvoda iz člana 33. i proizvodnja navedenih dobijenih proizvoda obavljaju se u skladu sa zakonodavstvom Zajednice iz tog člana. Neiskorišteni materijal iz tih objekata ili pogona odlaže se u skladu s tim zakonodavstvom.</p> <p>2. Međutim, ova se Regulativa primjenjuje ako zakonodavstvom Zajednice iz člana 33. nisu predviđeni uvjeti kojima se pod kontrolu stavljaju mogući rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja u skladu s ciljevima ove Regulative.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Proizvodnja</b><br/><b>Član 37</b></p> <p>(1) Uvoz, sakupljanje i kretanje nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji su namijenjeni za objekte za proizvodnju dobijenih proizvoda iz člana 36. ovog zakona i proizvodnja tih dobijenih proizvoda obavlja se u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuju uslovi za taj dobijeni proizvod.</p> <p>(2) Neiskorišćeni materijal iz objekata iz stava 1 ovog člana uklanja se u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje predmetni dobijeni proizvod.</p> <p>(3) Ovaj zakon se primenjuje na uvoz, sakupljanje i kretanje nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda kao i na uklanjanje neiskorišćenog materijala ako posebnim propisima iz člana 36 ovog zakona nijesu propisani uslovi kojima se pod kontrolu stavljaju mogući rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Odjeljak 4.</b><br/><b>Ostali dobiveni proizvodi</b><br/><b>Član 35.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stavljanje na tržište hrane za kućne ljubimce</b></p> <p>Subjekti mogu stavljati na tržište hranu za kućne ljubimce:</p> <p>(a) ako su proizvedeni dobijeni od:</p> <p>i. materijala kategorije 3., osim materijala iz člana 10. tačkaka (n), (o) i (p);</p> <p>ii. materijala kategorije 1. iz člana 8. tačke (c), u uvjetima utvrđenima u skladu s članom 40. stavom prvim tačkom (a), ako je riječ o hrani za kućne ljubimce iz uvoza ili hrani za kućne ljubimce proizvedene od materijala iz uvoza; ili</p> <p>iii. materijala iz člana 10. tačke (a) i tačke (b)</p>      | <p style="text-align: center;"><b>Stavljanje na tržište hrane za kućne ljubimce</b><br/><b>Član 38</b></p> <p>(1) Subjekti mogu da stave u promet hranu za kućne ljubimce:</p> <p>1) ako su proizvedeni dobijeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od materijala Kategorije 3, osim materijala iz člana 13. stavovi 14,15 i 16. ovog zakona,</li> <li>- od materijala Kategorije 1 iz člana 11. stav 3 ovog zakona samo ako je taj materijal uvezen ili je uvezena hrana za kućne ljubimce proizvedena od tog materijala u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;</li> </ul>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <p>podtačaka i. i ii., ako je riječ o sirovoj hrani za kućne ljubimce; i</p> <p>(b) ako osiguravaju nadzor nad rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja putem sigurne prerade u skladu s članom 38., ako odabirom sigurnog izvora u skladu s članom 37. nije moguće osigurati dostatan nadzor.</p>   | <p>- od materijala Kategorije 3 iz člana 13. stav 1 i stav 2 tačka 1 i 2 ovog zakona, u slučaju sirove hrane za kućne ljubimce;</p> <p>- od dobijenih proizvoda proizvedenih od materijala Kategorije 3.</p> <p>2) ako su obezbjedili kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja putem bezbjedne obrade u skladu sa članom 41 ovog zakona, ako odabirom bezbjednog porijekla u skladu sa članom 40, nije moguće obezbjediti dovoljnu kontrolu;</p> <p>(2) Potiče iz odobrenih objekata za proizvodnju hrane za kućne ljubimce.</p> <p>(3) Uslove za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, uslove za plasiranje na tržište uvezene hrane za kućne ljubimce ili hrane za kućne ljubimce proizvedene od uvoznih materijala, od materijala Kategorije 1 i testiranje uslova koji se odnose na krajnji proizvod propisuje Ministarstvo.</p> |                          |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 36.</b></p> <p><b>Stavljanje na tržište ostalih dobijenih proizvoda</b></p> <p>Subjekti mogu stavljati na tržište dobijene proizvode različite od proizvoda iz članova 31., 32., 33. i 35.:</p> <p>(a) ako ti proizvodi:</p> <p>i. nisu namijenjeni uporabi u prehrani životinja iz uzgoja ili primjeni na tlo na kojem se hrane te životinje; ili</p> <p>ii. namijenjeni su prehrani krznaša; i</p> <p>(b) osiguravaju kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja:</p> <p>i. odabirom sigurnih izvora u skladu s članom 37.;</p> <p>ii. sigurnom preradom u skladu s članom 38., ako odabirom sigurnoga izvora nije moguće osigurati dostatnu kontrolu; ili</p> <p>iii. provjeravanjem da se proizvodi upotrebljavaju samo u sigurne krajnje svrhe u skladu s članom 39. ako sigurnom obradom nije moguće osigurati</p> | <p style="text-align: center;"><b>Stavljanje na tržište ostalih dobijenih proizvoda</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 39</b></p> <p>(1) Subjekti mogu da stave u promet i upotrebe ostale dobijene proizvode, osim dobijenih proizvoda iz članova 34, 35, 36 i člana 38 ovog zakona:</p> <p>1) ako ti proizvodi:</p> <p>-nisu namijenjeni za ishranu životinja iz uzgoja ili za primjenu na zemljištu sa koga se te životinje hrane odnosno koriste proizvodi za ishranu životinja; ili</p> <p>-su namijenjeni za ishranu krznašica;</p> <p>2) ako su obezbjedili kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja:</p> <p>-bezbjednim porijeklom u skladu sa ovim zakonom;</p> <p>-bezbjednom obradom, ako bezbjedno porijeklo u skladu sa ovim zakonom ne obezbjeđuje dovoljnu</p>   | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>dostatnu kontrolu.</p>  | <p>kontrolu ili<br/>-osiguranjem bezbjedne krajnje upotrebe, ako bezbjedna obrada u skladu sa ovim zakonom ne obezbeđuje dovoljnu kontrolu;<br/>3) potiču iz registrovanih ili odobrenih objekata.<br/>(2) Posebne uslove za stavljanje u promet hrane za kućne ljubimce, odnosno za stavljanje u promet i upotrebu ostalih dobijenih proizvoda kojima se kontroliše rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja propisuje Ministarstvo.</p>   |                          |  |  |
| <p><b>Član 37.</b><br/><b>Odabir sigurnog izvora</b><br/>1. Odabir sigurnog izvora uključuje uporabu materijala:<br/>(a) koji ne predstavlja neprihvatljiv rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja;<br/>(b) koji je sakupljen i prevezen s mjesta sakupljanja u proizvodni objekt ili pogon u uvjetima kojima se sprečavaju rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja; ili<br/>(c) koji je uvezen u Zajednicu i prevezen s mjesta prvoga ulaska u proizvodni objekt ili pogon u uvjetima kojima se sprečavaju rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja.<br/>2. S ciljem odabira sigurnoga izvora, subjekti moraju dostaviti dokumentaciju u vezi sa zahtjevima iz stava 1., uključujući, prema potrebi, dokaz o sigurnosti biosigurnosnih mjera koje su poduzete kako bi se spriječili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja povezani sa sirovinama.<br/>Tu je dokumentaciju potrebno staviti na raspolaganje nadležnom tijelu na zahtjev.</p> | <p><b>Bezbjedno porijeklo</b><br/><b>Član 40</b><br/>(1) Bezbjedno porijeklo podrazumijeva upotrebu materijala:<br/>1) od kojih ne postoji neprihvatljiv rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja;<br/>2) koji su sakupljeni i prevezeni sa mesta, na kome su sakupljeni, do proizvodnog objekta pod uslovima koji isključuju pojavu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja; ili<br/>3) koji su uvezeni i prevezeni sa mjesta prvog ulaska do proizvodnog objekta pod uslovima koji isključuju pojavu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja.<br/>(2) S ciljem odabira bezbjednog porijekla, subjekti su dužni da dostave dokumentaciju u vezi sa zahtjevima iz stava 1, uključujući, prema potrebi, dokaz o bezbjednosti biosigurnosnih mjera koje su preduzete kako bi se spriječili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja povezani sa sirovinama. Tu je dokumentaciju potrebno staviti na raspolaganje Upravi na zahtjev.<br/>(3) U slučaju iz stava 1 tačke 3, pošiljke mora pratiti obrazac zdravstvenog sertifikata.<br/>(4) Obrazac zdravstvenih sertifikata za uvoz</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                   |  |  |
|--|---|-------------------|--|--|
|  | nuzproizvoda i dobijenih proizvoda propisuje Ministarstvo.  |                   |  |  |
| U slučaju iz stava 1. tačke (c), pošiljke mora pratiti zdravstveni certifikat u skladu s obrascem koji se utvrđuje u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3.   | Nema odgovarajuće odredbe   | Neprimjenjivo     |  |  |
| <p><b>Član38.</b><br/><b>Sigurna obrada</b></p> <p>Sigurna obrada uključuje primjenu proizvodnoga postupka na upotrebu ljenim materijalima kojime se rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja povezani s upotrijebljenim materijalom ili drugim tvarima koje nastaju proizvodnim postupkom smanjuju na prihvatljivu razinu.</p> <p>Potrebno je osigurati da dobijeni proizvod ne predstavlja neprihvatljiv rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, a posebno ispitivanjem gotovog proizvoda</p> | <p><b>Bezbjedna obrada</b><br/><b>Član 41</b></p> <p>(1) Bezbjedna obrada podrazumijeva primjenu proizvodnog procesa na materijale koji se koriste, kojim se na prihvatljiv nivo smanjuje rizik za zdravlje ljudi i životinja, koji proizilazi iz materijala koji se koriste ili iz drugih supstanci koji su rezultat proizvodnog procesa.</p> <p>(2) Potrebno je obezbjediti da dobijeni proizvod ne predstavlja neprihvatljiv rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, a posebno ispitivanjem gotovog proizvoda.</p> | Potpuno usklađeno |  |  |
| <p><b>Član39.</b><br/><b>Sigurne krajnje uporabe</b></p> <p>Sigurne krajnje uporabe uključuju uporabu dobijenih proizvoda:</p> <p>(a) u uvjetima koji ne predstavljaju neprihvatljive rizike za javno zdravlje i zdravlje životinja; ili</p> <p>(b) koje mogu predstavljati rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, za posebne namjene ako je takva uporaba opravdana ciljevima utvrđenima zakonodavstvom Zajednice, a posebno u pogledu zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja.</p>           | <p><b>Bezbjedna krajnja upotreba</b><br/><b>Član 42</b></p> <p>(1) Bezbjedna krajnja upotreba podrazumijeva upotrebu dobijenih proizvoda:</p> <p>-pod uslovima koji ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja; ili</p> <p>-koji mogu predstavljati rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja, za posebne namjene, pod uslovom da je takva upotreba opravdana ciljevima definisanim u drugim propisima, naročito radi zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja.</p>                 | Potpuno usklađeno |  |  |
| <p><b>Član40.</b><br/><b>Provedbene mjere</b></p> <p>Mjere za provedbu ovog Odjeljka mogu se donijeti u vezi sa sljedećim:</p>   | <p><b>Sprovođenje mjera</b><br/><b>Član 43</b></p> <p>(1) Uprava može propisati mjere za sprovođenje ovog</p>   | Potpuno usklađeno |  |  |

|   |  |                          |  |  |
|---|--|--------------------------|--|--|
| <p>Ministarstvo može propisati mjere za sprovođenje članova 37, 38, 39 i 40 u vezi sa sljedećim:</p> <p>(a) uvjetima za stavljanje na tržište hrane za kućne ljubimce iz uvoza ili hrane za kućne ljubimce proizvedene od materijala iz uvoza, od materijala kategorije 1. iz člana 11. Stav 3 ovog zakona;</p> <p>(b) uvjetima odabira sigurnog izvora i prevoza materijala koji se mora upotrebljavati u uvjetima kojima se sprečavaju rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>(c) dokumentacijom iz prvog podstava člana 39. stava 2.;</p> <p>(d) parametrima proizvodnog postupka iz prvog stava člana 40., a posebno u pogledu fizičke ili kemijske obrade upotrijebljenoga materijala;</p> <p>(e) zahtjevima za ispitivanje koji se primjenjuju na gotovo proizvod; i</p> <p>(f) uvjetima za sigurnu uporabu dobijenih proizvoda koji predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja.</p> | <p>odjeljka, za članove 40, 41 i 42 i 43 u vezi sa sljedećim:</p> <p>1) uslovima za stavljanje na tržište hrane za kućne ljubimce iz uvoza ili hrane za kućne ljubimce proizvedene od materijala iz uvoza, od materijala kategorije 1 iz člana 14 stav 1 tačka 3 ovog zakona;</p> <p>2) uslovima odabira bezbjednog izvora i prevoza materijala koji se mora upotrebljavati u uslovima kojima se sprečavaju rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja;</p> <p>3) dokumentacijom iz člana 42 alineja 2;</p> <p>4) parametrima proizvodnog postupka iz člana 43 stav 1, a posebno u pogledu fizičke ili hemijske obrade upotrijebljenog materijala;</p> <p>5) zahtjevima za ispitivanje koji se primjenjuju na gotov proizvod; i</p> <p>6) uslovima za bezbjednu upotrebu dobijenih proizvoda koji predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja.</p> |                          |  |  |
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>   | <p>Neprimjenjivo</p>     |  |  |
| <p><b>POGLAVLJE III.</b><br/><b>Uvoz, provoz i izvoz</b><br/><b>Član 41.</b><br/><b>Uvoz i provoz</b></p> <p>1. Nusproizvodi životinjskog porijekla uvoze se u Zajednicu ili provoze kroz Zajednicu u skladu sa:</p> <p>(a) odgovarajućim zahtjevima iz ove Regulative i njezinim provedbenim mjerama koje se primjenjuju na određeni nusproizvod životinjskog porijekla ili od njega dobijene proizvode, a koji su strogi barem kao oni koji se primjenjuju na proizvodnju i stavljanje na tržište takvih nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda u Zajednici;</p> <p>(b) uvjetima za koje je utvrđeno da su barem jednakovrijedni zahtjevi koji se primjenjuju na</p>   | <p><b>X. UVOZ, PROVOZ I IZVOZ</b><br/><b>Uvoz i provoz</b><br/><b>Član 44</b></p> <p>(1) Uvoz ili tranzit kroz Crnu Goru nusproizvoda životinjskog porijekla i drugih dobijenih proizvoda je dozvoljen pod sljedećim uslovima:</p> <p>1) odgovaraju zahtjevima za određene nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode, koji moraju biti najmanje podjednako strogi kao i oni koji važe za proizvodnju i promet takvih nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda u Crnoj Gori;</p>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <p>proizvodnju i stavljanje na tržište takvih nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda u skladu sa zakonodavstvom Zajednice; ili</p> <p>(c) u slučaju nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda iz članova 33., 35. i 36., zahtjevima iz tih članova.</p> <p>Mjere iz prvog podstava tačke (b), kojima se izmjenjuju elementi ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p> <p>2. Odstupajući od stava 1., uvoz i provoz:</p> <p>(a) specificiranog rizičnog materijala obavlja se isključivo u skladu s Regulativom (EZ) br. 999/2001;</p> <p>(b) nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda pomiješanih sa ili kontaminiranih bilo kojim otpadom s popisa opasnog otpada navedenog u Odluci 2000/532/EZ obavlja se isključivo u skladu sa zahtjevima Regulative (EZ) br. 1013/2006;</p> <p>(c) materijala kategorije 1., materijala kategorije 2. i od njih dobijenih proizvoda koji nisu namijenjeni za proizvodnju dobijenih proizvoda iz članova 33., 35. i 36. obavlja se samo ako su donesena pravila o njihovom uvozu u skladu s članom 42. stavom 2. tačkom (a);</p> <p>(d) nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda predodređenih za svrhe iz člana 17. stava 1. obavlja se u skladu s nacionalnim mjerama kojima se osigurava kontrola rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja do donošenja usklađenih uvjeta iz člana 17. stava 2.</p> <p>3. Za uvoz i provoz materijala kategorije 3. i od njih dobijenih proizvoda potrebno je utvrditi odgovarajuće zahtjeve kako je navedeno u prvom podstavu stava 1. tačke (a).</p> <p>Tim je zahtjevima moguće odrediti da pošiljke:</p> <p>(a) moraju potjecati iz treće zemlje ili dijela treće zemlje navedenog u skladu sa stavom 4.;</p> | <p>2) koji su evidentno ekvivalentni sa zahtevima koji važe za proizvodnju i promet takvih nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda shodno propisima Crne Gore ; ili</p> <p>3) u slučaju nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda iz članova 36, 38 i 39, zahtevima definisanim u tim članovima.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1, uvoz i tranzit:</p> <p>1) navedenog specifičnog rizičnog materijala odvijaće se isključivo u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje TSE;</p> <p>2) nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda koji su pomiješani ili kontaminirani bilo kakvim otpadom identifikovanim kao opasnim u skladu sa posebnim propisima o opasnom otpadu odvijaće se isključivo prema zahtjevima istih;</p> <p>3) materijal Kategorije 1, materijal Kategorije 2 i proizvodi dobijeni od istih koji nijesu namenjeni za proizvodnju dobijenih proizvoda navedenih u članovima 36, 38 i 39, su zabranjeni;</p> <p>4) nusproizvodi životinjskog porekla ili dobijeni proizvodi namijenjeni za izložbe, umetničke aktivnosti, i za dijagnostičke, obrazovne ili istraživačke svrhe mogu se koristiti u te svrhe u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore koje obezbeđuju kontrolu rizika po javno zdravlje i zdravlje životinja.</p> <p>(3) Za uvoz i provoz materijala kategorije 3. i dobijenih proizvoda potrebno je utvrditi odgovarajuće zahtjeve kako je navedeno u stavu 1 tački 1 ovog člana, kojima se može odrediti da pošiljke:</p> <p>-moraju poticati iz druge zemlje ili dijela druge zemlje navedenog u skladu sa stavom 4.;</p> <p>-moraju poticati iz objekata koje je nadležni organ druge zemlje porijekla odobrilo ili registriralo i uvrstilo</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <p>(b) moraju potjecati iz objekata ili pogona koje je nadležno tijelo treće zemlje porijekla odobrilo ili registriralo te uvrstilo na popis s tim ciljem; i</p> <p>(c) mora ih na mjestu ulaska u Zajednicu na kojem se obavljaju veterinarski pregledi pratiti dokumentacija kao što su komercijalna isprava ili zdravstveni certifikat te, prema potrebi, izjava u skladu s obrascem utvrđenim u skladu s članom 42. stavom 2. podstavom prvim tačkom (d).</p> <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p> <p>Do donošenja zahtjeva iz tačaka (a) i (c) drugog podstava, države članice utvrđuju te zahtjeve u okviru nacionalnih mjera.</p> <p>4. Popis trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda u Zajednicu ili njihov provoz kroz Zajednicu izrađuje se u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3., uzimajući posebno u obzir:</p> <p>(a) zakonodavstvo treće zemlje;</p> <p>(b) ustrojstvo nadležnog tijela i njegovih inspekcijskih službi u trećoj zemlji, ovlasti tih službi, nadzor nad njima i njihove ovlasti za učinkovito praćenje primjene njihova zakonodavstva;</p> <p>(c) stvarne zdravstvene uvjete koji se primjenjuju na proizvodnju, postupanje, skladištenje i otpremanje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih Zajednici;</p> <p>(d) jamstva koja može dati treća zemlja u pogledu ispunjenja odgovarajućih zdravstvenih uvjeta;</p> <p>(e) iskustvo u stavljanju na tržište proizvoda iz treće zemlje i rezultate pregleda obavljenih prilikom uvoza;</p> <p>(f) rezultate inspekcija Zajednice u trećoj zemlji;</p> <p>(g) zdravstveni status životinja iz uzgoja, drugih domaćih životinja i divljih životinja u trećoj zemlji, vodeći posebno računa o egzotičnim bolestima</p> | <p>na popis s tim ciljem; i</p> <p>-mora ih na mjestu ulaska u Crnu Goru na kojem se obavljaju veterinarski pregledi pratiti dokumentacija kao što su komercijalna isprava ili zdravstveni certifikat i, prema potrebi, izjava.</p> <p>(4) Liste drugih zemalja ili dijelova drugih zemalja iz kojih se mogu uvoziti nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi ili biti u tranzitu kroz Crnu Goru moraju biti pripremljene uzimajući u obzir naročito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zakonske propise druge zemlje;</li> <li>2) organizaciju nadležnog organa i njegove inspekcijske službe u drugoj zemlji, ovlaštenja tih službi, predmetni nadzor, i njihova ovlaštenja i mogućnosti da efikasno prate implementaciju svog zakonodavstva;</li> <li>3) stvarne zdravstvene uslove koji se primjenjuju na proizvodnju, rukovanje, skladištenje i otpremu proizvoda životinjskog porijekla namenjenih Crnoj Gori;</li> <li>4) garancije koje druga zemlja može dati u pogledu usklađenosti sa relevantnim zdravstvenim uslovima;</li> <li>5) iskustvo u marketingu proizvoda iz druge zemlje i rezultate sprovedenih uvoznih provjera;</li> <li>6) rezultat svih inspekcija Crne Gore u druge zemlje;</li> <li>7) zdravstveno stanje stočnog fonda, drugih domaćih životinja i divljači u drugoj zemlji, obračavajući posebnu pažnju na egzotične bolesti životinja i sve aspekte opšte zdravstvene situacije u zemlji koja bi mogla predstavljati rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja u Crnoj Gori;</li> <li>8) redovnost i brzinu kojom druga zemlja dostavlja informacije o postojanju zaraznih bolesti životinja na svojoj teritoriji, a naročito bolesti koje su navedene u</li> </ol> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>životinja i svim aspektima općeg zdravstvenoga stanja u državi koji bi mogli predstavljati rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja u Zajednici;</p> <p>(h) redovitost i brzinu kojima treća zemlja pruža podatke o pojavi zaraznih bolesti životinja na vlastitome području, a posebno bolesti s popisa iz Priručnika za zdravlje kopnenih životinja (engl. Terrestrial Animal Health Code) i Priručnika za zdravlje akvatičnih životinja (engl. Aquatic Animal Health Code) Svjetske organizacije za zdravlje životinja; (i) propise o sprečavanju i kontroli zaraznih bolesti životinja na snazi u trećoj zemlji i njihovu provedbu, uključujući pravila o uvozu iz drugih trećih zemalja.</p> <p>Popise objekata ili pogona iz tačke (b) drugog podstava stava 3. potrebno je ažurirati i dostaviti Komisiji i državama članicama te učiniti dostupnima javnosti.</p> | <p>Zdravstvenom Kodeksu kopnenih životinja i Zdravstvenom Kodeksu vodenih životinja Svjetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja;</p> <p>9) pravilnike o prevenciji i kontroli zaraznih bolesti životinja koji su na snazi u drugoj zemlji i njihovo sprovođenje, uključujući i pravila o uvozu iz ostalih drugih zemalja.</p> <p>(5) Liste objekata iz stava 3 tačke 2 ovog člana se ažuraju i stavljaju na raspolaganje javnosti.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| <p align="center"><b>Provedbene mjere<br/>Član 42.</b></p> <p>1. Mjere za provedbu člana 41. kojima se iz uvoza ili provoza mogu isključiti nusproizvodi životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proizvodi proizvedeni u određenim objektima ili pogonima radi zaštite javnog zdravlja ili zdravlja životinja donose se u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3.</p> <p>2. Ostale mjere za provedbu člana 41. donose se u vezi sa sljedećim: (a) uvjetima za uvoz i provoz materijala kategorije 1 i kategorije 2. te od njih dobijenih proizvoda;</p> <p>(b) ograničenjima u vezi s javnim zdravljem ili zdravljem životinja koja se primjenjuju na materijal kategorije 3. iz uvoza ili od njega dobijene proizvode koja je moguće utvrditi u skladu s popisima Zajednice trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja koji se izrađuju u skladu s članom 41. stavom 4. ili u druge svrhe vezano uz javno zdravlje ili zdravlje životinja;</p> <p>(c) uvjetima za proizvodnju nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda u objektima ili pogonima u trećim zemljama; ti uvjeti mogu uključivati načine na koji nadležno tijelo obavlja kontrolu nad tim objektima ili pogonima i njima se mogu izuzeti određene vrste objekata ili pogona koji postupaju s nusproizvodima životinjskog porijekla ili od njih dobijenim proizvodima iz odobrenja ili registracije iz tačke (b) drugog podstava člana 41. stava 3.; i</p> <p>(d) obrascima zdravstvenih certifikata, komercijalnih isprava i izjava koje moraju pratiti pošiljke, pri čemu je potrebno utvrditi uvjete u kojima je moguće izjaviti da su nusproizvodi životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proizvodi sakupljeni ili proizvedeni u skladu sa zahtjevima ove Regulative.</p> | <p align="center"><b>Sprovođenje mjera<br/>Član 45</b></p> <p>Uprava može propisati mjere za sprovođenje člana 44 i definisati:</p> <p>1) uslove za uvoz i tranzit materijala Kategorije 1 i Kategorije 2 i dobijene proizvode;</p> <p>2) ograničenja u pogledu javnog zdravlja i zdravlja životinja koja se primjenjuju na uvezene materijale Kategorije 3 ili dobijene proizvode, koja se mogu odrediti pozivanjem na listu drugih zemalja ili delova drugih zemalja.</p> <p>3) uslove proizvodnje životinjskih nusproizvoda ili dobijenih proizvoda u objektima u drugim zemljama; ti uslovi mogu obuhvatati angažovanja u svrhu kontrole takvih objekata ili postrojenja od strane Uprave i mogu izuzeti određene vrste objekata ili postrojenja koja vrše preradu životinjskih nusproizvoda ili dobijenih proizvoda od dobijanja odobrenja ili registracije;</p> <p>4) modele za zdravstvena uverenja, komercijalna dokumenta i izjave koje su prateći dokument pošiljke, navodeći uslove pod kojima se može reći da su nusproizvodi životinjskog porijekla ili predmetni dobijeni proizvodi prikupljeni ili proizvedeni u skladu sa ovim zakonom.</p> | <p align="center">Potpuno usklađeno</p> |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4</p>  | <p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>   | <p align="center">Neprenosivo</p>       |  |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <p><b>Član 43.</b><br/><b>Izvoz</b></p> <p>1. Zabranjuje se izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda namijenjenih spaljivanju ili odlaganju na odlagališta.</p> <p>2. Zabranjuje se izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla i od njih dobijenih proizvoda u treće zemlje koje nisu članice OECD-a za uporabu u pogonima za proizvodnju bioplina ili kompostanama.</p> <p>3. Materijal kategorije 1., materijal kategorije 2. i od njih dobijeni proizvodi izvoze se samo u svrhe koje nisu navedene u stavovima 1. i 2. ako su utvrđena pravila za njihov izvoz.</p> <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Regulative koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p> <p>4. Član 12. Regulative (EZ) br. 178/2002 o hrani i hrani za životinje koja se izvozi iz Zajednice primjenjuje se mutatis mutandis na izvoz materijala kategorije 3. ili od njega dobijenih proizvoda u skladu s ovom Regulativom.</p> <p>5. Odstupajući od stava 3. i 4., izvoz:</p> <p>(a) specificiranog rizičnog materijala obavlja se isključivo u skladu s Regulativom (EZ) br. 999/2001;</p> <p>(b) nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda pomiješanih sa ili onečišćenih bilo kojim otpadom s popisa opasnog otpada iz Odluke 2000/532/EZ obavlja se isključivo u skladu sa zahtjevima Regulative (EZ) br. 1013/2006</p> | <p><b>Izvoz</b><br/><b>Član 46</b></p> <p>(1) Zabranjuje se izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda koji su namenjeni za spaljivanje ili odlaganje na deponije.</p> <p>(2) Zabranjuje se izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda u druge zemlje, koje nisu članice OECD-a, koji se koriste u objektima za biogas i kompostiranje.</p> <p>(3) Materijal Kategorije 1, Kategorije 2 i dobijeni proizvodi će se izvoziti samo za druge svrhe osim onih navedenih u stavovima 1 i 2 pod uslovom da su definisana pravila za njihov izvoz.</p> <p>(4) Opšte obaveze pri izvozu hrane i hrane za životinje, u skladu sa propisima bezbjednosti hrane, koja se izvozi iz Crne Gore, primjenjuju se mutatis mutandis na izvoz materijala Kategorije 3 ili dobijenih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom,</p> <p>(5) Izuzetno od stava 3 i 4 ovog člana, izvoz:</p> <p>1) navedenog specifičnog rizičnog materijala će se odvijati isključivo u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju TSE;</p> <p>2) nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi pomiješani sa ili kontaminiranim otpadom bilo koje vrste, obavlja se isključivo u skladu sa posebnim propisima o opasnom otpadu.</p> <p>(6) Uslove za izvoz materijala Kategorije 1, materijala Kategorije 2 i dobijenih proizvoda u druge svrhe osim onih navedenih u stavovima 1 i 2 utvrđuju se propisom Ministarstva.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |
| <p><b>GLAVA III.</b><br/><b>SLUŽBENE KONTROLE I ZAVRŠNE ODREDBE</b><br/><b>POGLAVLJE I.</b><br/><b>Službena kontrola</b></p>  | <p><b>XI. SLUŽBENE KONTROLE</b><br/><b>Postupak odobravanja</b><br/><b>Član 47</b></p> <p>(1) Uprava odobrava objekte samo ako se pregledom</p>   | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |   |                   |  |  |
|--|---|-------------------|--|--|
| <p align="center"><b>Član44.</b><br/><b>Postupak odobravanja</b></p> <p>1. Nadležno tijelo odobrava objekte ili pogone samo ako se pregledom na licu mjesta prije početka poslovanja dokaže da ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve utvrđene u skladu s članom 29.</p> <p>2. Nadležno tijelo može dodijeliti uvjetno odobrenje ako je iz pregleda obavljenog na licu mjesta vidljivo da objekt ili pogon ispunjava sve zahtjeve u pogledu infrastrukture i opreme za osiguranje primjene radnih postupaka u skladu s ovom Regulativom. Trajno se odobrenje dodjeljuje samo ako je iz naknadnog pregleda obavljenog na licu mjesta u roku od tri mjeseca od dodjele uvjetnog odobrenja vidljivo da objekt ili pogon ispunjava i druge zahtjeve iz stava 1. Ako je postignut jasan napredak, no objekt ili pogon i dalje ne ispunjava sve zahtjeve, nadležno tijelo može produljiti uvjetno odobrenje. Međutim, uvjetno odobrenje ne smije vrijediti duže od šest mjeseci.</p> <p>3. Subjekti moraju osigurati da objekt ili pogon prekine poslovanje ako nadležno tijelo povuče odobrenje ili, u slučaju uvjetnoga odobrenja, ako ne produlji to odobrenje ili ne izda trajno odobrenje.</p> | <p>na licu mjesta prije početka poslovanja dokaže da ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve utvrđene u skladu sa članom 32.</p> <p>(2) Uprava može dodijeliti uslovno odobrenje ako je iz pregleda obavljenog na licu mjesta vidljivo da objekt ispunjava sve zahtjeve u pogledu infrastrukture i opreme za bezbjednu primjenu radnih postupaka u skladu sa ovim zakonom. Trajno se odobrenje dodjeljuje samo ako je iz naknadnog pregleda obavljenog na licu mjesta u roku od tri mjeseca od dodjele uslovnog odobrenja vidljivo da objekt ispunjava i druge zahtjeve iz stava 1 ovog člana. Ako je postignut jasan napredak, ali objekti dalje ne ispunjava sve zahtjeve, Uprava može produžiti uslovno odobrenje. Međutim, uslovno odobrenje ne smije važiti duže od šest mjeseci.</p> <p>(3) Subjekti moraju obezbjediti da objekt prekine poslovanje ako Uprava povuče odobrenje ili, u slučaju uslovnog odobrenja, ako ne produži to odobrenje ili ne izda trajno odobrenje.</p> |                   |  |  |
| <p align="center"><b>Član46.</b><br/><b>Suspenzija, povlačenje i zabrana poslovanja</b></p> <p>1. Ako nadležno tijelo u okviru službenoga kontrole i nadzora utvrdi da nisu ispunjeni jedan ili više zahtjeva ove Regulative, ono poduzima odgovarajuće mjere. Ovisno o vrsti i ozbiljnosti nedostatka te o mogućim rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja, nadležno tijelo:</p> <p>(a) suspendira odobrenja za objekte ili pogone odobrena u skladu s ovom Regulativom ako:</p> <p>i. uvjeti za odobrenje ili djelovanje objekta ili pogona nisu više ispunjeni;</p> <p>ii. se od subjekta može očekivati da će otkloniti nedostatke u razumnom roku; i</p> <p>iii. mogući rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja ne nalažu poduzimanje mjera u skladu s tačkom (b);</p>  | <p align="center"><b>Ukidanje ili privremeno ukidanje registracije, odobrenja ili dozvole</b><br/><b>Član 48</b></p> <p>(1) Ako u postupku službene kontrole utvrdi da nisu ispunjeni jedan ili više propisanih uslova ovog zakona, zavisno o rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja, Uprava preduzima sljedeće:</p> <p>1) Privremeno ukidanje registracije, odobrenja ili dozvole, u skladu sa zakonom, ako uslovi za odobravanje ili rad objekta nisu ispunjeni, a od subjekta se može očekivati da će otkloniti nedostatke u razumnom roku;</p> <p>2) Ukidanje registracije, odobrenja ili dozvole, u skladu sa zakonom, ako uslovi za odobravanje ili rad objekta</p>  | Potpuno usklađeno |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>(b) povlači odobrenja za objekte ili pogone odobrena u skladu s ovom Regulativom ako:</p> <p>i. uvjeti za odobrenje ili djelovanje objekta ili pogona nisu više ispunjeni; i</p> <p>ii. od subjekta se ne može očekivati da će otkloniti nedostatke u razumnom roku:</p> <p>— zbog razloga povezanih s infrastrukturom objekta ili pogona,</p> <p>— zbog razloga povezanih s osobnom sposobnošću subjekta ili osoblja pod njegovim nadzorom, ili</p> <p>— zbog postojanja ozbiljnih rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji nalažu značajnije prilagodbe poslovanja objekta ili pogona prije nego što subjekt može ponovno podnijeti zahtjev za odobrenje;</p> <p>(c) utvrđuje posebne uvjete za objekte ili pogone kako bi otklonili postojeće nedostatke.</p> <p>2. Ovisno o vrsti i ozbiljnosti nedostatka te o mogućim rizicima za javno zdravlje i zdravlje životinja, nadležno tijelo zabranjuje privremeno ili trajno subjektima iz člana 23. stava 1. i 3. i člana 24. stava 1. obavljanje djelatnosti iz ove Regulative, ovisno o slučaju, po primitku podataka u kojima se navodi sljedeće:</p> <p>(a) da zahtjevi zakonodavstva Zajednice nisu ispunjeni; i</p> <p>(b) mogući rizici za javno zdravlje ili zdravlje životinja povezani s tim djelatnostima.</p> | <p>nisu više ispunjeni, a od subjekta se ne može očekivati da će otkloniti nedostatke u razumnom roku zbog razloga povezanih sa infrastrukturom objekta, sa ličnom sposobnošću subjekta ili zaposlenih pod nadzorom tog subjekta, ili postojanja ozbiljnih rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja koji zahtevaju značajnije usaglašavanje poslovanja u objektu, prije nego što subjekt može ponovo da podnese zahtev za odobrenje;</p> <p>3) Subjekt više ne obavlja poslovanje za koje je registrovan, odobren, odnosno za koje mu je izdata dozvola.</p> |                          |  |  |
| <p><b>Član47.</b><br/><b>Popisi</b></p> <p>1. Svaka država članica mora izraditi popis objekata, pogona i subjekata na svom državnom području koji su odobreni ili registrirani u skladu s ovom Regulativom.</p> <p>Svakom odobrenom ili registriranom objektu, pogonu ili subjektu mora dodijeliti službeni broj kojim se identificira objekt, pogon ili subjekt s obzirom na vrstu djelatnosti koje obavlja.</p> <p>Prema potrebi, države članice navode službeni broj dodijeljen objektu, pogonu ili subjektu u skladu s</p>  | <p><b>Registar objekata i subjekata</b><br/><b>Član 49</b></p> <p>(1) Registar objekata i subjekata koji su odobreni, registrovani ili kojima je izdata dozvola u skladu sa ovim zakonom vodi i ažurira Ministarstvo i objavljuje ih na svojoj internet stranici.</p> <p>(2) Svakom odobrenom ili registriranom objektu ili subjektu dodeljuje se službeni broj, koji identifikuje objekt ili subjekat u zavisnosti od vrste poslovanja.</p> <p>(3) Način vođenja registra, izgled registra i njegov</p>  | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|   |   |                             |  |   |
|---|---|-----------------------------|--|---|
| <p>drugim zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>Države članice moraju staviti popise odobrenih ili registriranih objekata, pogona i subjekata na raspolaganje Komisiji i drugim državama člani cama.</p> <p>Države članice moraju ažurirati popise odobrenih ili registriranih obje kata, pogona i subjekata i staviti ih na raspolaganje drugim državama članicama i javnosti.</p> <p>2. Mjere za provedbu ovog člana mogu se donijeti u skladu s regu latornim postupkom iz člana 52. stava 3., a posebno u pogledu: (a) obrasca za popise iz stava 1.; i</p> <p>(b) postupka kojime se osigurava dostupnost popisa iz stava 1.</p>  | <p>sastav utvrđuje se propisom Ministarstva.</p>  |                             |  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 48.</b></p> <p><b>Kontrola nad otpremanjem u druge države članice</b></p> <p>1. U slučaju kada subjekt namjerava otpremiti materijal kategorije 1., materijal kategorije 2. i mesno-koštano brašno ili životinjsku mast dobi venu od materijala kategorije 1. i kategorije 2. u drugu državu članicu, dužan je o tome obavijestiti nadležno tijelo države članice porijekla i nadležno tijelo države članice odredišta.</p> <p>Nadležno tijelo države članice odredišta u određenom roku donosi odluku o zahtjevu subjekta kojem:</p> <p>(a) odbija primitak pošiljke;</p> <p>(b) bezuvjetno prihvaća pošiljku; ili</p> <p>(c) prihvaća pošiljku pod sljedećim uvjetima:</p> <p>i. ako dobijeni proizvodi nisu bili sterilizirani pod pritiskom, potrebno ih je podvrgnuti tom postupku; ili</p> <p>ii. nusproizvodi životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proiz vodi moraju ispunjavati sve uvjete za otpremu pošiljke koji su opravdani radi zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja kako bi se osiguralo da se s nusproizvodima životinjskog porijekla i od njih dobijenim proizvodima postupa u skladu s ovom Regulativom.</p> <p>2. Obrasci zahtjeva koje podnose subjekti iz stava 1.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Vraćanje pošiljke</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 50</b></p> <p>(1) Nusproizvodi životinjskog porijekla i dobijeni proizvodi koji su porijeklom iz Crne Gore i koji se vraćaju u Crnu Goru uslijed zabrane ulaska pošiljke u zemlju izvoza, moraju da ispunjavaju uslove za vraćanje pošiljke.</p> <p>(2) Uslovi za vraćanje pošiljke porijeklom iz Crne Gore propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rok za donošenje podzakonskih akata</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 54</b></p> <p>Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> | <p>Djelimično usklađeno</p> | <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi.</p> | <p>U roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona</p> |

mogu se donijeti u skladu s regulatornim postupkom iz člana 52. stava 3.

3. Nadležno tijelo države članice porijekla obavještava nadležno tijelo države članice odredišta putem sastava Traces u skladu s Odlukom 2004/292/EZ o otpremi svake pošiljke koja se šalje u državu članicu odredišta, a koju čine:

(a) nusproizvodi životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proizvodi iz stava 1.;

(b) prerađene životinjske bjelančevine dobijene od materijala katoga rije 3.

Nakon što primi podatak o otpremi, nadležno tijelo države članice odredišta obavještava nadležno tijelo države članice porijekla o dolasku svake pošiljke putem sastava Traces.

4. Materijal kategorije 1. i kategorije 2., mesno-koštano brašno i životinjska mast iz stava 1. prevoze se izravno u objekt ili pogon odredišta koji mora biti registriran ili odobren u skladu s članovima 23., 24. i 44. ili, ako je riječ o stajskome gnoju, na gospodarstvo odredišta. 5. Ako se nusproizvodi životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proizvodi šalju u druge države članice preko državnog područja treće zemlje, šalju se u pošiljkama zapečaćenima u državi članici porijekla i mora ih pratiti zdravstveni certifikat. Zapečaćene pošiljke moraju ponovno ući u Zajednicu isključivo putem graničnih inspeksijske postaja, u skladu s članom 6. Direktive 89/662/EEZ.

6. Odstupajući od stava 1. i 5., nusproizvodi životinjskog porijekla ili od njih dobijeni proizvodi iz tih stava pomiješane sa ili onečišćene bilo kojim otpadom s popisa opasnog otpada iz Odluke 2000/532/EZ šalju se u druge države članice isključivo ako su ispunjeni zahtjevi Regulative (EZ) br. 1013/2006.

7. Mjere za provedbu ovog člana mogu se donijeti u vezi sa sljedećim:

(a) određenim rokom u kojemu nadležno tijelo donosi odluku iz stava 1.;

|  |                                  |                    |  |  |
|--|----------------------------------|--------------------|--|--|
| <p>(b) dodatnim uvjetima koji se primjenjuju na otpremanje nusproizvoda životinjskog porijekla ili od njih dobijenih proizvoda iz stava 4.;</p> <p>(c) obrascima zdravstvenih certifikata koji moraju pratiti pošiljke poslone u skladu s članom 5.; i</p> <p>(d) uvjetima u kojima je dopušteno slati u druge države članice nusproizvode životinjskog porijekla ili od njih dobijene proizvode namijenjene za uporabu na izložbama, u umjetničkim aktivnostima te u obrazovne ili istraživačke svrhe, odstupajući od stava 1. do 5. ovog člana.</p> <p>Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata koji nisu ključni ove Regulative njezinim dopunjavanjem, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz člana 52. stava 4.</p> <p>8. U okviru mjera za provedbu ovog člana mogu se utvrditi uvjeti u skladu s kojima, odstupajući od stava 1. do 4., nadležna tijela mogu dopustiti:</p> <p>(a) otpremanje stajskoga gnoja koji se prevozi između dviju tačaka na istom gospodarstvu ili između gospodarstava koja se nalaze u graničnim područjima država članica sa zajedničkom granicom;</p> <p>(b) otpremanje drugih nusproizvoda životinjskog porijekla između objekata ili pogona koji se nalaze u graničnim područjima država članica sa zajedničkom granicom; i</p> <p>(c) prevoz uginulih kućnih ljubimaca za spaljivanje u objekt ili pogon koji se nalazi u graničnom području druge države članice sa zajedničkom granicom.</p> |                                  |                    |  |  |
| <p><b>POGLAVLJE II.</b><br/> <b>Završne odredbe</b><br/> <b>Član51.</b><br/> <b>Nacionalne odredbe</b></p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u područjima pod svojom nadležnosti, a koji je izravno povezan s pravilnom provedbom ove Regulative.</p>  | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> |  |  |
| <p><b>Član51.a</b><br/> <b>Izvršavanje delegiranja ovlasti</b></p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> |  |  |

|   |                                  |                    |  |  |
|---|----------------------------------|--------------------|--|--|
| <p>1. Ovlašt za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim članom.</p> <p>2. Ovlašt za donošenje delegiranih akata iz člana 5. stava 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 15. srpnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlašt najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlašt prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Savjet tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.</p> <p>3. Europski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlašt iz člana 5. stava 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašt koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (1).</p> <p>5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Savjetu.</p> <p>6. Delegirani akt donesen na temelju člana 5. stava 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Savjet u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Savjetu na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Savjeta.</p> |                                  |                    |  |  |
| <p><b>Član 52.</b><br/><b>Odborska procedura</b></p> <p>1. Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja uspostavljen članom 58.</p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> |  |  |

|  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>stavom 1. Regulative (EZ) br. 178/2002.</p> <p>2. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuju se članovi 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina člana 8.</p> <p>3. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuju se članovi 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina člana 8. Rok utvrđen u članu 5. stavu 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca. 4. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuju se član5.a stavovi od 1. do 4. i član7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina člana 8.</p> <p>5. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuju se član5.a stavovi od 1. do 4. te stav 5. tačka (b) i član7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina člana 8.</p> <p>Rokovi utvrđeni u članu 5.a stavu 3. tački (c) i stavu 4. tačkama (b) i (e) Odluke 1999/468/EZ određuju se na dva mjeseca, jedan mjesec odnosno dva mjeseca.</p> <p>6. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuju se član5.a stavovi 1., 2., 4. i 6 te član7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina člana 8.</p> |   |                          |  |  |
| <p><b>Član53.</b><br/><b>Sankcije</b></p> <p>Države članice moraju donijeti pravila o sankcijama za povrede odredaba ove Regulative i poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice moraju obavijestiti Komisiju o tim odredbama do 4. lipnja 2011. te je moraju bez odgode obavijestiti o svim naknadnim izmjenama koje utječu na njih.</p>   | <p><b>XIII. KAZNE ODREDBE</b></p> <p><b>Član 53</b></p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:</p> <p>1) ne obezbjedi sakupljanje životinjskih leševa sa javnih površina radi prerade i uništavanja organizovanjem higijeničarske službe (član 6 stav 1);</p> <p>2) bez nepotrebnog odlaganja ne sakupe, ne obilježe i ne prevoze nusproizvode životinjskog porijekla i dobijene proizvode pod uslovima koji sprečavaju pojavu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja (član 24 stav 1);</p> <p>3) pošiljku nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda tokom prevoza ne prati komercijalni dokument ili zdravstveni sertifikat koji najmanje sadrže podatke o porijeklu, mjestu isporuke,</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>količini, opisu proizvoda i njihovom obilježavanju, osim u slučaju kada Uprava odobriti prevoz stajnjaka između dvije tačke koje se nalaze na istom gazdinstvu ili između gazdinstva i korisnika stajnjaka na teritoriji Crne Gore bez komercijalnog dokumenta ili zdravstvenog sertifikata (član 24 stav 2);</p> <p>4) komercijalni dokument i zdravstveni sertifikat koji prate nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode tokom prevoza ne sadrži barem podatke o porijeklu, odredištu i količini tih proizvoda i opis nusproizvoda ili dobijenih proizvoda i njihovih oznaka ako se ovim zakonom zahtijevaju takve oznake, a ako se nusproizvodi i dobijeni proizvodi prevoze unutar teritorije države, Uprava može dopustiti prenos podataka na neki drugi način (član 24 stav 3);</p> <p>5) ne skupljaju, ne transportuju i ne odložu ugostiteljski otpad Kategorije 3, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upravljanje otpadom (član 24 stav 3);</p> <p>6) ne vode evidenciju o pošiljkama, komercijalnim dokumentima ili zdravstvenim sertifikatima, osim ako je odobren prevoz nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda bez komercijalnih dokumenata ili zdravstvenog sertifikata u skladu sa članom 24 stav 2 tačka 2 (član 25 stav 1);</p> <p>7) ne uspostave sisteme i procedure za identifikovanje drugih subjekata kojima su, njihovi nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi, isporučeni ili od kojih su oni bili snabdjeveni nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima (član 25 stav 2);</p> <p>8) prije početka obavljanja djelatnosti, ne podnesu zahtev za registraciju objekta ili djelatnosti za koje je ovim zakonom propisana registracija (član 26 stav 1);</p> <p>9) započne poslovanje a nije registrovan i upisan u</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Registar, odnosno ako je objekat pod njegovom kontrolom nije registrovan u skladu sa ovim zakonom (član 26 stav 2);

10) ne dostavlja ažurirane podatke, uključujući i sve značajne promjene u poslovanju, kao što je zatvaranje bilo kog postojećeg objekta ili prestanak obavljanja poslovanja (član 26 stav 4);

11) objekti pod njihovom kontrolom nijesu odobreni od strane Uprave, gde takvi objekti obavljaju jednu ili više sljedećih djelatnosti (član 27 stav 1);

12) objekat nije odobren za rukovanje nusproizvoda životinjskog porijekla i/ili dobijenim proizvodima (član 27 stav 2);

13) za objekte za poslovanje nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima pod njegovom kontrolom ne ispunjavaju uslove za objekte (član 28 stav 1);

14) objekti pod svojom kontrolom koji obavljaju aktivnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1 i 8 ne obezbjede:

- da su izgrađeni na način kojim se omogućava njihovo efikasno čišćenje i dezinfekcija, i da, kada je to potrebno, podovi omogućavaju oticanje tečnosti;
- da imaju uređen pristup odgovarajućim prostorijama za ličnu higijenu, kao što su toaleti, garderobe i umivaonici za zaposlene;
- da imaju odgovarajuća sredstva zaštite od štetočina, kao što su insekti, glodari i ptice;
- da se uređaji i oprema čuvaju u dobrom stanju i da se oprema za mjerenje redovno kalibriše; i
- da postoje primjereni načini čišćenja i dezinfekcije kontejnera i vozila na licu mjesta kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije (član 28 stav 2);

15) sva lica koja rade u objektu ne nose primjerenu, čistu i, prema potrebi, zaštitnu odjeću (član 28 stav 3);

16) u određenom objektu:

- lica koja rade u nečistom dijelu ulazi u čisti dio a da

prethodno ne promijene radnu odjeću i obuću ili ih ne dezinfikuju;

- opremu i mašine premještaju iz nečistog u čisti dio a da se prethodno ne očiste i dezinfikuju;
- subjekat ne uvode proceduru u vezi sa kretanjem lica kako bi mogao nadzirati njihovo kretanje i opisati propisnu upotrebu opreme za čišćenje obuće i točkova vozila (član 28 stav 4);

17) u objektima koji obavljaju djelatnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1:

- sa nusproizvodima životinjskog porijekla se ne postupa na način kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije;
- nusproizvode životinjskog porijekla ne prerade što prije i nakon prerade, dobijeni proizvodi se ne skladište na način kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije;
- tokom prerade nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, svaki dio nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda ne obradi na određenoj temperaturi u određenom trajanju uz spriječavanja rizika od ponovne kontaminacije;
- subjekti redovno ne provjeravaju primjenjive parametre, posebno temperaturu, pritisak, vrijeme, veličinu čestica, i to prema potrebi baždarenim uređajima;
- ne utvrdi i dokumentuje postupke čišćenja za sve djelove objekta ili pogona (član 28 stav 5):

18) obradu, preradu ili skladištenje nusproizvoda životinjskog porijekla u objektima koji su odobreni ili registrovani u skladu sa propisima bezbjednosti hrane, ne obavlja pod uslovima koji sprečavaju unakrsnu kontaminaciju i ako je potrebno, u za to određenom dijelu objekta (član 29 stav 1);

19) skladištenje, obrada ili prerada sirovina za proizvodnju želatina i kolagena koji nijesu namijenjeni

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>ishrani ljudi se ne obavljaju u objektima koji su posebno odobreni u skladu sa propisima o bezbjednosti hrane, pod uslovom da je spriječen rizik od prenosa bolesti odvajanjem tih sirovina od sirovina za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla (član 29 stav 2);</p> <p>20) objekti za štavljenje iz kojih potiče sirovina za proizvodnju želatina i kolagena koji su namenjeni za ishranu ljudi, a koji imaju posebnu dozvolu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje hrana životinjskog porijekla, može sirovinu za proizvodnju želatina i kolagena koji nijesu namenjeni za ishranu ljudi, skladištiti, obrađivati ili prerađivati u istom objektu, a da je prenošenje rizika od zaraznih bolesti nije spriječeno odvajanjem te sirovine od sirovine za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla (član 29 stav 4);</p> <p>21) subjekat ne uspostavi, primenjuje i održava sopstvene provere u objektima koji su pod njihovom kontrolom u cilju praćenja ispunjenosti odredbi ovog zakona (član 31 stav 1);</p> <p>22) subjekat ne obezbjedi da, nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi, za koje postoji sumnja ili je utvrđeno da nijesu u skladu sa ovim zakonom, nijesu uklonjeni u skladu sa ovim zakonom (član 31 stav 2);</p> <p>23) subjekat ne uspostavi, primenjuje i održava stalnu pisanu proceduru ili procedure zasnovane na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) ako obavljaju sljedeće poslovanje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-prerada nusproizvoda životinjskog porijekla;</li><li>-transformacija nusproizvoda životinjskog porijekla u biogas i kompost;</li><li>-rukovanje i skladištenje više od jedne kategorije nusproizvoda životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda u istom objektu;</li></ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>-proizvodnja hrane za kućne ljubimce (član 32 stav 1);</p> <p>24) subjekat ne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-identifikuje bilo kakvu opasnost, koja mora da bude spriječena, eliminisana ili smanjena na prihvatljiv nivo;</li><li>-identifikuje kritične kontrolne tačke u koraku ili koracima na kojima je kontrola od suštinskog značaja radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti ili njenog smanjenja na prihvatljiv nivo;</li><li>-uspostavi granične vrednosti na kontrolnim tačkama, koje odvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog, radi sprečavanja, ili smanjenja identifikovanih opasnosti;</li><li>- uspostavi i primjene efikasnu proceduru za praćenje kritičnih kontrolnih tačaka;</li><li>-uspostavi korektivne mjere kada praćenje pokazuje da kritična kontrolna tačka nije pod kontrolom;</li><li>-uspostavi procedure, koje se vrše redovno, za proveru da li su mjere navedene u tačkama 1 - 5 ovog stava potpune i efikasne;</li><li>-uspostavi dokumentaciju i evidencije, srazmerne prirodi i veličini objekta, kojim se dokazuje efikasnost primene mjera iz tačaka od 1 do 6 ovog stava (član 32 stav 2);</li></ul> <p>25) u slučaju bilo kakvih promjene proizvoda, procesa ili faze proizvodnje, prerade, skladištenja ili distribucije, ne preispitaju svoje procedure i izvrše potrebne promene (član 32 stav 3);</p> <p>26) subjekat dobijene proizvode namijenjene za ishranu životinja iz uzgoja, osim krznašica, stave u promet i upotrebe ako:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-nijesu dobijeni od materijala Kategorije 3, osim materijala iz člana 13. stavovi 14, 15 i 16 ovog zakona;</li><li>-nijesu sakupljeni ili prerađeni primjenom sterilizacije pod pritiskom ili pod uslovima za kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja;</li><li>-ne potiču iz odobrenih ili registrovanih objekata (član 34 stav 1);</li></ul> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>27) subjekat organska đubriva i oplemenjivače zemljišta stave u promet i upotrebe ako:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-niju dobijena od materijala Kategorije 2 ili Kategorije 3;</li><li>-niju sakupljeni ili prerađeni primenom sterilizacije pod pritiskom ili pod posebnim uslovima za stavljanje u promet i upotrebu kojima se kontroliše rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja;</li><li>-ne potiču iz odobrenih ili registrovanih objekata;</li><li>-niju u slučaju mesno-koštanog brašna od materijala Kategorije 2 i prerađenog proteina životinjskog porekla, koji su ili organska đubriva i oplemenjivači zemljišta ili su u sastavu organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta, pomiješani sa određenom supstancom u cilju isključenja kasnijeg korišćenja te mešavine za ishranu životinja i označeni u skladu sa ovim zakonom (član 35 stav 1);</li></ul> <p>28) subjekat dobijene proizvode iz člana 36 stav 1. ovog člana stave u promet i upotrebe ako potiču iz ne registrovanih ili ne odobrenih objekata (član 36 stav 2);</p> <p>29) se uvoz, sakupljanje i kretanje nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda koji su namijenjeni za objekte za proizvodnju dobijenih proizvoda iz člana 36. ovog zakona i proizvodnja tih dobijenih proizvoda ne obavlja se u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuju uslovi za taj dobijeni proizvod (član 37 stav 1);</p> <p>30) neiskorišćeni materijal iz objekata iz člana 37 stav 1 ovog zakona ne uklanja se u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje predmetni dobijeni proizvod (član 37 stav 2);</p> <p>31) subjekat koji stavlja u promet hranu za kućne ljubimce ako proizvodi nijesu dobijeni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- od materijala Kategorije 3, osim materijala iz člana</li></ul> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|   |   |             |  |  |
|---|---|-------------|--|--|
|   | <p>13. stavovi 14,15 i 16. ovog zakona,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od materijala Kategorije 1 iz člana 11. stav 3 ovog zakona samo ako je taj materijal uvezen ili je uvezena hrana za kućne ljubimce proizvedena od tog materijala u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;</li> <li>- od materijala Kategorije 3 iz člana 13. stav 1 i stav 2 tačka 1 i 2 ovog zakona, u slučaju sirove hrane za kućne ljubimce;</li> <li>- od dobijenih proizvoda proizvedenih od materijala Kategorije 3.</li> </ul> <p>I ako su nijesu obezbjedili kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja putem bezbjedne obrade u skladu sa članom 41 ovog zakona, ako odabirom bezbjednog porijekla u skladu sa članom 40, nije moguće obezbjediti dovoljnu kontrolu (član 38 stav 1); 32) ne potiču iz odobrenih objekata za proizvodnju hrane za kućne ljubimce (član 38 stav 2);</p> |             |  |  |
| <p><b>Član54.</b><br/><b>Odredbe o stavljanju izvan snage</b><br/>Regulativa (EZ) br. 1774/2002 stavlja se izvan snage s učinkom od 4. ožujka 2011.<br/>Upućivanja na Regulativu (EZ) br. 1774/2002 tumače se kao upućivanja na ovu Regulativu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom utvrđenom u Prilogu.</p> | Nema odgovarajuće odredbe   | Neprenosivo |  |  |
| <p><b>Član55.</b><br/><b>Prijelazna mjera</b><br/>Objekti, pogoni i subjekti odobreni ili registrirani u skladu s Regulativom (EZ) br. 1774/2002 prije 4. ožujka 2011. smatraju se odobrenima ili registriranima, po potrebi, u skladu s ovom Regulativom.</p>  | Nema odgovarajuće odredbe   | Neprenosivo |  |  |
| <p><b>Član56.</b><br/><b>Stupanje na snagu</b><br/>Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 4. ožujka 2011.<br/>Međutim, Član4. primjenjuje se na Mayotte kao najudaljeniju regiju u smislu člana 349. Ugovora o</p>                               | Nema odgovarajuće odredbe   | Neprenosivo |  |  |

|   |                                  |                    |  |  |
|---|----------------------------------|--------------------|--|--|
| <p>funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu „Mayotte“) od 1. siječnja 2021. Nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobijeni proizvodi proizvedeni u Mayotteu prije 1. siječnja 2021. moraju se ukloniti u skladu s članom 19. stavom 1. tačkom (b) ove Regulative.</p> <p>Ova je Regulativa u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.</p> |                                  |                    |  |  |
| <p><b>PRILOG</b><br/><b>Korelacijska tabela</b></p>   | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> |  |  |